დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE
ასავალ-დასავალი
2020 წლის 16-22 მარტი
N12 (1320)
ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

ძუკნების ვირუსი საქართველოში

16-17

დიდი საქმე!

„სვეტის“ მენაშენეების მსგავსად, „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებულ ოჯახებსაც ვუშველით!“

4-5

ილია ელოშვილი:

„სვეტის“ სამივე ყოფილ ობიექტზე მშენებლობა დაწყებულია და 2500 ოჯახი სამ წელიწადში კუთვნილ ბინებს მიიღებს!

„ოლიმპიური ვარსკვლავის“ მიერ დაზარალებული მენაშენეების პრობლემაც მოგვარებულია და მათ ბინებს კომპანია „m²“ აუშენებს!“

უხანიდან უხუთამდე

„ასავალ-დასავალის“ ჟურნალისტი თვით-იზოლა-ციაში მიდის!!!

2

„ირაკლი კობახიძე, ბოკერია და სხვები ერთმანეთს კულისებს მიღმა ხვდებოდნენ და პოლიტიკურ გარიგებებს დებდნენ!“

ირმა ინაშვილი:

ბოკერია ითხოვდა უგულავას გათავისუფლებას და იმასაც, რომ ხელისუფლებას ოპოზიციის არცერთი წარმომადგენელი, მათ შორის, თვითონ გიგა ბოკერიაც, არ დაეჭირა!

9

ვიცე-სპიკერი ამხელს!

„მარშრუტკაში“ კაცმა დააცემინა!

24



გასახსნელია!!!

პირველ სართულზე შეკერილი ზურაბ ჭიაბერაშვილი...

15

უხანიდან უხუთამდე

პატივცემულო მკითხველო, ავადსახსენებელი კორონავირუსის პანდემიის გამო, რომელიც მთელ მსოფლიოს აზანზარებს, იძულებული ვარ, დედაქალაქს დროებით გამოვემშვიდობო და ჩემს მშობლიურ სოფელში თვითიზოლაციის რეჟიმში ვიცხოვრო!

ვფიქრობ, **ჩემი უხუთი** ის ადგილია, სადაც **უხანიდან** მოვარდნილ ჭირსა და სახადს კაცი ყველაზე უკეთ გაუმკლავდება. ეჭვი არ მეპარება, რომ იშვიათი სისუფთავის ჰაერი, განთქმული სანადირო ადგილები, ლაჟვარდი ზეცა, თავანკარა ღელეები და ყინულივით ცივი და გიჟმაჟი კვინისწყალი, რომელიც წყალდიდობისას ასტონიან ლოდებს მოაგორებს, ხოლო მერე სოფელ ამაღლების ჭალაში მდინარე რიონს უკვე დაღვინებული და დადინჯებული უერთდება, კორონავირუსის თავიდან ასაცილებლად საუკეთესო საშუალებაა!

სამი წლის წინათ მოვინახულე **უხანი,** რომელიც ცენტრალური ჩინეთის უდიდესი ქალაქია თავისი 11-მილიონიანი მცხოვრებით... რას არ მთავაზობდნენ ჩემი მასპინძლები — ღამურას ხარჩოს თუ ხვლიკის ჩაქაფულს, გველის საცივს თუ ტარაკნების ხაშლამას, **მაგრამ მე უხუთში, ნეშოიან კეცის მჭადზე, მთის სულგუნსა და მაყვლის წვენში ჩაწყობილ ინდაურზე გაზრდილ კაცს უხანელები მხარს მომიქცევდნენ?** მანამ არ გეტკინოთ არაფერი! ჰოდა, მეც გამოვიქეცი **უხანიდან** და პირდაპირ **უხუთში** ვდუურთე თავი, სადაც არც 11 მილიონი კაცი ცხოვრობს, არც უნივერსიტეტია, არც ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, არც გასართობი ცენტრები და არც გაჩახჩახებული ცათამბჯენები, მაგრამ **სიყვარულია,** ჩემი სახლია, ჩემი ბიძაშვილები და ბავშვობის ძმაკაცებია, ურთიერთობაა, დედაჩემია და კიდევ ჩემი შავ-თეთრი ეზოს ძაღლია — „შარიკა“, რომელიც ეზოში კორონავირუსს კი არა, დაუკითხავად ხელმწიფე-იმპერატორს არ შემოუშვებს!

არადა, რა მდიდარი ისტორია და წარსული აქვს **უხანს**... პაწაწკინტელა **უხუთისგან განსხვავებით,** რომელიც პირდაპირ ისტორიული სამცხე-საათაბაგოს ლურჯი მთების კალთაზეა მერცხლის ბუდესავით მიკრული და ქვეყნის ცხოვრებაში განსაკუთრებული როლი არასოდეს უთამაშია, **უხანი** ჩინეთის დედაქალაქი ორჯერ იყო!

1911 წელს სწორედ **უხანში** იფეთქა აჯანყებამ, რომელმაც ჩინეთის მმართველი მანჯურიელების დინასტია — ცინი დაამხო და ქვეყანას რესპუბლიკური წესწყობილება მოუტანა.

სხვათაშორის, **უხანის მსგავსად, ერთი აჯანყება უხუთშიც მოხდა, როცა ჩემი სოფლელები ტყეში გაიხიზნენ და რუსის გენერალს იარაღით ხელში დაუპირისპირდნენ.** ეს ისტორია **1857 წლის ნოემბერში** დასავლეთ საქართველოში დიდი ეიფორიისა და არეულობის ჟამს გათამაშდა, როცა გადასახადების დამძიმების გამო, რუსთხელმწიფის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი უგვანი მებატონეების წინააღმდეგ ხალხი აღდგა. აჯანყების სათავეში ადგილობრივი გვარები — **ხურციძეები** და **ვაშაყმაძეები** ყოფილან. რაც შეეხება **ჩუბინიძეებს,** რომლებიც მაშინდელი ქუთაისის მაზრის სოფელ **უხუთში** ახლანდელი ზესტაფონის რაიონის სოფელ ქვედა საზანოდან მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში მოვიდნენ, სავარაუდოდ, ამ ამბებში არ მონაწილეობდნენ.

მოკლედ, 1857 წლის ნოემბერში სწორედ **უხუთის,** გადიდის, ონჯოხეთის, ციხისუბნის, ზენობნის, საპრასიის, დვალიშვილების უბნისა და ამაღლების მცხოვრებთა დაახლოებით 400-კაციანი რაზმი შეიკრიბა **სოფელ უხუთის ტყეში** და ხელისუფლებას ულტიმატუმი წაუყენა — **მემამულეთა თავნებობა ალკვეთეთ, თუ არადა, თოფით დაგელაპარაკებითო!** არადა, იმ 400 კაცს არსენალში მხოლოდ 33 თოფი ჰქონდა და ამ შეიარაღებით რუსეთის იმპერიის ძლევამოსილ სამხედრო მანქანას უპირისპირდებოდა.

1857 წლის 18 ნოემბერს ქუთაისის მაზრის უფროსმა, **ვინმე მიზანდაროვმა უხუთის ტყეში** საეჭვოდ შეკრებილი ხალხის შესახებ ცნობა მიიღო თუ არა, დაუყოვნებლივ სოფლისკენ გასწია და ხალხის დაშოშმინება სცადა, მაგრამ ამაოდ.

ქუთაისის სამხედრო გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი მაშინ **პოლკოვნიკი ივანოვი** იყო, რომელიც **უხუთში** რეგულარული სამხედრო ნაწილითა და თავად-აზნაურთა 300-კაციანი გაძლიერებული რაზმით ავიდა და გლეხებს ულტიმატუმი წაუყენა — დამნებდითო!

— **ჩვენ მხოლოდ მაშინ დავყრით იარაღს, როცა მთავრობა მემამულეთა თავგასულობას ბოლოს მოუღებსო!** — მიიღო პასუხად ივანოვმა.

პარალელურად გლეხებმა რუსის პოლკოვნიკისთვის თავიანთი მოთხოვნების გადაცემა სცადეს, მაგრამ ივანოვმა გლეხები არ მიიღო. ამ შეხვედრისა და მოლაპარაკების შესახებ გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა საქართველოს მაშინდელ მეფისნაცვალსა და განსაკუთრებული კორპუსის მთავარსარდალს, ფელდმარშალ **ალექსანდრე ბარიატინსკის** აცნობა. ბარიატინსკი მაშინ **უხუთის ტყეებიდან** ძალიან დიდი მანძილით იყო დაშორებული და ჩეჩნეთისა და დაღესტნის ტყეებში **იმამ შამილს** ებრძოდა, რომელიც ქართველების აქტიური დახმარებითა და რჩევით, აულ ღუნიბში 1859 წლის 25 აგვისტოს დაატყვევა კიდეც

მოკლედ, როგორც **აჯანყებული უხანელები** არ შეუშინდნენ მანჯურიელებს, არც **უხუთელებს** შეშინებიათ რუსთხელმწიფის ეპოლეტებიანი ჯალათის და ივანოვს აგრძნობინეს, რომ, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდებოდა, აჯანყებულები არ გაჩერდებოდნენ. შეშინებული ივანოვი გლეხებს ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას დაჰპირდა, მაგრამ მანამდე სრული მორჩილება მოითხოვა და ხალხს დასაფიქრებლად ორი საათი მისცა. ხალხმა კბილებამდე შეიარაღებულ ჯარისკაცებთან ომში საშველი ვერ დაინახა და დაიშალა.

ჩინეთის ბედნიერ მომავალზე მეოცნებე **უხანელი აჯანყებულების** კვალდაკვალ საქართველოს გათავისუფლებაზე **უხუთშიც** ფიქრობდნენ. ასე, მაგალითად, 1924 წლის აჯანყების დროს **გრიგოლ ხურციძის** მეთაურობით **უხუთის მცხოვრებთა შეიარაღებული რაზმი** ბაღდათში გადავიდა, მერე იქიდან სვირში დაბანაკდა და სარკინიგზო ხაზი გადაკეტა. სწორედ **უხუთელი** გახლდათ 1918-1919 წლებში საქართველოს სამხედრო მინისტრი, ამიერკავკასიის სეიმისა და ეროვნული პარლამენტის წევრი, უგა-

„ქართული ოცნება“ ჩემთან ერთად უხუთში რომ წამოსულიყო, თვითიზოლაციის რეჟიმში გადასულიყო და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში იმ დაწყევლილ ღამეს არ მისულიყო, ხათაბალას ასცდებოდა!

კვირგვინოსნები

ამირან გამყრელიძე
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი



პირველად იქნება ისტორიაში შემთხვევა, როდესაც პანდემია სწრაფად დამარცხდება.

„ნიუსპოსტი“

თენგიზ ცერცვაძე
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის დირექტორი

კორონავირუსი არ არის ხელოვნურად შექმნილი, რადგან ასეთ დაავადებებს, რომელსაც 2-3 პროცენტი აქვს სიკვდილიანობა — არ ქმნიან ხელოვნურად. ბიოლოგიურ იარაღად ქმნიან ისეთ ვირუსებს, რომლებიც, სულ ცოტა, 50 პროცენტს მაინც იძლევიან სიკვდილიანობას. 100 კაციდან რომ მხოლოდ 2 მოკვდება, ეს სამხედრო წარმატებისთვის არაფერი არ არის.

„ალია“

მაია ცქიტიშვილი
ვიცე-პრემიერი, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

ჭარბი რაოდენობით გარკვეული პროდუქციის შესყიდვის არანაირი საჭიროება არ დგას. ძალიან ბევრი ზეთით, მაკარონით, შაქრით ან მარილით ხელში არ აღმოვჩნდეთ, რომელსაც მერე, რამდენიმე დღეში აღმოვაჩენთ, რომ არ გვჭირდება!

„ინტერპრესნიუსი“

თეა წულუკიანი
იუსტიციის მინისტრი

ორი კვირის განმავლობაში, თუ არ არსებობს რაიმე გარდაუვალი აუცილებლობა, ნუ მობრძანდებით იუსტიციის სახლებში.

„აიპრესი“

ლევან დავითაშვილი
სოფლის მეურნეობის მინისტრი

სურსათით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, საიმედო სიტუაციაა — საქართველო ბევრად მომზადებულია, ვიდრე ევროპის ბევრი წამყვანი ქვეყანა.

„ინტერპრესნიუსი“

ნათლებულესი პიროვნება, ხარკოვისა და ტარტუს უნივერსიტეტების კურსდამთავრებული, პროფესიით იურისტი **ზრიგოლ ტიმოთეს ძე გიორგაძე,** რომელიც 1937 წელს დახვრიტეს...

უხუთელები იყვნენ დიდებული მწერალი **ჯემალ ქარჩხაძე** და სახელოვანი ლიტერატორი და კრიტიკოსი **რეზი თვარაძე,** რომლის დიდმა წინაპარმაც უხუთში პირველი სკოლა გახსნა.

1905 წლის სექტემბერში გაზეთი „ცნობის ფურცელი" წერდა — **ქუთაისის მაზრის სოფელ უხუთში ადგილობრივ გლეხებსა და კაზაკთა 300-კაციან რაზმს შორის სისხლიანი შეტაკება მოხდა და მოკლული და დაჭრილი ბევრიაო!**

ვიდრე ქარიშხალი და კორონავირუსის ჭირი გადაივლის, მანამ სწორედ ასეთი ისტორიისა და წარსულის მქონე სოფელში ვაპირებ თვითიზოლაციაში ცხოვრებას და საქართველოს ხელისუფლებასაც მოვუწოდებ, მომბაძოს! დიახ, **კორონავირუსის გავრცელების პანიკური შიში და სწორედ თვითიზოლაციაა ახლა საქართველოს ხელისუფლების ყველაზე უფრო ერთგული, ბუნებრივი და სტრატეგიული მოკავშირე და არა — ნატოს ჯარი ან კონგრესმენ ადამ კინზინჯერის განცხადებები, რომელიც კლარნეტს ხან წაღმა უკრავს და ხან — უკუღმა!**

მართლაც, იმის გათვალისწინებით, რაც ამერიკის საელჩოში მოხდა, როცა კუთხეში მიყენებულმა საქართველოს ხელისუფლებამ **სააკაშვილ-ბოკერიას სექტის კორონაციას** კვერი დაუკრა და ბიუჯეტის ვირთხებისა და ქვეყნის გადამტრიალებლების ციხიდან გამოშვებას ფორმალურად მხარი დაუჭირა, ერთადერთი და საუკეთესო გამოსავალი სწორედ თვითიზოლაციაა.

„ქართული ოცნება" ჩემთან ერთად **უხუთში** რომ წამოსულიყო, თვითიზოლაციის რეჟიმში გადასულიყო და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში იმ დაწყევლილ ღამეს არ მისულიყო, დიდი ალბათობით, იმ ხათაბალას ასცდებოდა, რასაც ახლა ევროპარლამენტარები სალომე ზურაბიშვილს სწერენ — **ტესტი გაქვთ დემოკრატიაზე ჩასაბარებელი, გიგი უგულავას გამოუშვებთ თუ არაო!** ე.ი. თუ 50 მილიონის ქურდს არ დაიჭერ, ხარ დემოკრატი, წინააღმდეგ შემთხვევაში — დიქტატორი!

ამერიკის საელჩოში კიდევ ერთი-ორი ასეთი შეხვედრაა საჭირო, რომ „ქართულმა ოცნებამ" ყველაფერი დათმოს და სააკაშვილ-ბოკერიას გაერთიანებულ სექტას ხელისუფლება ხონჩით მიართვას! აქედან გამომდინარე, ერთადერთი ხსნა სწორედ თვითიზოლაციაა. თუ საქართველოს ხელისუფლება საქვეყნოდ გამოაცხადებს, რომ კორონავირუსის საფრთხის გამო თვითიზოლაციის რეჟიმში გადადის და ქვეყნის მართვას დისტანციურად აპირებს, მერწმუნეთ, ამერიკის საელჩოში ბოკერია-სააკაშვილის რეანიმაციის მიზნით დაგეგმილი ყველა საიდუმლო სერობა ჩაფლავდება და ვიდრე ვაქცინას არ გამოიგონებენ, **მანამდე „ქართულ ოცნებასთან" ვერც ამერიკის ელჩი და ვერც ლენჩი მიახლოებას ვერ გაბედავს** — აქაოდა, ნათელაშვილის ოფისში შეკრებილ უკლებლივ ყველა მახათისმყრელს შეეშვით და პარლამენტში მხოლოდ ნაცები და ევრონაცები შეუშვითო!

ნაცებთან იზოლაციის პოლიტიკა „ქართულ ოცნებას" თავიდანვე რომ აერჩია, ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენას წინ ვერაფერი დაუდგებოდა და ხალხიც კმაყოფილი იქნებოდა, მაგრამ მიზეზთა და მიზეზთა გამო ამის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ნათქვამია, ზოგი ჭირი მარგებელიაო და, ახლა ის სიტუაციაა, როცა სწორედ კორონავირუსის პანდემია აძლევს საქართველოს ხელისუფლებას რეალურ შანსს, ყველა შეცდომა გამოასწოროს და უცხოელ ეგზეკუტორებთან უხერხულ შეხვედრებს თავი აარიდოს!

თვითიზოლაცია ხშირად საუკეთესო გამოსავალია, რათა განვლილ გზას თვალი გაუსწორო და რაც გაგიკეთებია და არ გაგიკეთებია, ყველაფერი შეაფასო! თუ ღმერთისგან განწირული ხარ, უხანიდან მოვარდნილი ჭირი შესაძლოა, უხუთშიც მოგწვდეს, ახუთშიც და შუხუთშიც, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თვითიზოლაცია აუცილებელია!

მე-14 საუკუნის ანონიმი ქართველი ისტორიკოსი **ჟამთააღმწერელი,** რომელმაც საქართველოს ასწლოვანი მატიანე შექმნა, მონღოლების მიერ საქართველოს დაქცევას ღვთის სასჯელად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ქვეყანა, რომელმაც ღმერთი დაივიწყა, თავისი ცოდვების გამო დაისაჯა!

საინტერესოა, თქვენ რას იტყვით, ძვირფასო მკითხველო — **დღევანდელ ჩვენს ყოფას რომ უყურებთ, როგორ ფიქრობთ, ამ რვაასი წლის წინათ ჟამთააღმწერელი შეცდა?**

იტალიაში ვერ გააცნობიერეს, მაგრამ საქართველოში ინფექციონისტები დროულად მიხვდნენ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში **უხანიდან უხუთამდე** მანძილი ძალიან მცირეა!!!

დიტო ჩუბინიძე

ისინი და ესენი



უამრავ ბრძნულ გამონათქვამს შორის ერთ-ერთი ყველაზე ბრძნული ის არის, რომელიც გვეუბნება, რომ ზოგი ჭირი მარგებელია. ამაში კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით ახლა, როცა საქართველო, მთელი მსოფლიოს მსგავსად, კორონავირუსის პანდემიას ებრძვის.

და რითია მარგებელი ეს ჭირი ან ვისთვის არის სასარგებლო? უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს ხელისუფლებისათვის, რომელსაც კორონავირუსის პანდემიამ საშუალება მისცა, ქართველი ხალხისათვის საკუთარი უნარები ეჩვენებინა და დაემტკიცებინა, რომ კრიზისების მართვა წარმატებით შეუძლია.

დღეს ქუჩაში გახვალ თუ ყველაზე დიდი და მასშტაბური თავყრილობის ადგილს — სოციალურ ქსელს გადახედავ, ადამიანების უმრავლესობა სწორედ იმაზე საუბრობს, რომ **საქართველოს ხელისუფლება, კერძოდ კი მთავრობა, პრემიერ გიორგი გახარიას მეთაურობით, ბევრი წამყვანი ევროპული ქვეყნის ხელმძღვანელობაზე უკეთ და ეფექტიანადართმევს თავს მსოფლიოს თავსატეხად ქცეულ ახალ ვირუსთან ბრძოლას.**

ყველა, მათ შორის, მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი აუდიტორიაც კი, მარგინალური და ზომბირებული ნაცსექტის გამოკლებით, აღნიშნავს, რომ **გახარიას მინისტრთა კაბინეტი** ამ ფორსმაჟორულ ვითარებაში საიმედოდ გამოიყურება.

ის კი არა, რამდენიმე უცხოელმა ელჩმაც კი განაცხადა — საქართველო კორონავირუსის პანდემიას ბევრ ევროპულ სახელმწიფოზე უფრო მომზადებული და ორგანიზებული შეხვდაო.

დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორის **ამირან გამყრელიძის,** მისი მოადგილის **პაატა იმნაძისა** და ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელის **თენგიზ ცერცვაძის** ამბავი კი საერთოდ ცალკე ამბავია — უდიდესი პროფესიონალიზმისა და თავდადების ამბავი, რომელსაც მთელი საქართველო აღტაცებით ყვება. **ქართველი ხალხი დღეს ამ სამი კაცის მზეს ფიცულობს და მადლობას წირავს მთელ მათს სამედიცინო გუნდს, რომელიც ამ მძიმე პერიოდში საზოგადოების სიმშვიდისა და იმედიანობის გარანტია.**

სამაგიეროდ, რაც უფრო მეტი ადამიანია კმაყოფილი მთავრობის საქმიანობით და რაც უფრო იზრდება ქართველი ხალხის კმაყოფილება იმის გამო, რომ **გახარიას გუნდი** პანდემიას ეფექტიანად ებრძვის, მით უფრო იზრდება ბოღმა და ღვარძლი ისედაც ბოღმიან და ღვარძლიან ნაცსექტაში, რომელმაც, დიდი მცდელობის მიუხედავად, მოსახლეობის დაპანიკება ვერაფრით შეძლო და ვერანაირად გაასაღა რეალობად ის აპოკალიფსი, რომელსაც გვარამიას ტელებორდელი ხატავს.

არადა, ჩვენს საზოგადოებას, წესით, კარგად უნდა ახსოვდეს, როგორ იქცეოდა სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება, როცა ქვეყანას განსაცდელი უდგებოდა!

არა, იმაზე აღარაფერს ვამბობთ, 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეებში ნაცმოძრაობის ხელისუფლება ლამის მთელი შემადგენლობით საქართველოდან რომ გაიქცა და პარლამენტარები და მინისტრები აზერბაიჯანის საზღვართან, „წითელ ხიდზე" ერთმანეთს თავზე „ჯიპებით" ახტებოდნენ!

არც იმაზე ვამბობთ რამეს, როგორ „საიმედოდ" და „ორგანიზებულად" გამოიყურებოდა სააკაშვილის ხელისუფლება, როცა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებდა — რუსის ტანკებს ტაფებითა და ჯამ-ჭურჭლით დაუდექით წინო!

არა, ეს ამბები იქით იყოს და სხვა, უფრო მივიწყებული რაღაცები გავიხსენოთ. მაგალითად ის, რომ 2012 წლის 13 მაისს თბილისში მოვარდნილმა წყალდიდობამ ორთაჭალაში 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და ათობით ოჯახი უსახლკაროდ დატოვა. გლოვის კარი იდგა ჩვენს დედაქალაქში და გაუბედურებული, უსასოო ადამიანების გმინვა-გოდება მაღლა მზეს აბნელებდა.

და აი, ამ დროს, ტრაგედიიდან მეორე დღეს, 14 მაისს, სააკაშვილი სლოვენიაში ფეხბურთის საყურებლად წავიდა, იქიდან კი მილანში გადაფრინდა და შოპინგი მოიწყო. **გასართობად და ევროპის ძვირფას მაღაზიებში ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის საყიდლად წავიდა პრეზიდენტი, რომელსაც წინა დღეს სტიქიურმა უბედურებამ ხუთი მოქალაქე მოუკლა და ასობით ადამიანი უსახლკაროდ დაუტოვა.** მანამდე იყო 2008 წლის ავბედითი აგვისტო და რუსული დათვის მიერ დატორილი საქართველო, ომის წაგებიდან კი სულ რაღაც 5 თვეში, 2009 წლის თებერვალში, როცა ქვეყანას ღია ჭრილობებიდან სისხლი თქრიალით სდიოდა, სააკაშვილმა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯით, ამერიკიდან მასაჟისტი **დოროთი შტეინი, იგივე დოქტორი დოტი** ჩამოიყვანა.

რამ გაგვახსენა ეს ყოველივე ამ კორონავირუსის პანდემიის დროს? ჯერ ერთი, გამეორება თუ ცოდნის დედაა, გახსენება ცოდნის მამა ხომ მაინც არის და მერე მეორეც: **შეადარეთ იმდროინდელი და ახლანდელი ხელისუფლების მოქმედება კრიზისულ სიტუაციაში, როცა ერს განსაცდელი უდგას და ქვეყანას საიმედო პატრონი სჭირდება.**

შეადარეთ და განსხვავებას არამარტო დაინახავთ, იგრძნობთ კიდეც!

ჯაბა ხუბუა

გაიხსენეთ და შეადარეთ,

ანუ რემინისცენციები კორონიანობის ჟამს

კვირგვინოსნები

კახა კალაძე
თბილისის მერი

თბილისის მერიამ, საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტომ გადავწყვიტეთ, ბაღებში სასწავლო პროცესის აღდგენამდე, ის არამალფუჭებადი პროდუქტები, რომლებიც მიმდინარე არდადეგების პერიოდში უნდა გამოყენებულიყო ბავშვთა კვებისთვის ბაღებში, მოხმარდეს ისევ ჩვენს პატარებს. პროდუქციის ჩამონათვალი შეთანხმებულია დარგის სპეციალისტებთან, დაფასოვდება და გადაეცემა ბავშვების მშობლებს. ეს შესაძლებელი იქნება ხუთშაბათიდან. გაცემა მოხდება 2 კვირაში ერთხელ.

„ინტერპრესნიუსი"

სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის" ლიდერი

ბილ გეითსმა რამდენიმე ათეული მილიონი გადარიცხა კორონავირუსთან ბრძოლისათვის, კრიშტიანო რონალდომ ყველა თავისი სასტუმრო ჰოსპიტლად გადააკეთა, მსოფლიოში ყველა მილიონერი თუ მილიარდერი უამრავ ფულს რიცხავს ვირუსის საწინააღმდეგო ფონდებში და თქვენ რამ გაგაღორათ ქართველო მილიონერებო? ხაზარაძევ, ვის რად უნდა შენი ბანძი „ლელო"? სად არიან რაინდი ვასაძე, ჭყონია, ჯოხთაბერიძე, ოქუაშვილი და სხვები — ეს ჩვენი ძარცვით გამდიდრებული მილიონერები? ერთი თეთრიც არ ჩაურიცხავთ ვირუსის წინააღმდეგ, ერთი პური არ უყიდიათ არავისთვის, ერთი წამალი არ მიუწოდებიათ მოხუცებისთვის, ერთი კილო კარტოფილი არ უყიდიათ მშიერი ბავშვებისთვის! რა, მარტო „ქართუმ" უნდა აკეთოს ქველმოქმედება? დროზე მოხსენით პირი მუთაქებს და ჩვენთვის მოპარული ფული გადარიცხეთ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ფონდებში, თორემ, ოხრად დაგრჩებათ ეგ მუთაქებიცა და ფულიც!

კორონავირუსის გამო აიკრძალა ისტორიაში ყველაზე დიდი გეი-პრაიდი, სპორტული შეჯიბრებების შეწყვეტის გამო ტოტალიზატორები გაჩერდნენ, კაზინოები ვეღარ მუშაობენ, ბორდელებში კაციშვილი აღარ შედის, საზღვრების გაძლიერებული კონტროლის გამო შეწყდა ნარკოტიკების ტრანზიტი, ადამიანები ბევრად გულისხმიერნი გახდნენ ერთმანეთის მიმართ, გაიზარდა პატრიოტული გრძნობა... არის თუ არა ეს ღვთის სასჯელი და ამავე დროს გზის ჩვენება ქრისტიანული ცხოვრებისკენ?! უფალი არ გაწირავს კაცობრიობას, მაგრამ იმას კი აუცილებლად გვაჩვენებს, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ!

„ფეისბუქი"

ანგელა მერკელი
გერმანიის კანცლერი

თუ კორონავირუსთან ბრძოლის კუთხით ევროპის ქვეყნები შესაბამის ზომებს არ მიიღებენ, შესაძლოა, გერმანიის მოსახლეობის 70 პროცენტი დაინფიცირდეს.

„როიტერი"

ყოჩაღ, კახი!

ილია ელოშვილი:

სამშენებლო კომპანიების მიერ დაზარალებული ოჯახების პრობლემის მოგვარებაში თბილისის მერი კახი კალაძე პირადად იყო ჩართული და ამ საქმის წარმატებით დაგვირგვინებაში მისმა პოლიტიკურმა წონამ უდიდესი როლი ითამაშა!

სამშენებლო კომპანიების მიერ დაზარალებულ ოჯახებს, რომლებმაც ცხოვრების ნაშრომ-ნაოფლარით ბინის ყიდვა მოინდომეს, მაგრამ თაღლითი და უპასუხისმგებლო დეველოპერების მსხვერპლად იქცნენ, თბილისის მერია ნამდვილ მხსნელად და გაჭირვების ტალკვესად მოევლინა.

კონკრეტული მაგალითები? კი ბატონო!

სამშენებლო კომპანია ***„სვეტის“*** *მიერ გაცუერებულ 2500 ოჯახს ბინებს კომპანია* **„m²“** *(„ემ კვადრატი“) აუშენებს, რომელთანაც თბილისის მერიამ მოლაპარაკება წარმატებით დაასრულა, კიდევ ათასობით დაზარალებული ოჯახის საკითხი კი უახლოეს ხანში გადაწყდება და* ***„ცენტრ პოინტისა“*** *და* ***„ოლიმპიური პარსკვლავის“*** *მიერ გამწარებული მენაშენეებიც გაიხარებენ.*

ერთი სიტყვით, კახი კალაძემ უამრავ ოჯახს დაკარგული იმედი და ცხოვრების ხალისი დაუბრუნა, ეს კი, რა თქმა უნდა, საკუთარ გუნდთან ერთად გააკეთა, რომლის ერთ-ერთი წევრიც, თბილისის მერის მოადგილე ილია ელოშვილი დღეს ჩვენი რესპონდენტია:

— როცა ჩვენ თბილისის მერიაში მოვედით, ქალაქი დაუსრულებელი მშენებლობებით იყო სავსე, რაც ურბანული და არქიტექტურული კუთხით, ასევე სანიტარიისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, დიდ პრობლემას წარმოადგენდა. 179 დაუსრულებელი მშენებლობა — ეს ნამდვილი კოშმარი იყო და დედაქალაქის ნაწილი დაბომბილს ჰგავდა.

— მაინც რა იყო მიზეზი, რომ ამდენი მშენებლობა გაჩერდა და ათასობით ოჯახი უბინაოდ დარჩა?

— ზოგიერთ შემთხვევაში მშენებლობების გაჩერებას ობიექტური მიზეზიც ჰქონდა, მაგალითად, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი ფინანსური კრიზისი, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში სუბიექტური მიზეზები არსებობდა — დეველოპერების მიერ თანხების მითვისება-გაფლანგვა და ა.შ.

— ამა თუ იმ მიზეზით მშენებლობის დაუსრულებლობის გამო თბილისში სულ რამდენი ოჯახი დაზარალდა?

— დაზარალებულების რაოდენობა რომ დავითვალეთ, ჯამში 10 ათასი ოჯახი გამოვიდა. მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების შემთხვევაში დაახლოებით მილიონ-ნახევარ კვადრატულ მეტრ ფართზეა საუბარი და საოფისე ფართები კიდევ ცალკეა.

— ყველაზე მეტი ოჯახი რომელი სამშენებლო კომპანიისაგან დაზარალდა?

— 10 ათასი დაზარალებული ოჯახიდან ძირითადი ნაწილი **„ცენტრ პოინტზე“, „სვეტსა“** და **„ოლიმპიურ პარსკვლავზე“** მოდის.

„სვეტმა“ საკმაოდ აგრესიული პიარ-კამპანია აწარმოა და ხალხი მასობრივად მიიზიდა, არადა, ამ კომპანიას მშენებლობის ნებართვაც კი არ გააჩნდა. საბოლოო ჯამში, „სვეტის“ ხელმძღვანელები თაღლითობისა და დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ბრალდებით დააკავეს, მაგრამ ეს დაზარალებული მენაშენეებისათვის დიდი ვერაფერი შეღავათი იყო, რადგან 2500 ოჯახს ამით ვერც თანხა დაუბრუნდებოდა და ვერც ბინა ჩაბარდებოდა.

— როგორ მოახერხეთ, რომ „სვეტის“ შეჩერებული მშენებლობების გაგრძელება და დასრულება საკუთარ თავზე კომპანია „m²“-ს („ემ კვადრატს“) აეღო?

— ამისათვის ძალიან დიდი შრომა გავწიეთ და სასიამოვნო შედეგიც მივიღეთ. საოცრად იმუშავა ჩვენ მიერ შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმა და საოცარი ერთსულოვნება გამოიჩინეს თვითონ დაზარალებულმა ოჯახებმა, რომლებთანაც ორი წლის განმავლობაში მაღალი დონის კომუნიკაცია გვქონდა და ყოველი ჩვენი ნაბიჯის შესახებ დეტალურად ვაყენებდით საქმის კურსში.

ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, რომ გვეპოვა ინვესტორი, რომელიც ჭყონდიდელის, მირცხულავასა და ნუცუბიძის ქუჩებზე „სვეტის“ არშემდგარ მშენებლობებს ერთიანად გადაიბარებდა და სამივე ობიექტს ააშენებდა, ასეთი კი სწორედ „m²“ აღმოჩნდა.

პირველ ეტაპზე მოლაპარაკება გაიმართა დაზარალებულებსა და „m²“-ს შორის, რათა დავრწმუნებულიყავით, რომ თითოეული ოჯახი ბინას სწორედ ისეთივე პირობებით მიიღებდა, როგორითაც „სვეტისაგან“ უნდა მიეღო. ამის შემდეგ მოლაპარაკებები ვაწარმოეთ მიწის მესაკუთრეებთან, რომლებთანაც „სვეტს“ ხელშეკრულებები ჰქონდა გაფორმებული და რომელთა ქონებებიც დაყადაღებული იყო. პარალელურად საქმის კურსში ვაყენებდით „სვეტის“ ხელმძღვანელებს, რომლებიც პასუხისგებაში იყვნენ მიცემული, მაგრამ ქონების დიდი ნაწილი კვლავ მათ ბალანსზე ირიცხებოდა და ხელი უნდა მოეწერათ, რომ ეს ქონება ახალი კომპანიის ხელში გადასულიყო.

— მერედა, დათანხმდნენ კი ამას თაღლითობის ბრალდებით დაკავებული „სვეტის“ ხელმძღვანელები?

— დიახ, დათანხმდნენ, რის შემდეგაც მათ პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმა, კომპანია **„m²“** კი საქმეს უკვე შეუდგა, **„სვეტის“ სამივე ყოფილ ობიექტზე მშენებლობა დაწყებულია და 2500 ოჯახი სამ წელიწადში კუთვნილ ბინებს მიიღებს.**

ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო, რომ სამშენებლო კომპანიების მიერ დაზარალებული ოჯახების პრობლემის მოგვარებაში თბილისის მერი **კახი კალაძე** პირადად იყო ჩართული და ამ საქმის წარმატებით დაგვირგვინებაში მისმა პოლიტიკურმა წონამ უდიდესი როლი ითამაშა.

აუცილებლად აღსანიშნავია ისიც, რომ ყველა სახელმწიფო უწყებამ, რიგითი მოხელიდან დაწყებული უმაღლესი მენეჯმენტით დამთავრებული, ძალიან აქტიურად იმუშავა და შედეგიც შესაბამისი მივიღეთ.

— ძალიან კარგია, რომ „სვეტის“ მიერ დაზარალებულ 2500 ოჯახს ეშველა, მაგრამ „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებულებს რა ბედი ელით?

გამარჯობა, ჩემო თბილის-ქალაქო!

მერი

ნაცი ყეფს და ქარავანი მიდის, ანუ კალაძე გაჩერებას არ აპირებს. ქავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია რომ დასრულდება, მერე ასეთივე გრანდიოზული განახლებაა დაგეგმილი აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველასა და ქეთევან წამებულის გამზირებზე...

კალაძე უკვე შესულია დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, როგორც ყველაზე ტიტულოვანი და ძვირადღირებული ქართველი ფეხბურთელი, ახლა კი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაშიც უნდა შევიდეს, როგორც თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ძვირფასი მერი!

ჩვენმა გალაკტიონმა ერთხელ გვკითხა — „გინახავთ თქვენ ფერი დაბინდულ ქლიავის?“ და კითხვას თავადვე უპასუხა — „ეს ჩემი სამშობლოს მთებია!“

სამშობლოს მთები — დაბინდული ქლიავის ფერი — ბევრჯერ გვინახავს, მაგრამ **რამდენჯერ გვინახავს მერი, რომელიც თვითმავალი ორთვალათი — ე.წ. სკუტერით მოძრაობს და აღმშენებლობაზე გველაპარაკება?**

არა, აქ გალაკტიონის მერის არ ვგულისხმობთ, ჩვენი დედაქალაქის **მერზეა** საუბარი, რომელიც კუს ტბიდან სკუტერით დაეშვა და თბილისში განხორციელებულ და განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გვესაუბრა.

კახი კალაძის ეს ვიდეო სოციალურ ქსელში ძალიან პოპულარულია და უამრავი ნახ-

ყოჩაღ, მერია!

„სვეტის“ სამივე ყოფილ ობიექტზე მშენებლობა დაწყებულია და 2500 ოჯახი სამ წელიწადში კუთვნილ ბინებს მიიღებს!“

— „ცენტრ პოინტის“ მიერ 6500 ოჯახია დაზარალებული და მათი პრობლემის მოგვარებაზეც ინტენსიურად ვმუშაობთ. საინიციატივო ჯგუფი უკვე შექმნილი გვაქვს, ვფიქრობთ, მარტის ბოლოსათვის შეთანხმებას მივაღწევთ და, „სვეტის“ მენაშენეების მსგავსად, „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებულ ოჯახებსაც ვუშველით.

— „ცენტრ პოინტის“ მშენებლობებსაც „m²“ გადაიბარებს?

— „ცენტრ პოინტის“ შემთხვევაში განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს. კერძოდ, ამ კომპანიის მხრიდან დაზარალებული ოჯახები ორ კატეგორიად იყოფიან: ერთნი, რომლებსაც სხვა გზა არ ჰქონდათ, დაუსრულებელ კორპუსებში შევიდნენ და ცხოვრობენ, მაგრამ ვაი, იმ ცხოვრებას, რადგან იქ არც ლიფტია, არც — კიბე, არც — მოაჯირი, არც — წყალი და გაზი... დაახლოებით 4 ათასი ოჯახი ცხოვრობს ასეთ გაუსაძლის პირობებში, 2500 ოჯახისათვის კი საერთოდ არაფერი აშენებულა.

გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ შევქმნათ ფონდი და სანახევროდ აშენებულ კორპუსებში შევუშვათ კომპანიები, რომლებიც საქმეს ბოლო მიიყვანენ — გადახურავენ, კიბეს, ლიფტს გააკეთებენ და ა.შ. უკვე შერჩეულია მენეჯმენტ-კომპანია, რომელიც ხარჯთაღრიცხვას აწარმოებს, უახლოეს პერიოდში კი კორპუსების გარემონტებას დავიწყებთ და ამით „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებულთა ორი მესამედის პრობლემა მოგვარდება.

— ნულიდან დასაწყებ მშენებლობებს რაც შეეხება?

— უკვე ხუთმა დიდმა კომპანიამ გამოხატა ინტერესი, რომ „ცენტრ პოინტის“ მშენებლობები გადაიბაროს. მათ ათი დღის ვადა მივეცით, რომ თავიანთი პირობები და ხედვები წარმოადგინონ, რის შემდეგაც საუკეთესოს შევარჩევთ და მშენებლობებიც დაიწყება.

„მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ, ოღონდ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ არანაირი საშუალება არ ექნებათ, რომ მშენებლობის პროცესსა და „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებული ოჯახების ბინებით დაკმაყოფილებას რაიმე ფორმით ხელი შეუშალონ!“

„სვეტის“ მენაშენეების მსგავსად, „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებულ ოჯახებსაც ვუშველით!“

„ოლიმპიური ვარსკვლავის“ მიერ დაზარალებული მენაშენეების პრობლემაც მოგვარებულია და მათ ბინებს კომპანია „m²“ აუშენებს!“

— გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია „ცენტრ პონტის“ დამფუძნებლებთან — მაია რჩეულიშვილთან და რუსუდან კერვალიშვილთან, რომლებიც ციხეში სასჯელს იხდიან?

— დიახ, ჩვენ მათ ოჯახთან გვაქვს კომუნიკაცია და „ცენტრ პოინტის“ დამფუძნებლები ყველაფერზე მოგვყვებიან. უახლოეს მომავალში, როცა ყველაფერი მზად იქნება, რომ „ცენტრ პოინტის“ ვალდებულებები სხვა დეველოპერებმა გადაიბარონ, საქმეში პროკურატურაც ჩაერთვება და მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ, ოღონდ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ არანაირი საშუალება არ ექნებათ, რომ მშენებლობის პროცესსა და „ცენტრ პოინტის“ მიერ დაზარალებული ოჯახების ბინებით დაკმაყოფილებას რაიმე ფორმით ხელი შეუშალონ.

— „ოლიმპიური ვარსკვლავის“ მიერ დაზარალებული მენაშენეებისთვისაც ხომ არა გაქვთ კარგი ამბავი?

— **„ოლიმპიური ვარსკვლავის“** მიერ დაზარალებული მენაშენეების პრობლემაც მოგვარებულია. შესაბამის მემორანდუმს უახლოეს დღეებში მოვაწერთ ხელს და მათ ბინებს კომპანია **„m²“** აუშენებს.

და კიდევ: უკვე გაფორმებული გვაქვს მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ბოჭორიშვილის ქუჩაზე მშენებლობა დასრულდება და 600 დაზარალებული ოჯახი კუთვნილ ბინებს მიიღებს.

საბოლოო ჯამში, ჩვენი მიზანია, რომ სამშენებლო კომპანიების მიერ დაზარალებული არცერთი ოჯახი უბინაოდ არ დარჩეს, რისთვისაც მაქსიმუმს ვაკეთებთ და თუ რამე განსაკუთრებულმა გარემოებებმა არ შეგვიშალა ხელი, საქმეს წარმატებით მივიყვანთ ბოლომდე!

ესაუბრა

ჯაბა ხუბუა

სკუტერით

ვა აქვს. მოქრის დედაქალაქის მერი სკუტერით კუს ტბის გზაზე და თან საუბრობს, რომ კუს ტბაზე მისასვლელი გზის სრული რეაბილიტაცია დასრულდა. მძიმე მდგომარეობაში მყოფი გზის საფარი მთლიანად გამოიცვალა. ელექტროგანათების ახალი ბოძები დაიდგა ზედ ახალი, თანამედროვე ლედ-სანათებით. უსაფრთხოების ჯებირები და სანიაღვრე არხი მოეწყო, რომელიც მანამდე არასოდეს ყოფილა კუს ტბის გზაზე. მოკლედ, 3-კილომეტრიანი გზა მთლიანად მოწესრიგდა.

მოქრის სკუტერით კალაძე და ამბობს, რომ გაჩერებას არ აპირებს. სკუტერის გაჩერებას კი არა, ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და, ზოგადად, თბილისის აღმშენებლობის გაჩერებას არ აპირებს. ყველა რაიონში, ყველა უბანში, ყველა ქუჩაზე შევალთ და საგზაო ინფრასტრუქტურით დაწყებული, ყველაფერს მოვაწესრიგებთო.

ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია როგორც ხდება, ამას ყველა ხედავს და ყველა კმაყოფილია, რა თქმა უნდა, **ლევან ხაბეიშვილის მსგავსი ნაცმაცუნა პროვოკატორების გარდა,** რომლებსაც კალაძის მიერ გაკეთებული თითოეული კარგი საქმე გულზე ეკლებად ესობათ. მიუხედავად ამისა, **ნაცი ყეფს და ქარავანი მიდის, ანუ კალაძე გაჩერებას არ აპირებს. ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია რომ დასრულდება, მერე ასეთივე გრანდიოზული განახლებაა დაგეგმილი აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველასა და ქეთევან წამებულის გამზირებზე.** საერთო ჯამში, თბილისის მერია 2020 წლის ბოლომდე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მილიარდ 300 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს.

ასე რომ, **კიდევ ბევრჯერ ვნახავთ თბილისის მერის პირდაპირ ჩართვებს** განახლებული, ევროპულ დონეზე კეთილმოწყობილი ქუჩებიდან და გამზირებიდან. **კიდევ ბევრჯერ ვნახავთ კალაძეს** სკუტერით, ველოსიპედით, მოტოციკლით, ევროპიდან შემოყვანილი გაზიზინებული ავტობუსითა თუ ახალი სამარშრუტო ტაქსით, რომელიც მალე ჩაანაცვლებს გაბეხლეწებულ ყვითელ „მარშრუტკებს“. კი, **ვნახავთ და კმაყოფილი დავრჩებით ყველა, ლევან ხაბეიშვილის მსგავსი ნაცმაცუნა პროვოკატორების გარდა,** რომლებიც კალაძის მიერ გაკეთებულ თითოეულ კარგ საქმეზე ისე იღრიჯებიან, თითქოს, შიშველი უკანალით ზღარბი გაჭყლიტესო.

საერთოდ, **კალაძე მუყაითი კაცია. საქმისადმი ერთგულება და პროფესიონალური მიდგომა ძვალსა და რბილში უზის. თავისი ცხოვრების ყველაზე მძიმე წუთებშიც კი საქმისათვის არ უღალატია და პირადი ტრაგედიაც კი არ დაუყენებია საერთო საქმეზე, გუნდისა და ხალხის ინტერესებზე მაღლა.** ლეგენდარული „მილანის“ დიდმა მწვრთნელმა **კარლო ანჩელოტიმ** ცოტა ხნის წინათ გაიხსენა: **როდესაც კახამ მისი ძმის — ლევანის გარდაცვალების ამბავი გაიგო, ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალში მიუნხენის „ბაიერნის“ წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი მატჩისთვის ვემზადებოდით და ვიფიქრეთ, რომ კალაძე ვეღარ დაგვეხმარებოდა, მაგრამ მან საკუთარ თავში ძალა იპოვა და ითამაშაო.**

ასეთი თავდადება იცოდა კალაძემ ფეხბურთში და ასეთივე თავდადებას ავლენს ახლაც, როცა მზისა და ვარდების მხარის მოვლა-პატრონობა აბარია.

ჩვენ გვინახავს ფერი დაბინდული ქლიავის და გვინახავს თბილისში ისეთი მერიც, რომელმაც საკუთარ ქალაქს 48 მილიონი ლარი მოჰპარა, საკუთარი მხარდამჭერი მომღერლები დასუფთავების სამსახურში მენაგვე-ალპინისტებად გააფორმა და მეეზოვეების ფორმაში გამოწყობილი ზონდერები მოშიშვლე ოპოზიციონერებს დასარბევად მიუქსია, მაგრამ აქამდე არ გვენახა მერი, რომელიც გზაზე სკუტერით მოქრის და თბილისის აღმშენებლობაზე ლაპარაკობს, ოღონდ ლაპარაკობს ცარიელი სიტყვებით კი არა, კონკრეტული საქმეებით, უკვე გაკეთებული საქმეებით და აწი გასაკეთებლითაც, რომელიც უეჭველად გაკეთდება.

კალაძე უკვე შესულია დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, როგორც ყველაზე ტიტულოვანი და ძვირადღირებული ქართველი ფეხბურთელი, ახლა კი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაშიც უნდა შევიდეს, როგორც თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ძვირფასი მერი!

უნდა შევიდეს და შევა კიდეც. სკუტერით იქნება თუ უსკუტეროდ, აუცილებლად შევა.

ჯაბა ხუბუა

ეს კაცია ნაღდად თურქის ტომის...

აჭარაზე ამ კაცს თვალი უჭირავს!

პრესაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ ორიოდე კვირის წინათ, კერძოდ, 2020 წლის 6 მარტს, თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ ართვინის მერმა დემირხან ელჩინმა „7 მარტს მტრის ოკუპაციისაგან ქალაქის გათავისუფლების 99-ე წლისთავის აღსანიშნავად“ მოსახლეობას მიმართა და განაცხადა: *„ჩვენ დიდი სიხარულითა და მღელვარებით ვხვდებით მტრის ოკუპაციისაგან ჩვენი ქალაქის — ართვინის გათავისუფლების 99-ე წლისთავს. ართვინი ცნობილია თავისი დიდი სიყვარულით* ***მუსტაფა ქემალ ათა-თურქისადმი,*** *რომელიც თავისი სამშობლოს, ერისა და დროშის ერთგულებით გამოირჩეოდა... ართვინი მტრის ჯარების ოკუპაციისგან 1921 წლის 7 მარტს გათავისუფლდა. ართვინელებმა იმ დროს დიდი გმირობა, სულის სიმტკიცე და დამოუკიდებლობისადმი ერთგულება გამოამჟღავნეს — მიუხედავად იმისა, თუ რა ხდებოდა მტრისაგან დაკავებულ ჩვენს ქვეყანაში.* ***ამ მნიშვნელოვან დღეს უნდა გავიხსენოთ დიდი სახელმწიფო მოღვაწე მუსტაფა ქემალ ათა-თურქი და მისი თანამოაზრეები, რომლებმაც იარაღით ხელში დაიცვეს სამშობლოს დამოუკიდებლობა. უნდა გავიხსენოთ მოწამეობრივი გმირები და ვეტერანები, ყველა ის ადამიანი, რომლებმაც დღემდე მოიტანეს ჩვენი ქვეყნის დიდება.*** *ვულოცავ ყველა თანამემამულეს, ყველა ართვინელს და მათ მიმართ გამოვხატავ სიყვარულს და პატივისცემას!“*

თურქეთში ქართული მიწების ხელმეორედ ოკუპაცია იზეიმეს!

პატივცემულო მკითხველო, ვერაფერს ვიტყვით, თავმოყვარე სახელმწიფო, ალბათ, სწორედ ასე უნდა უფრთხილდებოდეს და პატივს მიაგებდეს თავის გმირებს, მიუხედავად იმისა, ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად იბრძოდნენ ისინი თუ იმ ბედუკუღმართობისა და უსამართლობის განსამტკიცებლად, რომელმაც დედასაქართველოს 24 ათას 800 კვადრატული კილომეტრი **ტაო-კლარჯეთად წოდებული მიწა-წყლის** სახით მოჰგლიჯა! ანუ **ოკუპანტი თურქეთი,** რომელსაც საქართველოს ძირძველი ტერიტორიიდან ერთი ისრაელისოდენა და კიდევ უფრო მეტი მიწა აქვს მიტაცებული, სინამდვილეში ზეიმობს იმ ქალაქის „მტრისგან გათავისუფლებას“, რომელიც სამასწლოვანი თურქული ოკუპაციის შემდეგ, **1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად,** საქართველოს დროებით, დაახლოებით 42 წლით დაუბრუნდა და ისტორიული სამართლიანობაც ერთი შეხედვით აღდგა. მაგრამ **საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ ძალლთაპირმა ლენინმა და ლეიბა ბრონშტეინ-ტროცკიმ, რომლებიც, დიდი ალბათობით, მუსტაფა ქემალ ათა-თურქის ჯიშისა და ჯილაგისანი იყვნენ, ჯერ 1921 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებით, ხოლო შემდეგ 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ზავით, ქართველი ერის დაუკითხავად და ნების საწინააღმდეგოდ, თურქეთს უძველესი ქართული მიწები — შავშეთი, ერუშეთი, არტაანი და ფოცხოვი გადასცეს და ზურგში ლახვარი ჩაგვცეს.**

საერთო ჯამში მხოლოდ 1921 წელს ოსმალეთმა საქართველოს **12 ათას 115 კვადრატული კილომეტრი** ტერიტორია წაჰგლიჯა, რაც, სამწუხაროდ, კრემლში აკურთხეს და მუსტაფა ქემალს წარმატებაც უსურვეს. რომ არა იოსებ სტალინი, რომელსაც მაშინ იმ წყეულ კრემლში რეალური ძალაუფლება არ ჰქონდა, ლენინსა და ლეიბა ტროცკის თურქეთისთვის ბათუმი და აჭარაც მიცემული ჰქონდათ, მაგრამ ბათუმში მოხდა საოცარი ფაქტი — გადამწყვეტ მომენტში ქართულმა სისხლმა მაინც იყივლა და ბოლშევიკი **სერგო ქავთარაძისა** და დიდი ქართველი მხედართმთავრის, გენერალ **გიორგი მაზნიაშვილის** ხელმძღვანელობით ქართველი ბოლშევიკები და მენშევიკები თურქი ოკუპანტების წინააღმდეგ გაერთიანდნენ! **სტალინის მითითებით, ქართველ გვარდიელებს სასწრაფოდ გადააცვეს რუსი წითელარმიელების სამხედრო უნიფორმები და შეშინებული თურქები, რომლებსაც რუსების დანახვაზე ელდა ეცათ, ბათუმიდან კინწისკვრით გარეკეს!**

აი, ეს არის რეალური ისტორია და არა ის ზღაპრები, რასაც ცხვირში გვჩრიან!

ყოველივე ზემოთქმულის ფონზე მაშინ, **როცა ამერიკელები და ევროპელები გორში სტალინის ძეგლის აღდგენას გვიკრძალავენ, ხოლო თურქები — დიდგორობის ეროვნულ დღესასწაულად გამოცხადებას ცოცხალი თავით არ გვანებებენ,** შეიძლება, დაბეჯითებით ითქვას, რომ დღეს საქართველო ისევე შორს დგას რეალური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისგან, როგორც პროვოკატორ ელისტრაკოსა და მისი მფარველების ბორდელი კეთილშობილ ქალთა სასწავლებლისგან!

ართვინი, რომლის ძველისძველი ქართული სახელწოდებაც **მაკრიალი** გახლავთ, თურქ-ოსმალებმა საქართველოს 1551 წელს წაჰგლიჯეს. ეს ტერიტორია, რომელიც ქართველების სისხლითა და ცრემლებით არის მორწყული, დანარჩენ ქართულ მიწებთან ერთად **დედასამშობლოს მხოლოდ 1828-1829 და 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად დაუბრუნდა,** როცა რუსეთის იმპერიამ დამარცხებული ოსმალეთი აიძულა, დაეთმო ოკუპირებული ზემო ქართლის, ანუ ისტორიული მესხეთის შემდეგი ნაწილები — **ქობლიანი, აბასთუმანი, ახალციხე, აწყური, ასპინძა, ხერთვისი, ახალქალაქი, ჭაჭარაქი, ფოცხოვი, აბოცი, ჯავახეთი, ერუშეთი, არტაანი, ყარსი და ბათუმი აჭარითურთ.**

საერთო ჯამში მთელი ეს ტერიტორია, რომელიც რუსეთის იმპერიამ თურქეთს წაართვა და ობიექტურად დიდი ქართული საქმეც გააკეთა, შეადგენდა 21 ათას 393 კვადრატულ კილომეტრს.

თურქეთის ხელში რჩებოდა მხოლოდ დიდი მესხეთის დაახლოებით ერთ მესამედზე ოდნავ მეტი — 12 ათას 807 კვადრატული კილომეტრი.

სამწუხაროდ და საუბედუროდ, ისტორიული ბედუკუღმართობის შედეგად მოხდა ისე, რომ, როგორც კი 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისში ბოლშევიკები შემოვიდნენ, **ქემალისტურმა თურქეთმა** მაშინვე დაიკავა 1829-1878 წლებში რუსეთის მიერ საქართველოსთვის შემოერთებული ტერიტორიები და საქართველოს ხელისუფლებას ულტიმატუმი წაუყენა — დაეთმო მიწები! **აი, სწორედ ასეთ ვითარებაში, როცა ნოე ჟორდანიას მთავრობა ჯერ კიდევ ბათუმიდან არ იყო გამგზავრებული, 1921 წლის 7 მარტს თურქი ასკერები ართვინში შევიდნენ და მთელ შავშეთს, ერუშეთს, არტაანსა და ფოცხოვს კალიებივით მოედვნენ!**

აი, ასე დაკარგა საქართველომ თავისი სისხლი და ხორცი — **მაკრიალი-ართვინი,** რომლის „მტრის ოკუპაციისგან გათავისუფლებაც“ **დემირხან ელჩინმა** მოსახლეობას მიულოცა!

ბუნებრივად დაისმის კითხვა — **თუკი დემირხან ელჩინს უფლება აქვს, თურქეთის მიერ ქართული მიწების ხელმეორედ ოკუპაცია ტაშ-ფანდურით აღნიშნოს, საქართველოს ხელისუფლება რატომ დგას ლენჩის პოზაში, რატომ არ აპროტესტებს აზერბაიჯანის მიერ დავითგარეჯის ოკუპაციას და ითმენს უცხო სახელმწიფოთა ელჩების ულტიმატუმებსა და ბრძანებებს — „დიდგორობის ზეიმი არ გაბედოთ!“ „სტალინის ძეგლის აღდგენაზე არც იოცნებოთ!“ „გიგა ბოკერიას შეყვარება მოგიწევთ!“ „თქვენ სინდის-ნამუსი და სახე დაკარგეთ, მაგრამ ნაცებს შეუნარჩუნეთ, ციხიდან გამოუშვით და პარლამენტში დასვით!“ „ხაზარაძე-ჯაფარიძისა და ჭუტა წერეთლის წინააღმდეგ საქმეები შეწყვიტეთ!“ (?!)**

ჰეი, მანდ ხელისუფლებაში, ვის შეგრჩათ სახე, ნაცების „როჟის“ გადასარჩენად რომ იღვწით?

რომელი უპასუხებთ ამ კითხვებს?

დიტო ჩუბინიძე

1921 წლის 13 ოქტომბერი. ყარსის ზავი

ძველი ქართული ხიდი ართვინში

აი, ასე დაკარგა საქართველომ თავისი სისხლი და ხორცი – მაკრიალი-ართვინი!

ტერეშკოვას ჩასწორება,

ანუ პუტინი რუსეთის ახალი კონსტიტუციით 2036 წლამდე იმეფებს!

ძალიან დიდი ალბათობით, 2020 წლის 10 მარტი რუსეთის ისტორიაში მთლად ოქროს თუ არა, ვერცხლის ასოებით შევა, რადგან ამ დღეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელთა შორის მთავარი ერთია: რუსეთის ამჟამინდელ პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეეძლება, კიდევ ორი ვადით იყაროს კენჭი, ანუ ქვეყნის პირველ პირად 2036 წლამდე დარჩეს!

პუტინი მთელი ამ წლების განმავლობაში ხაზგასმით იმეორებდა — პატივი უნდა ვცეთ დემოკრატიის პრინციპებს, ქვეყნის კონსტიტუციას და მხოლოდ ორი ვადით — 2024 წლამდე ვიქნები პრეზიდენტიო!

ის კი არა, როდესაც ამ ერთი თვის წინათ პუტინმა პირადად განაცხადა საქვეყნოდ, ახალი კონსტიტუცია უნდა მივიღოთ და პრეზიდენტის ხარჯზე პარლამენტის უფლებები გავზარდოთო, ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ბევრი აშკარად დაიბნა — ნუთუ პუტინი აღარ აპირებს დიმიტრი მედვედევით საკუთარი თავის ჩანაცვლებას, როგორც ეს 2008-2012 წლებში გააკეთაო?!

შეგახსენებთ, რომ ელცინის მემკვიდრედ დანიშნულმა პუტინმა ზედიზედ ორჯერ — 2000 და 2004 წლებში იპრეზიდენტა ორი ოთხწლიანი ვადით, შემდეგ კი, როგორც რუსეთის კონსტიტუციით იყო განსაზღვრული, მას უკვე აღარ შეეძლო ზედიზედ მესამედ არჩევა და ამიტომაც, მისი უახლოესი თანამებრძოლი **დიმიტრი მედვედევი** გახადა პრეზიდენტი, თვითონ კი იმავე მედვედევის პრემიერის სავარძელში ჩაჯდა!

თუმცა, როგორც მოსალოდნელი იყო, 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, 4-წლიანი „შესვენების“ შემდეგ, პუტინი კვლავ გაპრეზიდენტდა — ოღონდ ამჯერად შესაბამისი კონსტიტუციური ცვლილებების შედეგად უკვე 6-წლიანი ვადით!

2018 წელს პუტინმა კიდევ ერთხელ და კვლავაც უპრობლემოდ, მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები და ის მეორე 6-წლიანი ვადით 2024 წლამდეა არჩეული!

რუსეთის მოქმედი კონსტიტუციით, პუტინს, რადგან ისევ ორჯერ ზედიზედ იქნებოდა პრეზიდენტი, 2024 წელს აღარ შეეძლო პრეზიდენტად კენჭისყრა! როგორც ჩანს, პუტინს აღარც მედვედევისთვის ემეტებოდა საპრეზიდენტო სავარძლის კიდევ ერთხელ დათმობა — თანაც, ექვსი წლით — 2030 წლამდე!

ჰოდა, ბევრი იფიქრა თუ ცოტა, ასე მოიფიქრა:

ასე ვთქვათ, „ქვევიდან“ გააჟღერებინა ინიციატივა, ისეთი კონსტიტუციური ცვლილება გვჭირდება, რომელიც „გაანულებს“ პუტინის ზედიზედ ორ საპრეზიდენტო ვადას, რათა მას 2024 წლიდან კიდევ ზედიზედ ორჯერ შეეძლოს პრეზიდენტად არჩევაო!

ამ მართლაც დრამატული დრამატურგიის მთელი მარილი კი ის გახლდათ, ვის უნდა გაეჟღერებინა ეს ისტორიული ინიციატივა!

და ვის თუ არა, ცოცხალ ლეგენდას, თანაც უცვლელ კოსმიურ დეპუტატს — **თვით ვალენტინა ტერეშკოვას!**

დიახ, არათუ რუსეთს გარეთ, არამედ თავად რუსეთშიც ბევრმა გაკვირვებით აღმოაჩინა, რომ მსოფლიოში პირველი კოსმონავტი ქალი, **83 წლის ვალენტინა ტერეშკოვა** ჯერაც ცოცხალია და მეტიც, დეპუტატობს კიდეც!

ჰოდა, ტერეშკოვამ, რომელმაც 1963 წლის 16-19 ივნისს კოსმოსში გაფრენის შემდეგ, ალბათ, პირველად ამოიღო სადეპუტატო ხმა, თქვა ის, რაც უნდა ეთქვა — საერთოდ, რა არის კონსტიტუცია, თუ ის პუტინის პრეზიდენტობას არ გაახანგრძლივებსო!

ტერეშკოვამ ეს თქვა 2020 წლის 10 მარტის დილით. ორ საათში პუტინი მივიდა რუსეთის პარლამენტში, წაიკითხა ვრცელი მოხსენება კონსტიტუციური ცვლილების შესახებ და მოკრძალებულად დაეთანხმა **„ტერეშკოვას ჩასწორებას“,** რა გაეწყობა, მე დავეთანხმები, თუ ამას თქვენ, „ხალხის რჩეულები“ და შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლო გაიზიარებსო! და დუმამაც იქვე, ერთხმად, მიიღო ეს ჩასწორება!

რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლო ხელს აუწევს ამ ცვლილებას!

რა თქმა უნდა, რუსეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა, 22 აპრილს დაგეგმილი საყოველთაო რეფერენდუმით ხელს აუწევს ამ კონსტიტუციას, ანუ პუტინის პრეზიდენტობას 2036 წლამდე!

როდესაც ტერეშკოვას ჰკითხეს, **რატომ გამოხვედით პუტინის სამარადჟამო პრეზიდენტობის ინიციატივითო,** მან პირდაპირ უპასუხა — ხალხი, ხალხი მთხოვდა ამასო! ანუ მე მხოლოდ ხალხის დაჟინებული მოთხოვნა გავაჟღერეო!

ძალიან რომ შეაწუხეს ჟურნალისტებმა ტერეშკოვა, მას სახეზე კოსმიური ღიმილი უმალ კოსმიურ მყინვარებად შეეცვალა და მკაცრად თქვა: **ვინც ამის წინააღმდეგია, ის რუსეთისა და რუსი ხალხის მტერიაო!**

არ ვიცი, ასე უცებ საიდან, მაგრამ რუსეთში **„ტერეშკოვას ჩასწორებიდან“** სულ რამდენიმე საათში გაიხსენეს, რომ **ვალენტინა ტერეშკოვას ჯერ კიდევ 1977 წლის 7 ოქტომბრის ე.წ. ბრეჟნევის კონსტიტუციის მიღებაშიც კი აქვს მონაწილეობა მიღებული!**

43 წლის წინათ!

ის კი არა, 1977 წლის 6 ოქტომბრის გაზეთ „იზვესტიას“ მეწინავე სტატიაც კი ააფრიალეს, სადაც იაროსლავლის ოლქის კრასნოპერეკოპსკის რაიონის დეპუტატი **ვ.ვ. ნიკოლაევა-ტერეშკოვა** სსრკ უმაღლესი საბჭოს მეშვიდე რიგგარეშე სესიაზე ასე საზეიმოდ მიესალმა სსრკ-ის ახალი კონსტიტუციის მიღებას:

„ჩვენ, საბჭოთა ქალებს, არა მხოლოდ გააზრებული გვაქვს ჩვენი უფლებები, არამედ როგორც სოციალისტური საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები, საკუთარ მოვალეობებსაც ნათლად ვხედავთ. ჩვენ ახალი ენთუზიაზმით ვიშრომებთ ჩვენი დიადი სამშობლოს აყვავებისათვის! (მქუხარე აპლოდისმენტები)“.

სხვათაშორის, პუტინის დაბადების დღე ბრეჟნევის კონსტიტუციის მიღების დღეს — 7 ოქტომბერს ემთხვევა! ანუ როდესაც 1937 წლის 6 მარტს დაბადებული 40 წლის დეპუტატი ვალენტინა ტერეშკოვა ბრეჟნევის კონსტიტუციას კრემლის დარბაზიდან ესალმებოდა, ვალოდია მაშინ სულ 25 წლისა იყო!

და 83 წლის **ვალენტინა ტერეშკოვას ჩასწორებით** მიღებული რუსეთის კონსტიტუციით, 68 წლის პუტინს უფლება ეძლევა, 84 წლის ასაკამდე მართოს ქვეყანა!

და ძალაუფლების ხანგრძლივობის მაჩვენებლით ის გაუსწრებს ბრეჟნევსაც **(18 წელი),** სტალინსაც **(29 წელი),** თვით პეტრე დიდსაც **(35 წელი)** და მხოლოდ ივანე მრისხანეს **(37 წელი)** და ივანე მესამეს **(43 წელი)** ჩამორჩება!



ИЗВЕСТИЯ

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

В СОВЕТЕ СОЮЗА

Речь депутата В. В. Николаевой-Терешковой

(КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

„ვალენტინა ტერეშკოვა ზა პოლიოტ კასმიჩესკი...“

თუმცა, ვინ იცის...

ვინ იცის, რას მოიმოქმედებს 2036 წელს 84 წლის პუტინი!

და თუ იმ დროისთვის ვალენტინა ტერეშკოვა ცოცხალი იქნება, ის, ალბათ, 99 წლისაც კიდევ ერთხელ გაახსენებს ხალხს ხრუშჩოვის დროინდელ ერთობ პოპულარულ სკაბრეზულ „ჩასტუშკას“, რომელიც ასე იწყება:

„ვალენტინა ტერეშკოვა
ზა პოლიოტ
კასმიჩესკი...“

აკი, საბჭოთა კავშირის გმირმა **ტერეშკოვამ,** რომელმაც კოსმოსში 70,8 საათი იფრინა და 48-ჯერ შემოუფრინა დედამიწას, ექვსი გენსეკი **(სტალინი, ხრუშჩოვი, ბრეჟნევი, ჩერნენკო, ანდროპოვი, გორბაჩოვი)** და სამი პრეზიდენტი **(გორბაჩოვი, ელცინი, მედვედევი)** გამოიცვალა და აგერ, პუტინის მარადიულობის უკვდავების წყაროდაც იქცა!

გიორგი გიგაური

ნანა კაკაბაძე:

ქალბატონო დეგნან, ბოლოს და ბოლოს, გაგვაგებინეთ, დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ თუ ამერიკის კოლონია?!

ნანა კაკაბაძე განგაშს ტეხს და ამერიკის ელჩს მიმართავს

მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში ე.წ. მართლმსაჯულების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, ქართველი საზოგადოება ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს ისმენს: ნაცები და ევრონაცები ამტკიცებენ, რომ „ქართულ ოცნებას“ ე.წ. პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე შეუთანხმდნენ, ქოცები კი თავს იკლავენ— მსგავსი შეთანხმება არ შემდგარა და ოპოზიცია ურცხვად იტყუებაო! ამ საკითხთან დაკავშირებით ცნობილ უფლებადამცველს, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ყოფილი პოლიტპატიმრები — ადამიანის უფლებებისათვის“ ხელმძღვანელს **ნანა კაკაბაძეს** *ვესაუბრებით:*

— ასეთი შეთანხმების არსებობა გამორიცხულად მიმაჩნია! ე.წ. მართლმსაჯულების მემორანდუმში, რომელიც ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ გააფორმეს, პირდაპირ წერია, რომ სასამართლო პოლიტიკური გავლენებისაგან თავისუფალი უნდა იყოს, ეს კი პირდაპირ ეწინააღმდეგება რევანშისტული ოპოზიციის განცხადებებს, თითქოს მმართველ პარტიას „პოლიტპატიმრების“ გამოშვებაზე შეუთანხმდა.

— მაინც რაში ხედავთ წინააღმდეგობას?

— თუ მემორანდუმში წერ, რომ მართლმსაჯულება პოლიტიკური გავლენებისაგან თავისუფალი უნდა იყოს, მაშ, „პოლიტპატიმრების“ გამოშვება როგორღა უნდა მოხდეს? ე.ი. ხელისუფლებამ სასამართლოს პოლიტიკური დავალება უნდა მისცეს, რომ კონკრეტული პატიმრები გათავისუფლდნენ და პრეზიდენტზეც პოლიტიკური ზეწოლა მოახდინოს, რომ მან კონკრეტული მსჯავრდებული შეიწყალოს? თუ ასეა, გამოდის, რომ ე.წ. მართლმსაჯულების მემორანდუმი ბლეფია და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, სინამდვილეში, ხელისუფლების მხრიდან სასამართლოსა და პრეზიდენტზე პოლიტიკურ ზეწოლას უჭერენ მხარს.

— ცოტა არ იყოს, ძნელი წარმოსადგენია, რომ დასავლეთის სახელმწიფოთა ელჩები ასეთ რამეს მწვანე შუქს აუნთებენ.

— მეც ძალიან მიჭირს ამის დაჯერება, მაგრამ, თუ ყველაფერი ისეა, როგორც ნაცები ამბობენ და ე.წ. პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე შეთანხმება მართლა შედგა, მაშინ ჩვენ სულ სხვა პრობლემების წინაშე ვმდგარვართ და განგაშის ზარებს უნდა შემოვკრათ.

— დააკონკრეტეთ, რა გაქვთ მხედველობაში?

— ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში გამართულ შეხვედრაზე ხელისუფლება თუ მართლა დაავალდებულეს, რომ ე.წ. პოლიტპატიმები გაათავისუფლოს, მაშინ გამოდის, საქართველო ამერიკის კოლონია ყოფილა და ქართველებმა საარჩევნო სისტემისათვის კი არა, სამშობლოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის უნდა ვიბრძოლოთ.

დიახ, **თუ უცხო ქვეყნის ელჩები ასე უხეშად ერევიან ქართულ სახელმწიფო საქმეებში და ხელისუფლებას დირექტივებს აძლევენ — ვინ უნდა იჯდეს ციხეში და ვინ — არა, მაშინ ჩვენ მთელ მსოფლიოს უნდა გავაგებინოთ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა ფიქციაა და კოლონიზატორთა უღელქვეშ ვიმყოფებით.**

— იქნებ ნაცები იტყუებიან და ასეთი შეთანხმება არც შემდგარა?

— მინდა, მჯეროდეს, რომ ნაცები მართლაც ჩვეულ სტილში იტყუებიან და საბაბს ეძებენ, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული შეთანხმება ჩაშალონ. მათ მშვენივრად იციან, რომ საქართველოს მოსახლეობაში ნულოვანი მხარდაჭერა აქვთ, არჩევნებში დამარცხებისათვის არიან განწირული და ხელისუფლებაში დაბრუნების ერთადერთ გზად რევოლუცია ესახებათ, როგორც ეს 2003 წლის ნოემბერში გააკეთეს და 2019 წლის 20 ივნისსაც აკეთებდნენ, როცა პარლამენტის შენობის შტურმით აღება და სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა მოინდომეს.

— ე.ი. საარჩევნო საკითხებზე შეთანხმების მიუხედავად, ნაცები თავიანთ დესტრუქციულ გეგმებს არ ცვლიან?

— მათი მიზანია, არჩევნებამდე პროვოკაციები მოაწყონ და დესტაბილიზაცია გამოიწვიონ, მერე კი არჩევნების შედეგი არალეგიტიმურად გამოაცხადონ და სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინონ, თუმცა, ამას დასავლეთის მხარდაჭერის გარეშე ვერ შეძლებენ. ამიტომაც არის, რომ ნაცებს მთელი აქცენტი უცხოეთზე აქვთ გადატანილი და საარჩევნო კამპანიას არა საქართველოში, არამედ ევროპასა და ამერიკაში ატარებენ.

— ხელისუფლება ნაცების მოთხოვნას რომ დაემორჩილოს და ე.წ. პოლიტპატიმრები გაათავისუფლოს, ეს „ქართული ოცნებისათვის“ პოლიტიკური ჰარაკირი არ იქნება?

— ეს ჰარაკირი იქნება არამარტო ხელისუფლებისთვის, არამედ საქართველოსთვისაც, რადგან დამტკიცდება, რომ ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებელი არ არის. **მივმართავ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს, ქალბატონ კელი დეგნანს და სხვა ელჩებს, რომლებიც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ:** გამოდით და საჯაროდ განაცხადეთ, მართლა შედგა თუ არა ზეპირი შეთანხმება ოქრუაშვილის, უგულავასა და სხვების გათავისუფლების შესახებ? ან დაადასტურეთ, ან უარყავით, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ყური აუწიეთ და აიძულეთ, სასამართლოსა და პრეზიდენტზე პოლიტიკური ზეწოლის გზით ე.წ. პოლიტპატიმრები გაათავისუფლოს!

ქალბატონო დეგნან, ბოლოს და ბოლოს, გაგვაგებინეთ, დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ თუ ამერიკის კოლონია?! თუ ასეა, მაშინ კოლონიზატორებს დავუპირისპირდებით და ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ვიბრძოლებთ. დიახ, მე ვიქნები ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ ბრძოლაში ჩაერთვება, რადგან მთელი ახალგაზრდობა სწორედ სამშობლოს დეკოლონიზაციისათვის ბრძოლას შევწირე და მზად ვარ, დარჩენილი სიცოცხლეც ამას ვანაცვალო!

— და მაინც, როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 48 მილიონის გაფლანგვისათვის მსჯავრდებულ უგულავას შეიწყალებს?

— როცა სალომე ზურაბიშვილს ასეთ მდგომარეობაში აყენებენ და აცხადებენ — პრეზიდენტს იმას გავაკეთებინებთ, რაც მოგვეპრიანებაო, წარმოუდგენლად მიმაჩნია, მან უგულავა შეიწყალოს. დიახ, უგულავა სულ უმანკო კრავიც რომ იყოს, ასეთ ვითარებაში მის შეწყალებას ზურაბიშვილი კი არა, დედამიწის ზურგზე ყველაზე უღირსი და უთავმოყვარეო ადამიანიც კი არ მოაწერდა ხელს!

ესაუბრა

ჯაბა ხუბუა

„წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტმა უგულავა შეიწყალოს!“

პოლკოვნიკს არავინ სწერს

მისწერეთ პოლ

2020 წლის 8 მარტს ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში ხელისუფლებასთან შევთანხმდით, რომ პოლიტპატიმრები მალე ციხეს დატოვებენო!— აცხადებენ ნაცები და ევრონაცები, რომლებიც პოლიტპატიმრებში უგულავას, ოქრუაშვილს, რურუას და კიდევ ვიღაც-ვიღაცებს გულისხმობენ.

არაო — ამტკიცებენ მმართველი პარტიის წარმომადგენლები — ჩვენ პოლიტპატიმრები არ გვყავს და, შესაბამისად, ოპოზიციასთან არავის განთავისუფლებაზე არ შევთანხმებულვართო!

ვნახოთ, მალე გამოჩნდება, ვინ ვის რაზე შეუთანხმდა, ერთი რამ კი ამთავითვე ცხადია — დღევანდელ საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ. ვინც ბიუჯეტიდან 48 მილიონი მოიპარა, პოლიტპატიმარი არ არის. **ვინც** პარლამენტის შენობის შტურმით აღებას გეგმავდა და სამართალდამცავებს ქვებს ესროდა, პოლიტპატიმარი არ არის.

პოლიტპატიმრები, ნამდვილი, კლასიკური პოლიტპატიმრები საქართველოში მაშინ იყვნენ, როცა ხელისუფლებაში ის ძალა იჯდა, რომელიც ახლა ცრუპოლიტპატიმრების განთავისუფლებას ითხოვს. მაშინ ბევრი პოლიტპატიმარი ციხიდან ცოცხალიც ვერ გამოვიდა. იქვე მოკლეს. საშინელი წამებით მოუღეს ბოლო.

მაგალითად, პოლკოვნიკ **სერგო თეთრაძეს.**

ჰო, პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე თანამედროვე საქართველოს სინდისია! **აი, ის იყო ნამდვილი პოლიტპატიმარი, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა გლდანის ციხეში წამებით მოკლა მხოლოდ იმიტომ, რომ სამშობლოს ჯარისკაცმა, საქართველოსათვის სისხლდანთხეულმა პოლკოვნიკმა სამშობლოს ღალატი და რუსეთის ჯაშუშობა არ დაიბრალა.**

ნაცრეჟიმმა — კუდიანებზე მონადირე სოციოპატთა ხროვამ — პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე საკუთარ დაბადების დღეზე დააპატიმრა, გლდანის ციხეში კი მას არამარტო ციხის ადმინისტრაციის ჯალათები, არამედ ციხის ადმინისტრაციასთან მოთანამშრომლე ე.წ. ქათამი პატიმრები, ანუ მამათმავლები აწამებდნენ.

გლდანის ციხის ყოფილმა პატიმარმა **კახა ხაინდრავამ** გამოძიებას ჩვენებაც მისცა — **პატიმრები საკუთარი თვალით ვხედავდით, თეთრაძეს როგორ სცემდნენ და აწამებდნენო. ყოველი დაცემის შემდეგ „ქათმები“ ფეხზე წამოაყენებდნენ და მის ცემას განაგრძნობდნენო. თეთრაძის განწირული ღმუილი ჩვენზე სა-**

კვირგვინოსნები

სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი

გიგი უგულავას შევიწყალებ, თუ ამას საჭიროდ ჩავთვლი.

„ახალი თაობა“

ვახტანგ ხარჩილავა
„მთავარი გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი

ვინ არიან ეს პოლიტპატიმრები? **უგულავაა** პოლიტპატიმარი, **რურუაა** პოლიტპატიმარი თუ **ოქრუაშვილია** პოლიტპატიმარი?

რატომ ვაფურთხებთ სულში და რატომ ვაყრით თვალში ნაცარს ქართველ ხალხს, რომელმაც ზედმიწევნით კარგად იცის, ვინ არიან სინამდვილეში ეს ვაჟბატონები და კიდევ სხვა ვაჟბატონები ნაცმოძრაობის ბანდიდან.

ბოლო სიტყვა ქართველ ხალხზეა. მან შეუძლებელი უნდა შეძლოს და არჩევნებზე წერტილი უნდა დაუსვას მოძალადე ავაზაკების პარპაშს ამ ქვეყანაზე.

„საერთო გაზეთი“

გიორგი ბარამიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

თუ ოქრუაშვილს, უგულავას, რურუასა და თამლიანს არ გამოუშვებენ, კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მივიღებთ.

„ახალი თაობა“

პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ქოც-ნაცური გარიგების კულუარულ დეტალებზე ალაპარაკდა

ირმა ინაშვილი:

ირაკლი კობახიძე, ბოკერია და სხვები ერთმანეთს კულისებს მიღმა ხვდებოდნენ და პოლიტიკურ გარიგებებს დებდნენ!

„ბოკერია ითხოვდა უგულავას გათავისუფლებას და იმასაც, რომ ხელისუფლებას ოპოზიციის არცერთი წარმომადგენელი, მათ შორის, თვითონ ბოკერიაც, არ დაეჭირა!“

ვესაუბრებით საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერსა და „პატრიოტთა ალიანსის“ გენერალურ მდივანს ირმა ინაშვილს, რომელმაც ამა წლის 8 მარტს ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გაფორმებულ ე.წ. მართლმსაჯულების მემორანდუმს ხელი დემონსტრაციულად არ მოაწერა, რადგან მიაჩნია, რომ „პოლიტპატიმრების“ გათავისუფლება კი არ უნდა მოხდეს, არამედ ყველა ნაცდამნაშავე გასამართლდეს და კანონის მთელი სიმკაცრით დაისაჯოს:

— ე.წ. მართლმსაჯულების მემორანდუმს ხელი პრინციპულად არ მოვაწერე, რადგან **ჩემთვის პრიორიტეტულია არა „პოლიტპატიმრების“ გათავისუფლება, არამედ სააკაშვილისა და ბოკერიას დანაშაულებრივი რეჟიმის გასამართლება!**

— ე.ი. ადასტურებთ, რომ ე.წ. მართლმსაჯულების მემორანდუმი „პოლიტპატიმრების“ გათავისუფლებას გულისხმობს?

— მემორანდუმში, რა თქმა უნდა, სიტყვა „პოლიტპატიმრები“ ნახსენები არ არის და, საერთოდ, მისი ტექსტი ძალიან ბუნდოვანი და უშინაარსოა, მაგრამ მე ხომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გამართულ ყველა ოფიციალურ შეხვედრას ვესწრებოდი და ჩემი ყურით მესმოდა, რაზე საუბრობდნენ ისინი. დიახ, ეს მემორანდუმი იმიტომ გაფორმდა, რომ ე.წ. პოლიტპატიმრების გათავისუფლება მოხდეს, რაზეც ნაცები და ევრონაცები ხელისუფლებასთან კულუარულად შეთანხმდნენ.

— კულუარულად?

— დიახ, გარდა იმ ოფიციალური ფორმატისა, რომელიც ამერიკის, გერმანიის, ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის ელჩების ინიციატივით შეიქმნა, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები სააკაშვილ-ბოკერიას გუნდსა და მათ ირგვლივ გაერთიანებული 33 პარტიის წარმომადგენლებს კულუარულად ხვდებოდნენ და სწორედ ე.წ. პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხს განიხილავდნენ.

— და ამაზე შეთანხმდნენ?

— დიახ, ჯერ კულუარულად შეთანხმდნენ და შემდეგ ეს შეთანხმება მემორანდუმზე ხელის მოწერით ოფიციალურად გააფორმეს.

— იმ შეხვედრებზე, რომლებსაც თქვენ ესწრებოდით და რომლებიც ელჩების თანდასწრებით იმართებოდა, ე.წ. პოლიტპატიმრების შესახებ რა საუბარი მიდიოდა?

— ელჩების თანდასწრებით გამართულ შეხვედრებზე ბოკერია მუდმივად ითხოვდა უგულავას გათავისუფლებას და იმასაც, რომ ხელისუფლებას ოპოზიციის არცერთი წარმომადგენელი, მათ შორის, თვითონ ბოკერიაც, არ დაეჭირა. მეტსაც გეტყვით: **კონკრეტულ მექანიზმებსაც კი განიხილავდნენ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს პროკურატურა, რა უნდა გააკეთონ მოსამართლეებმა და როგორ უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა მსჯავრდებული უგულავა.**

— ბუნებრივია, თქვენ ამ ყველაფერს ურეაქციოდ არ მოუსმენდით.

— რა თქმა უნდა, ბოკერიასა და ნაცების ამ მოთხოვნებს ყველა შეხვედრაზე ღიად ვეწინააღმდეგებოდი და, სამართლიანობა მოითხოვს, აღინიშნოს, რომ მათ არც პარლამენტის თავმჯდომარე **არჩილ თალაკვაძე** ეპუებოდა.

ელჩების თანდასწრებით გამართულ შეხვედრებზე პირდაპირ ვამბობდი, რომ უგულავა პოლიტპატიმარი არ არის, ბოკერია კი დამნაშავეა და უნდა დაისაჯოს ისევე, როგორც ყველა ნაცდამნაშავე, რომლებსაც „ქართული ოცნება“ ხელს აფარებს. კონკრეტულ საქმეებსაც ვასახელებდი: **სულხან მოლაშვილის** საქმეს, **როინ შავაძის** საქმეს და კიდევ 45 საქმეს, რომელიც პროკურატურაში თაროზეა შემოდებული. ვსაუბრობდი, რომ „ქართული ოცნება“ დამნაშავეა, რადგან სამართლიანობის აღდგენაზე უარი თქვა, ხალხი მოატყუა და ნაცკრიმინალებს შეეკრა.

— როცა ბოკერია და ნაცები ე.წ. პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ითხოვდნენ, ელჩები ამას ეთანხმებოდნენ?

— ელჩები ამ ყველაფერს ისმენდნენ და როგორც დიპლომატიის წესია, ზოგად შეფასებას აკეთებდნენ — მართლმსაჯულებას არჩევნების წინ პოლიტიკური ანგარიშსწორების ელფერი არ უნდა დაჰკრავდესო და ა.შ.

— კიდევ რას ითხოვდნენ ბოკერია და ნაცები ისეთს, რის შესახებაც საზოგადოებას ინფორმაცია არა აქვს?

— ბოკერია და ნაცები მოლაპარაკებების პროცესში მუდმივად უსვამდნენ ხაზს, რომ პარლამენტში მეორე ძალა უნდა იყვნენ და „ქართულმა ოცნებამ“ კოალიციური მთავრობა სწორედ მათთან უნდა შექმნას. ისინი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ყოველ შეხვედრაზე ეუბნებოდნენ — თუ ასე არ მოხდება, არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებთ, დასავლეთიდან თქვენზე ზეწოლა გაძლიერდება და პირადად ივანიშვილის მიმართ სანქციები ამოქმედდებაო.

— მერედა, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებს ნაცების ასეთ ულტიმატუმებზე რა პასუხი ჰქონდათ?

— **„ოცნების“ წარმომადგენლები ბოკერიასა და ნაცების მოთხოვნებს ძალზე ბუნდოვნად პასუხობდნენ. ნათლად ჩანდა, რომ ირაკლი კობახიძე, ბოკერია და სხვები ერთმანეთს კულისებს მიღმა ხვდებოდნენ და პოლიტიკურ გარიგებებს დებდნენ.**

— ნაცები და ევრონაცები ღიად აცხადებენ — თუ „პოლიტპატიმრებს“ არ გაათავისუფლებენ, შეთანხმებულ საარჩევნო ცვლილებებს პარლამენტში ხმას არ მივცემთო. როგორ ფიქრობთ, საერთოდ შედის კი მათ ინტერესებში სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება?

— ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სააკაშვილისა და ბოკერიას პარტიებს, ასევე ნათელაშვილის პარტიასა და „გირჩს“, რომელიც ამ ხელისუფლების შექმნილია, ქართველი ხალხისაგან არავითარი მხარდაჭერა არა აქვს. „ენდიაი“, „აირაი“ თუ „ედისონ რისერჩი“ მათ გაბერილ რეიტინგებს უწერენ, რეალურად კი მიტინგებზე ათასი კაცი ვერ გამოჰყავთ, მაშინ, როცა ჩვენ მიერ ორგანიზებულ ნებისმიერ აქციაზე მინიმუმ 10 ათასი ადამიანი გამოდის და 100-ათასიანი მიტინგიც არაერთხელ გვქონია.

მოკლედ, ნაცებს, ევრონაცებსა და მათ ირგვლივ გაერთიანებულ პარტიებს არჩევნებში გამარჯვების არანაირი შანსი არა აქვთ და, აქედან გამომდინარე, რევოლუციასა და დესტრუქციულ სცენარზე ფიქრობენ, ჩვენ კი ცვლილებების ერთადერთ გზად არჩევნებს მივიჩნევთ და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ „ოცნებასა“ და ნაცებს არჩევნების გაყალბების საშუალება არ მივცეთ.

— ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება და ნაცები ერთობლივად ეცდებიან არჩევნების გაყალბებას?

— **ისინი ეცდებიან, კულუარებში დადებული გარიგება არჩევნებით გააფორმონ და კოალიციური მთავრობა შექმნან.** პირდაპირ ვეუბნები საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს: **თუ არჩევნებზე „ქართულ ოცნებას“ დაუჭერთ მხარს, იცოდეთ, რომ ამით მხარს დაუჭერთ არჩევნების გაყალბებასა და ქოცნაცური კოალიციური მთავრობის შექმნას, მაგრამ, თუ „პატრიოტთა ალიანსს“ მისცემთ ხმას, ამით ხმას მისცემთ სააკაშვილ-ბოკერიას სამუდამო განდევნას ქართული პოლიტიკიდან, დამნაშავეების დასჯას და „ქართული ოცნების“ გაწმენდას იქ შემძვრალი სააკაშვილ-ბოკერიას მოკავშირეებისაგან.**

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩვეულებრივი არჩევნები არ იქნება, ეს იქნება ბრძოლა ქართველი ხალხისა და საქართველოს უმთავრესი ინტერესების დასაცავად და ამ ბრძოლაში ყველანი უნდა გავერთიანდეთ!

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

პოლკოვნიკს არავინ სწერს

კოვნიკს!

შინლად მოქმედებდაო.

პოლკოვნიკი თეთრაძე ჯალათებს სანამ შეაკვდებოდა, მოასწრო, საკუთარი ადვოკატისათვის ეთქვა, რომ სამხედრო პოლიციის შენობაში **ბაჩო ახალაიამ** და **მეგის ქარდავამ** თავზე პოლიეთილენის პარკის ჩამოცმით აწამეს.

საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ სასტიკად ნაწამებ პოლკოვნიკ თეთრაძეს გული გაუსკდა მაშინ, როცა გლდანის ციხის ჯალათები მის გაუპატიურებას ცდილობდნენ.

მოკვდა პოლკოვნიკი, მაგრამ სამშობლოს გაყიდვა არ დაიბრალა. ღირსეულად მოკვდა. შეწირულად.

დღეს კი პოლკოვნიკს არავინ სწერს.

როგორც **მარკესის პოლკოვნიკი,** ომის ვეტერანი, ყოველდღე ელოდა წერილს პენსიის დანიშვნის თაობაზე, მაგრამ არავინ სწერდა, სწორედ ასე **არავინ სწერს პოლკოვნიკ თეთრაძეს და არავინ უხსნის, რატომ თარეშობს საქართველოში ისევ ის ბანდა, რომელმაც იგი ციხეში წამებით მოკლა. არავინ სწერს, რატომ ითვლება მთავარ ოპოზიციურ ძალად მიზანთროპების კოლტი, რომელიც ტყუილად იჭერდა, აწამებდა, აუპატიურებდა და კლავდა.**

არავინ სწერს პოლკოვნიკს, რატომ დგას დღეს ქვეყანა საფრთხის წინაშე, რომ მწამებლების, გამაუპატიურებლებისა და მკვლელების ბანდა, შესაძლოა, ისევ ძალაუფლებით აღიჭურვოს.

არავინ სწერს პოლკოვნიკს, ამ მწამებლების, მკვლელებისა და გამაუპატიურებლების გასასამართლებლად მოყვანილი ხელისუფლება მათთან რატომ თანამშრომლობს, რატომ თანაცხოვრობს, რატომ აფორმებს მემორანდუმებს.

მისწერეთ პოლკოვნიკს, მისწერეთ და აუხსენით, რატომ ხდება ეს!!!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები



დაჩი ბერაია
პარლამენტარი

ჩვენს ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ზაურ ნაჭყებია
ჟურნალისტი, პუბლიცისტი

მითი საქართველოს დამოუკიდებლობაზე კიდევ ერთხელ საპნის ბუშტივით გასკდა — ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული „შეთანხმება“ არამარტო აზრს უკარგავს არჩევნების ჩატარებას საქართველოში, არამედ, ხაზგასმით ამტკიცებს, რომ ხალხის აზრი ჩვენს „სტრატეგიულ“ პარტნიორებს, მაპატიეთ და, ფეხებზე ჰკიდიათ!

„ჭიუტი თხები“ კი მორიგდნენ, მაგრამ ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, შეურიგდება თუ არა ამ „შეთანხმებას“ ქართველი ამომრჩეველი?!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი

ბლოკის შექმნას არ ვაპირებთ, არჩევნებზე დამოუკიდებლად გავალთ.

მსხვილმა პარტიებმა დაღუპეს ეს ქვეყანა და პატარა პარტიებს არაფერი დაუშავებია.

„რეზონანსი“

დავით ჭიჭინაძე
პარლამენტარი

მრცხვენია, „ოცნების“ წევრებთან ერთ დარბაზში ყოფნა რომ მიწევს.

მათ ეგონათ, ივანიშვილის მონობა ყველაზე დიდი ტიტული იყო.

„ახალი თაობა“

დავით ლორთქიფანიძე
ყოფილი პარლამენტარი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ძალიან სერიოზულ გამარჯვებას მოვიპოვებთ.

„ახალი თაობა“

თემურ შაშიაშვილი:
რას ფიქრობს ნინო ბურჯანაძე, როცა გიგი უგულავას, ამ სისხლიან ჯალათსა და ყველაფრის მკადრებელ კაცს „პოლიტპატიმრად“ აცხადებს?

„თეთრი მოძრაობის“ ლიდერი ***თეიმურაზ შაშიაშვილი*** ***კიდევ ერთხელ იხსენებს 2011 წლის 26 მაისის სისხლიან ღამეს და აზუსტებს იმ ინტერვენციის დეტალებს, რომლებიც, თურმე, რუსეთის პრეზიდენტისა და ჩეჩნების წინააღმდეგობის გამო ჩაიშალა.***

— ბატონო თემურ, ამ ორი კვირის წინათ „ასავალ-დასავალს“ განუცხადეთ, რომ 2011 წლის 26 მაისს, როცა სააკაშვილმა მიტინგი დაარბია და ხალხი დახოცა, რუსეთიდან ცხინვალის გავლით, თბილისში შეიარაღებული ხალხის შემოჭრა იგეგმებოდა, რომლებსაც სააკაშვილის რეჟიმი უნდა დაემხოთ! იცოდა თუ არა ამის შესახებ ნინო ბურჯანაძემ და რატომ ჩაიშალა ეს ოპერაცია?

— ხაზგასმით ვაცხადებ: ვიცნობ და პირადად შევხვედრივარ დაახლოებით ოცამდე ქართველს, რომლებიც დღეს რუსეთში ცხოვრობენ და რომლებსაც ამ საქმისთვის ჩრდილოეთ კავკასიაში წვრთნიდნენ! მათ გარკვევით მითხრეს, რომ ოპერაციაში ჩართული იყვნენ თავიანთი ნების საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, **არ მინდა, ვიფიქრო, რომ ნინო ბურჯანაძემ ამის შესახებ იცოდა!** სააკაშვილი რომ ყველაფრის საქმის კურსში იყო, ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ ბურჯანაძის შესახებ გადაჭრით ვერაფერს გეტყვით. ფაქტი ის არის, რომ იმ ავბედით ღამეს სცენას ყველაზე გვიანობამდე მე შემოვრჩი და როცა ჯალათები ჩვენს გასასრესად მოდიოდნენ, „მამაო ჩვენოს“ ვჩურჩულებდი... იმ ღამეს ჩვენ ყველანი, ფაქტობრივად, განწირულები ვიყავით!

— რამ ან ვინ ჩაშალა ცხინვალიდან შეიარაღებული ხალხის თბილისში შემოჭრის გეგმა?

— ჩემი ინფორმაციით, გეგმა ჩაიშალა იმიტომ, რომ ბოლო მომენტში ჩრდილოკავკასიელებმა — განსაკუთრებით ჩეჩნებმა და ოსებმა თბილისში შემოსვლაზე უარი თქვეს. რაც ყველაზე მთავარია, გეგმას მხარი არ დაუჭირა ვლადიმერ პუტინმა! მოგეხსენებათ, ირაკლი ოქრუაშვილი მაშინ მოითხოვდა, რომ მიტინგი გამართულიყო ავლაბარში, მეტროსადგურის სიახლოვეს, რაზეც „სახალხო კრება“ არ დათანხმდა...

— დღევანდელ ხელისუფლებაში თუ არიან ისეთები, რომლებმაც ამ ოპერაციის შესახებ იცოდნენ?

— დარწმუნებული ვარ, დღევანდელ ხელისუფლებაში ასეთი ხალხი ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ხმას არ იღებს. საერთოდ, სიტუაციას რომ ვაკვირდები, ქართული პოლიტიკიდან წესიერი ადამიანები გარბიან. მაგალითად, **ვახტანგ ძაბირაძე,** რომელიც უწესიერესი კაცია და შიგნიდან დაინახა ის სიბინძურე, რაც ჩვენს პოლიტიკურ რეალობას თან ახლავს, ადგა და წავიდა, რითაც ქართულმა პოლიტიკამ სერიოზული დანაკლისი განიცადა. სამწუხაროდ, დღეს პარლამენტსა და ხელისუფლებაში მოსასვლელად იბრძვიან ის სამარცხვინო ადამიანები, რომლებიც ომის დროს ან მიწაზე ფორთხავდნენ, ანდა წითელ ხიდზე ერთმანეთზე გადადიოდნენ, ხოლო იმას, რაც წინა კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში მოხდა, არცერთი თავმოყვარე ქვეყანა არ გააკეთებდა. წასულიყვნენ და მარტყოფის ველზე მოეწერათ იმ შეთანხმებისთვის ხელი! ბოლოს და ბოლოს, სხვაგან შეკრებილიყვნენ, მაგრამ არა, შეიკრიბნენ იქ, ვისაც უპირობოდ ემონებიან!

— თქვენ რა იცით, რაზე შეთანხმდნენ სინამდვილეში ამერიკის საელჩოში?

— ამერიკის საელჩოში „ქართულმა ოცნებამ“ და ნაცმოძრაობამ, რომელიც ბოკერია-სააკაშვილის გუნდითა და მათი სატელიტებით იყო წარმოდგენილი, აღთქმა დადეს, რომ ყველას ყველაფერს აპატიებენ, **უგულავასა** და **ოქრუაშვილს** გამოუშვებენ, ხოლო **მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა** და **ჭუტა წერეთლის** წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიება შეწყდება!

— ხელისუფლება კატეგორიულად აცხადებს, რომ მსგავსი არაფერი მომხდარა!

— დააკვირდით მამუკა ხაზარაძის განცხადებებს და ყველაფერს მიხვდებით!

— რას გულისხმობთ?

— მამუკა ხაზარაძემ ამ დღეებში განაცხადა, რომ კორონავირუსის მავნე შედეგების აღმოსაფხვრელად და ეკონომიკის გადასარჩენად, თურმე, ხელისუფლებამ, ეროვნულმა ბანკმა და კერძო სექტორმა აუცილებლად უნდა შექმნან ერთმილიარდიანი ფონდი! ეს უკვე აშკარად სხვა სიმღერაა, რომელიც მამუკა ხაზარაძისგან გვესმის და ეჭვი არ მეპარება, იმ გარიგებისა თუ დათქმის გამოძახილია, რომელიც ამერიკის საელჩოში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შედგა. **არადა, მამუკა ხაზარაძის მიერ „გადარჩენილი საქართველოს ეკონომიკა“ ჩვენ გვინახავს... საქართველო სწორედ მამუკა ხაზარაძის „თიბისი ბანკმა“ და „საქართველოს ბანკმა“ დააქცია! სწორედ ამ ორი ბანკის ხელშია თავმოყრილი მთელი ქართული საბანკო ბაზრის ოთხმოცი პროცენტი და ისინი ყველაფერს აკონტროლებენ.** ბანკირებმა საქართველოს იმაზე უფრო მეტი ავნეს, ვიდრე ეს ვინმეს წარმოუდგენია. ანალიზს რომ ვაკეთებ, გამაოგნებელ დასკვნამდე მივდივარ — ბანკები ანადგურებენ და ხელს უშლიან საშუალო ფენის წარმოქმნას, ხოლო ქვეყანაში საშუალო ფენა რომ იყოს, იმ პოლიტიკანების 80 პროცენტს, რომლებიც პოლიტიკაში მიძვრებიან, არავინ აირჩევს!

— ისევ ნინო ბურჯანაძეს მინდა, მივუბრუნდე, რომელიც 2011 წლის 26 მაისის აქციის ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი იყო! კი მაგრამ, სწორედ უგულავას მერობის დროს დატრიალდა ის უბედურება და ბურჯანაძე ასეთი კაცის ციხიდან გათავისუფლებას როგორ ითხოვს?

— ერთხელ უკვე განვაცხადე თქვენი გაზეთის საშუალებით და ახლაც ვიმეორებ — თემურ შაშიაშვილი არასოდეს იქნება იქ, სადაც ერთი კაცის წინააღმდეგ იკრიბებიან! რაც შეეხება ნინო ბურჯანაძეს, ძალიან გაკვირვებული ვარ მისი საქციელით და სერიოზულად ვწუხვარ! ჩვენ ვნახეთ 2011 წლის 26 მაისი, როცა რუსთაველის პროსპექტზე ყველანი უნდა დავეხოცეთ. ჩვენ ვნახეთ სისხლიანი ჯალათები, რომლებიც სწორედ გიგი უგულავას ბრძანებით მოქმედებდნენ... არ ვიცი, რას ფიქრობს ნინო ბურჯანაძე, როცა გიგი უგულავას, ამ სისხლიან ჯალათსა და ყველაფრის მკადრებელ კაცს „პოლიტპატიმრად“ აცხადებს?

> **„ჩვენ ვნახეთ 2011 წლის 26 მაისი, როცა რუსთაველის პროსპექტზე ყველანი უნდა დავეხოცეთ. ჩვენ ვნახეთ სისხლიანი ჯალათები, რომლებიც სწორედ გიგი უგულავას ბრძანებით მოქმედებდნენ!“**

— ქვეყანა კორონავირუსის ეპიდემიის საფრთხის წინაშე დგას, მსოფლიოში პანდემია მძვინვარებს... რას ეტყვით ქვეყანას ამ გაჭირვების ჟამს?

— გაჭირვება და კრიზისული სიტუაცია გმირებს ავლენს! სწორედ გაჭირვებამ და უბედურებამ შვა გმირები — **ჟიული შარტავა** და **გურამ გაბისკირია,** რომლებმაც მტერს არ დაუჩოქეს. მე, მაგალითად, გმირებად მიმაჩნია ბატონები — **ამირან გამყრელიძე** და **პაატა იმნაძე,** რომლებსაც მილიონობით ქართველი იმედის თვალით შესცქერის. ერთიც და მეორეც ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან, რაც მახარებს და იმის თქმის საფუძველს მაძლევს, რომ ღირსეული ადამიანები ყველგან არიან! ცხონებული ჟიული შარტავა და გურამ გაბისკირია ვახსენე და აფხაზეთის ომის შესახებ მინდა, გითხრათ ძალიან საინტერესო რამ! ცოტა ხნის წინათ ვესაუბრე ერთ დიდებულ ქართველს, საქვეყნოდ ცნობილ პიროვნებას, მსოფლიოში სახელგანთქმულ საოპერო მომღერალს, რომელმაც აფხაზეთის ომის შესახებ ისეთი ამბები მითხრა, დღემდე შოკში ვარ. ამ პიროვნების გვარსა და სახელს მისი თანხმობის გარეშე ვერ დავასახელებ, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, რომ ის გახლავთ ვაჟკაცი და სამშობლოზე უსაზღვროდ შეყვარებული პიროვნება. სწორედ მან მითხრა — **აფხაზეთის ომის დროს თბილისიდან სოხუმში ქართველი ბიჭებისთვის გაგზავნილი იარაღი აფხაზებზე იყიდებოდაო!** მან დამისახელა კონკრეტული ფაქტები... ამ საქმეში ჩართული იყვნენ მოღალატე ქართველები, რომლებიც ჩვენი ბიჭების სიცოცხლის მოსპობისა და ქართული მიწის გაყიდვის ხარჯზე მილიონებს შოულობდნენ! ვფიქრობ, ამ ყველაფრის შესახებ გამოძიება უნდა დაიწყოს და კომპეტენტურმა ორგანოებმა ერთხელ და სამუდამოდ გაარკვიონ, ვინ რას სჩადიოდა მაშინ, როცა ქვეყანას ყველაზე მეტად უჭირდა!

— ვიცი, რომ თქვენ ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგების გასაჯაროებას აპირებთ!

— ქართველმა მეცნიერებმა ჩაატარეს კვლევა და დაადგინეს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 85 პროცენტზე მეტი დაავადებულია საშინელი **ნევროზით.** ამას ადასტურებს როგორც ფეისბუქის ანალიზი, ისე სხვა კვლევები. ნევროზი კი ისეთი დაავადებაა, რომელმაც საარჩევნო ხმა მიაბა კუჭსა და სიძულვილს. აქედან გამომდინარე, **„ქართულ ოცნებას“ ხმას აძლევენ ნაცმოძრაობის სიძულვილით, ხოლო ნაცმოძრაობას — „ქართული ოცნების“ სიძულვილით!**

აი, ჩვენი ტრაგედიის რეალური მიზეზებიც!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

> **„დღეს პარლამენტსა და ხელისუფლებაში მოსასვლელად იბრძვიან ის სამარცხვინო ადამიანები, რომლებიც ომის დროს ან მიწაზე ფორთხავდნენ, ანდა წითელ ხიდზე ერთმანეთზე გადადიოდნენ!“**

კვირგვინოსნები

მიხეილ სააკაშვილი
აპატრიდი

უნდა გათავისუფლდეს გიგი უგულავა და სხვა პოლიტპატიმრები. **ქართველი ხალხის დიდ ნაწილს უნდა, რომ მე ჩავერთო პოლიტიკურ საქმიანობაში და ამის საშუალებაც უნდა მომეცეს** — ახლა მთავარია მობილიზება, შეტევა და გამარჯვებისკენ გაერთიანებული ძალებით სვლა.

„ინტერპრესნიუსი“

ვლადიმერ პუტინი
რუსეთის პრეზიდენტი

სააკაშვილს ვთხოვდი, რომ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საკითხი არავითარ შემთხვევაში სამხედრო გზით არ გადაეჭრა და ის დამპირდა ამას. მითხრა — არასოდეს გავაკეთებ ამასო. შემდეგ გაიქაჩა და მიიღო.

ვინც რუსეთთან მახვილით მოვა, მახვილით განიგმირება. რუსეთი მზად იქნება, პასუხი გასცეს ნებისმიერ აგრესორს, რომელიც ჰიტლერის გერმანიის მსგავსად გაბედავს, თავს დაესხას ქვეყანას.

„ტასი“

ალეკო ელისაშვილი
„სამოქალაქო მოძრაობის“ წევრი

ლეიბორისტულ პარტიაში შეკრებილებს ერთმანეთი გულზე არ გვეხატება.

„იმედინიუსი“

გიგა ბოკერია
„ევროპული საქართველო — თავისუფალი დემოკრატების“ ლიდერი

იმის ილუზია არავის გვქონდა, „ქართული ოცნება“ გამოვიდოდა და იტყოდა, ვაღიარებთ, პოლიტიკური პატიმრები გვყავსო.

„ინტერპრესნიუსი“

ელიზბარ ჯაველიძე: არავინ გაბედოს ნაცსექტანტების ციხიდან გამოშვება!

გასულ კვირას ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული წინასაარჩევნო შეთანხმების შემდეგ მთელი ქვეყანა იმის განხილვაშია, გამოუშვებენ თუ არა ციხიდან „პოლიტპატიმრებს!" სწორედ ამ თემაზე საუბრით დაიწყო ჩვენი საუბარი აკადემიკოს ელიზბარ ჯაველიძესთან.






ასე „ხუმრობს" სააკაშვილი!
Mikheil Saakashvili
6 mins
ერთი დაავადებული ჩინელი როგორ ვერ იპოვეთ, რომ ქოცების შტაბში და პარლამენტში თითოჯერ დააცემინოს? მაღალ ანაზღაურებას მე ვუზრუნველყოფ. 😂😂😂

— ბატონო ელიზბარ, ხელისუფლება აცხადებს, რომ ოპოზიციასთან მიღწეული შეთანხმება არანაირად არ გულისხმობს ე.წ. პოლიტპატიმართა ციხიდან გამოშვებას! თავის მხრივ, ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს შეთანხმება ხელისუფლებას სწორედაც რომ „პოლიტპატიმრების" გათავისუფლებას ავალდებულებს!

— ირმა ინაშვილი, რომელიც თავად ესწრებოდა კონსულტაციებს, ამბობს, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრებზე ამ ე.წ. პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზეც მსჯელობდნენო! პირდაპირ ვიტყვი: **არავინ გაბედოს ნაცსექტანტების ციხიდან გამოშვება! ვინ არის „პოლიტპატიმარი" — ბიუჯეტიდან 50 მილიონის მომპარავი უგულავა თუ პარლამენტის 20 ივნისის შტურმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ოქრუაშვილი?!**

ბარემ, ის კასტილიანი მამათმავალიც „პოლიტპატიმრად" გამოაცხადონ, სამეგრელოს კატაკომბებში 35 ლარად ხალხს რომ აუპატიურებდა!

თუ უგულავას და ოქრუაშვილს ციხიდან გამოუშვებენ, ხალხი „ქართული ოცნებისაკენ" აღარც გაიხედავს! ეს იქნება ქართველი ხალხის დაცინვა, რაც არავის შერჩება!

— ლაპარაკია ასევე ბოკერიას, ხაზარაძისა და გვარამიას წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესების შეწყვეტაზე — აქაოდა, ესეც პოლიტიკური დევნააო!

— ბოკერიაც, ხაზარაძეც და გვარამიაც უკვე ციხეში უნდა ისხდნენ! რა სასამართლოების შეწყვეტაზეა ლაპარაკი! ამათ მილიონები აართქლეს და კიდევ „პოლიტდევნილები" არიან?! **მილიონი კი არა, ათი ლარი რომ მოიპაროს ვინმემ, მაშინვე დასჯიან და ესენი ვისი ტიკი-ტომრები არიან?!**

ნაცბანდა ხელისუფლებას თან აშანტაჟებს და თანაც, ხაფანგს უგებს! ხელისუფლებას უკიჟინებენ, პოლიტიკური დევნის იარაღად რატომ იყენებ სასამართლოს და პროკურატურასო, თან იმავე ხელისუფლებას მოუწოდებენ, სასამართლოსა და პროკურატურას უბრძანე პოლიტპატიმრების გამოშვებაო! და მართლა რომ გამოუშვან ეს „პოლიტპატიმრები", მერე ნაცბანდიტები ხომ მთელ მსოფლიოს შეძრავენ კივილით — აი, ნახეთ, მართლა ჯიბეში ჩასმული ჰყოლია „ქართულ ოცნებას" სასამართლოც და პროკურატურაცო!

მოკლედ, ამ მკვლელებისა და ყაჩაღების ბანდასთან ერთი ნაბიჯითაც არ უნდა დაიხიო უკან! ამავდროულად, არ მინდა, უმადურობა გამოვიჩინო და **აუცილებლად უნდა შევაქო როგორც პირადად ბიძინა ივანიშვილი, ასევე პრემიერი გიორგი გახარია!** ბატონი ბიძინას გადაწყვეტილებით, კიდევ ერთი დიდი საქვეყნო საქმე გაკეთდა, როდესაც მისმა „ქართუ ბანკმა" საჯაროდ განაცხადა, კორონავირუსთან დაკავშირებულ სახელმწიფო ხარჯებს შევეხიდებითო! ამ ურთულეს დროში ეს მართლაც ქვეყნის გადარჩენის ტოლფასი გადაწყვეტილებაა! ამის გარდა, **სწორედ პრემიერ გახარიას ინიციატივით, ბანკებმა ხალხს სამი თვით გადაუვადეს სესხების დაფარვა!** ეს ძალიან დიდი შეღავათია საბანკო ვალებით გამწარებული ათობით ათასი ოჯახისათვის!

„სააკაშვილი ოცნებობს, საქართველოში კორონავირუსმა ასობით ადამიანი მოკლას და ისე გაუბედურდეს ქვეყანა, რომ თვითონ თეთრ ცხენზე ამხედრებული მხსნელად მოგვევლინოს!"

„ბოკერიაც, ხაზარაძეც და გვარამიაც უკვე ციხეში უნდა ისხდნენ! რა სასამართლოების შეწყვეტაზეა ლაპარაკი! ამათ მილიონები აართქლეს და კიდევ „პოლიტდევნილები" არიან?!"

— თუმცა, სააკაშვილმა საპასუხო პიარსვლა გააკეთა, როდესაც ვიდეომიმართვა გაავრცელა და ხალხს უთხრა — ზუსტად ვიცი, ივანიშვილს შუშის სასახლის ბუნკერში 800 მილიონამდე დოლარი აქვს, ეს თქვენი ჯიბიდან მოპარული ფულიაო!

— ივანიშვილს რაც აქვს, ის, სააკაშვილისგან განსხვავებით, ქართველი ხალხის ძარცვით არა აქვს მოპოვებული!

სააკაშვილს კი საქართველოდან, სულ ცოტა, 10 მილიარდი აქვს მოპარული! ამ გარეწარს დაავიწყდა აგვისტოს ომის დროს დედამისისთვის ნაჩუქარი „ბეპეი"-ს კორაპუსები?!

თუ ჰგონია, აგვისტოს ომის შემდეგ გაპარტახებული ქვეყნის დასახმარებლად დასავლეთის მიერ ნაჩუქარი მილიარდების ჯიბეში ჩადება აღარ გვახსოვს?!

მოკლედ, სააკაშვილი ისე დაიბოღმა, ივანიშვილი თავისი ფულით რომ დააფინანსებს კორონავირუსით გაზრდილ სახელმწიფო ხარჯებს, აღარ იცის, როგორ მოშხამოს ქვეყანა! თქვენ მიერ ხსენებულ ვიდეომიმართვაში არ თქვა ამ არაკაცმა, ხალხო, საქართველოში მასობრივი შიმშილი იწყებაო?!

— „უამრავი ქართველი, რომელიც წასულია უცხოეთში, ვერ რიცხავს ფულს, ამგვარად საქართველოს ახლა ემუქრება სრული ჩამოშლა ლარის და მასობრივი შიმშილი! ამიტომ, ივანიშვილს უნდა მოვთხოვოთ, დააბრუნოს ეს ფული. გარდა ჯანდაცვისა, ძირითადი ნაწილი ლარის გამყარებას და დაცვას უნდა მოხმარდეს..." — აი, ეს თქვა სიტყვასიტყვით სააკაშვილმა 13 მარტის ვიდეომიმართვაში!

— ჰოდა, აბა, არ არის ავადმყოფი ეგ გარეწარი, რომელიც ოცნებობს, საქართველოში კორონავირუსმა ასობით ადამიანი მოკლას და ისე გაუბედურდეს ქვეყანა, რომ თვითონ თეთრ ცხენზე ამხედრებული მხსნელად მოგვევლინოს?! ეს არ იყო, სოციალურ ქსელში რომ დაწერა — ერთი კორონავირუსიანი ჩინელი ვერ ნახეთ, პარლამენტში რომ შეუშვათ და მე დავაფინანსებ ყველაფერსო?!

— კი, ასეთი პოსტი დაწერა, მაგრამ მალევე, ხალხის რეაქციით შეშინებულმა, წაშალა, თუმცა, ფოტოპირები არსებობს!

— ჰოდა, ამ ცოფიან ავადმყოფს უნდა ხელისუფლებაში დაბრუნება?! ვერ ეღირსება! **მეორედ ასეთ დანაშაულს ქართველი ხალხი ნამდვილად აღარ ჩაიდენს!**

„თუ უგულავას და ოქრუაშვილს ციხიდან გამოუშვებენ, ხალხი „ქართული ოცნებისაკენ" აღარც გაიხედავს!"

ესაუბრა
გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ბაჩუკი ქარდავა
„ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის" ლიდერი

ზეიმი ჯერ ადრეა, ჩვენი ამოცანა ივანიშვილის რეჟიმის მმართველობიდან ჩამოშორებაა.

„ნიუსპოსტი"

თამარ გაბუნია
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე

საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებას ბევრი მოქალაქე თავს არიდებს და პერსონალს მათი დაყოლიებისთვის დიდი ძალისხმევა სჭირდება.

„პირველი არხი"

სოფო კილაძე
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე

ერთი მხრივ, „ქართულ ოცნებას" უკიჟინებენ, „პატრიოტთა ალიანსს" ხელიც კი არ ჩამოართვას, მეორე მხრივ, ერთად სხედან გიგა ბოკერია, ნინო ბურჯანაძე და სხვა პარტიები.

„პირველი არხი"

დავით უსუფაშვილი
„ლელო საქართველოსთვის" წარმომადგენელი

საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმება არ არის არავის გამარჯვება და დამარცხება, გამარჯვებულებს და დამარცხებულებს ჩვენ დავითვლით ოქტომბერში.

„პირველი არხი"

ელენე ხოშტარია
„ევროპული საქართველოს" წევრი

სიმართლე გითხრათ, არც ვნანობ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტში სწავლას.

„პირველი არხი"

მამუკა მდინარაძე
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი

ჩვენ საქართველოში არ გვყავს პოლიტპატიმრები, ჩვენ გვყავს ადამიანები, რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული და ამისთვის არიან მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.

„ინტერპრესნიუსი"

„კორონავირუსის გამო ყველა გზა რომისკენ აღარ მიდის!“

ლალი ჩოხელი:

კორონავირუსმა იტალია გააჩერა!

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გასულ კვირას კორონავირუსის მსოფლიო პანდემია გამოაცხადა! და ეს იმის მიუხედავად, რომ ვირუსის ეპიცენტრმა — ჩინეთმა, პრაქტიკულად, დაამარცხა ვირუსი და უხანში უკანასკნელი დამხმარე ჰოსპიტალი საზეიმოდ დახურა! გამოსწორებისკენ მიდის საქმე სამხრეთ კორეაშიც, სადაც პირველად დაფიქსირდა გამოჯანმრთელებულთა მეტობა დაინფიცირებულებზე!

სამაგიეროდ, „წითელ ზონად“ გამოცხადდა ევროპა და, განსაკუთრებით, იტალია, სადაც 12 ათასამდე ინფიცირებული და ათასზე მეტი გარდაცვლილი დაფიქსირდა! ჩვენც სწორედ იტალიამ „დაგვღუპა“ — საქართველოში დაფიქსირებული კორონავირუსის 30 შემთხვევიდან 28 სწორედ „იტალიური წარმოშობისაა!“

რა ხდება თქვენთან? — სწორედ ამ კითხვით მივმართეთ იტალიაში მყოფ ქართველ ემიგრანტს ლალი ჩოხელს, რომელიც აბსოლუტურად დაცარიელებულ მარადიულ ქალაქ რომში ცხოვრობს:

— თავიდან ხალხი ძალიან ჩვეულებრივად აღიქვამდა ამ კორონავირუსს! მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთში ათობით ათასი ადამიანი იყო დაავადებული, აქაური ტელევიზიები კანტიკუნტად თუ აშუქებდნენ იქაურ ამბებს!

მერე, უცებ ვირუსმა იტალიაშიც იფეთქა და ყოველდღე ათობით ადამიანი რომ იღუპებოდა, გამოვიდა აქაური პრემიერი ტელევიზიით და საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა!

დაავადება გავრცელდა ვატიკანშიც და პაპმა საკვირაო წირვები წმინდა პეტრეს მოედანზე გააუქმა! მოკლედ, ყველაფერი დაკეტილია აფთიაქებისა და სუპერმარკეტების გარდა და იქაც თითო-თითო ადამიანს თუ უშვებენ!

ქუჩაში გასვლა და გადაადგილება მხოლოდ სპეციალური საბუთით არის შესაძლებელი, რომლითაც უნდა დაასაბუთო გარეთ გასვლის აუცილებლობა! თანაც ყოველდღიურად იმდენი ადამიანი ინფიცირდება, რომ საავადმყოფოები ვეღარ აუდიან და ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვეულებრივი ავადმყოფები სახლებში გაწერონ!

— სამედიცინო საშუალებების დეფიციტზე რას იტყვით?

— უკვე ძალიან ჭირს ყველაფერი, ხალხიც უკიდურესად დათრგუნვილია! ე.წ. ცნობადმა სახეებმა — მსახიობებმა და სპორტის ვარსკვლავებმა წამოიწყეს სატელევიზიო კამპანია **„მე სახლში ვრჩები!“** იტალია ბენჰურიონის დროინდელ კეთროვანთა ადგილსამყოფელს დაემსგავსა!

— და რითი ხსნიან იტალიაში ასეთ სავალალო მდგომარეობას?

— ფაქტია, რომ თავიდანვე ზერელედ მოეკიდნენ ამ საფრთხეს! აშკარად დააგვიანეს რეგულაციების მიღება და როცა გაამკაცრეს კონტროლი, უკვე გვიანი იყო! იმ ათასზე მეტ გარდაცვლილს რაღა გააცოცხლებს?! ახლა მთავარია, როგორმე ლოკალიზდეს ეს საშინელება და არ მოხდეს დაავადებულთა რიცხვის ზრდა!

— როგორც გავიგე, საქართველოს ერთი მოქალაქე უკვე გამოჯანმრთელდა და საავადმყოფოდან გაწერესო...

— დიახ, ეს იყო ქართველი სტუდენტი გოგონა, რომელიც იტალიელმა ექიმებმა ფეხზე დააყენეს. ძალიან მიხარია ისიც, რომ ჩვენს ქვეყანაში დროულად მოხდა მობილიზება და გაკონტროლდა საზღვრები!

იტალიის უბედურება ისიც არის, რომ უზარმაზარი საზღვაო საზღვარი აქვს ხმელთაშუაზღვისპირეთში, რომელიც სათანადოდ ვერ კონტროლდება და ამიტომაც ბევრი არალეგალი მიგრანტი შემოდის.

— არ გაგიკვირდათ, რომ საქართველომ უფრო ეფექტიანად მოახერხა ვირუსის გაკონტროლება, ვიდრე ევროპულმა ქვეყნებმა?!

— 15 წელია, იტალიაში ვარ და თითქმის ყოველწლიურად ჩამოვდივარ საქართველოში. ამიტომაც არ გამკვირვებია, რადგან ჩემი თვალით ვხედავდი საქართველოში მიმდინარე სასიკეთო ცვლილებებს!

ღმერთმა ნუ ქნას, ჩემმა ქვეყანამ იტალიის ბედი გაიზიაროს, იტალიას კი მალე ფეხზე წამოდგომას ვუსურვებ!

— რამდენად მნიშვნელოვანია იტალიაში მყოფი ქართველი ემიგრანტებისათვის, რომ ჩვენმა ბანკებმა, მთავრობის ინიციატივით, სამი თვით გადაავადეს საბანკო სესხების დაფარვა?

— ეს ძალიან დიდი შეღავათია, რადგან ჩვენს ემიგრანტებს თითქმის ყველას აქვს სესხები თუ იპოთეკური გადასახადები! და როდესაც აქ ასეთი მძიმე მდგომარეობაა და ხალხი ვერ მუშაობს, ეს, როგორც იტყვიან, სულზე მოსწრებაა!

სოციალურ ქსელში ვკითხულობ ხოლმე, ზოგიერთები როგორი უკმაყოფილოები არიან კარანტინში მოხვედრით!

ხალხო, კარანტინში ყოფნა რა სასიამოვნოა, მაგრამ ნეტავ, იტალიის ხელისუფლებასაც თავის დროზე გამოეჩინა ასეთი ყურადღება და კარანტინში გადაეყვანა ხალხი, ახლა ასეთი მდგომარეობა ხომ არ იქნებოდა!

ასე რომ, მეტი პასუხისმგებლობა მართებს ყველას და დაემორჩილონ კონტროლის წესებს!

— ცნობილი გამოთქმაა — ყველა გზა რომისკენ მიდისო...

— სამწუხაროდ, ახლა პირიქითაა! ყველა გზა რომიდან მიდის... თუმცა, იმედია, ღვთის ნებით, ყველაფერი გამოსწორდება და რომიც დაიბრუნებს ძველ დიდებას! ისე, ჩვენთვის, ემიგრანტებისათვის **ყველა გზა მაინც სამშობლოსაკენ მოდის!**

ძალიან დიდი მადლობა მინდა, გადავუხადო რომის ქართული სამრევლოს არქიმანდრიტს **იოანე ხელაიას,** რომელსაც საკუთარი ხელით მიაქვს პროდუქტი თუ მედიკამენტები სახლში გამოკეტილ ქართველებთან! ვუსურვებ საქართველოს, უმრავლოს ასეთი ღვთისმსახურები!

უღრმესი მადლობა თქვენ, ბატონო გიორგი და „ასავალ-დასავალის“ თითოეულ თანამშრომელს ობიექტურობისათვის და იმ თავგანწირვისათვის, რასაც თქვენ მრავალი წელია, საკუთარი სიცოცხლის ფასად, უანგაროდ ემსახურებით ჩვენს ქვეყანას, ერსა და ბერს!

ღმერთმა დალოცოს ჩვენი სათაყვანებელი საქართველო!

ესაუბრა

გიორგი გიგაური



იტალიაში მოღვაწე ქართველი არქიმანდრიტი იოანე ხელაია

„იტალია ბენჰურიონის დროინდელ კეთროვანთა ადგილსამყოფელს დაემსგავსა!“

„ძალიან დიდი მადლობა მინდა, გადავუხადო რომის ქართული სამრევლოს არქიმანდრიტს იოანე ხელაიას, რომელსაც საკუთარი ხელით მიაქვს პროდუქტი თუ მედიკამენტები სახლში გამოკეტილ ქართველებთან! ვუსურვებ საქართველოს, უმრავლოს ასეთი ღვთისმსახურები!“

კვირგვინოსნები

ხათუნა ხოფერია

ყოფილი პარლამენტარი

საქართველოს მთავრობას. გთხოვთ, ყურად იღოთ ჩემი მზაობა და ინიციატივა. თქვენი უშუალო კონტროლის ქვეშ გავიარე პირველადი დახმარების მოსამზადებელი კურსებს. მოხალისედ ჩავერთვები ჩვენი მედპერსონალის დახმარების და ინფიცირებულთა მოვლის საქმეში.

გარდა ამისა, ვცხოვრობ მარტო. ჩემს საცხოვრებელ ფართში მოთავსდება 8-10 პაციენტი. მთელი გულით და შეგნებით მზად ვარ, გემსახუროთ და ვემსახურო ჩემს ხალხს. ბევრი ჩემი მეგობარი მზადაა, დაგვიდგეს გვერდში. ეს არ არის რაიმე ახალი და გასაკვირი. მძიმე ჟამობის ხანს ყოველთვის დგებოდნენ სიცოცხლის სადარაჯოზე რიგითი ადამიანები.

გთხოვთ, არ დავკარგოთ დრო და მოვამზადოთ ბრძოლისთვის სამოქალაქო სექტორი. ჩემი უდიდესი პატივისცემა საქართველოს ექიმთა დიდ არმიას. ჩემი უმორჩილესი თხოვნა საქართველოს მთავრობას.

„მარშალპრესი“

მაია ნიკოლეიშვილი

სამედიცინო ექსპერტი

საქართველოს ინფექციონისტები და ვირუსოლოგები ნამდვილად მოწოდების სიმაღლეზე არიან. ვინც ავადმყოფის საწოლთან დგას, როგორც ჯარისკაცი, ცეცხლის ხაზზე, საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებს, ის ყველაზე მეტადაა დასაფასებელი, ამიტომ, გვარებით არავის გამოვყოფ. **ინფექციონისტების შრომა, როგორც მომეტებული საფრთხის შემცველი, ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში უკვე ათწლეულებია, სათანადოდ არაა დაფასებული.**

ამ მძიმე პერიოდში, მე, როგორც ერთი მოქალაქე, მადლიერების ნიშნად, ჩემს მოწიწებულ წვლილს შევიტანდი, თუ ანგარიში გაიხსნება, სწორედ პირველ ხაზზე მებრძოლი ექიმ-ინფექციონისტების ფინანსური პრემირების მიზნით.

გმირებს მარტო ჩვეული ომები არ შობს, ესეც ომია, აქაც — სიცოცხლის საფრთხე, ოღონდ აქ ტყვია უცნობი ვირუსია!

„ფეისბუქი“

ტედროს ადჰანომ გებრეიესუსი

ჯანმო-ს ხელმძღვანელი

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსთან დაკავშირებით **პანდემია** გამოაცხადა.

„რეზონანსი“

მსოფლიო ახალი განსაცდელის წინაშეა. კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემია პანდემიად გადაიქცა, რომელსაც სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი ახასიათებს. არის თუ არა ეს სენი კაცობრიობისთვის ღვთის მიერ მოვლენილი სასჯელი და აპოკალიფსური წინასწარმეტყველების ერთ-ერთი გამოვლინება? გვესაუბრება კოდორის ხეობის მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზთა სახელობის მონასტრის (მონასტერი ამჟამად თბილისში, 31-ე ქარხნის მახლობლად ფუნქციონირებს) ბერი იერემია (ლომიძე):

ბერი იერემია (ლომიძე): ინფექციებს ღმერთი გვიგზავნის არა ხორცის, არამედ სულის გადასარჩენად!

— ყოველი ავადმყოფობა, რომლის შესახებაც ოდესმე გვსმენია — ადამიანის ცოდვათა შედეგია. ადამისა და ევას შეცოდების შემდეგ მათ შთამომავლობაში შევიდა ხრწნადობა, ავადობა და სიბნელე. **კორონავირუსით გამოწვეული ავადობა მართლაც სერიოზული განსაცდელია, თუმცა, კაცობრიობას არსებობის განმავლობაში ამაზე გაცილებით უფრო მძიმე და მასშტაბური ეპიდემიებიც გადაუტანია. ყველა სენი ღვთის დაშვებით აღმოცენდება!**

— ასეთ სასჯელს უფალი საკუთარ ქმნილებებს, ადამიანებს თავადვე რატომ უგზავნის?

— ღმერთს ყველა ადამიანი უყვარს! მაგრამ, როგორც მოსიყვარულე მამა სჯის ურჩ შვილს მისივე კეთილდღეობისათვის, ზუსტად ამგვარად კაცობრიობის მნიშვნელოვან ნაწილზეც მოიწევა განსაცდელი, რათა ადამიანები ცოდვებს განერიდონ ან უარეს განსაცდელში არ ჩავარდნენ. **უფლისთვის ყველაფერი წინასწარ არის ცნობილი და მორწმუნე საზოგადოებას წმიდა წერილის საშუალებით აუწყებს, რომ, რაც დაწერილია, ყველაფერი შესრულდება ისე, რომ ერთი იოტიც არ დააკლდება!**

— ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ უკვე კორონავირუსის პანდემია გამოაცხადა... ნუთუ ამაზე უარესს უნდა ველოდოთ?

— დიახ, გაცილებით დიდი განსაცდელები წინ გველოდება! კორონავირუსი ნამდვილად არ არის იმ მასშტაბის საფრთხე, როგორიც გახლდათ, მაგალითად, შავი ჭირი, რომელიც ადამიანებს ბუზებივით ხოცავდა, მაშინ, როცა ღვთის რჩეულებს ეს და სხვა სენი არ ეკარებოდათ! მაგალითად, სენაკის მკვიდრი ცნობილი ბერი, ამჟამად წმინდანად შერაცხილი **ალექსი შუშანია** დადიოდა სოფლებში, უვლიდა ჭლექით, ქოლერით და სხვა მძიმე ინფექციებით დასნეულებულებს, მარხავდა უპატრონო მიცვალებულებს, მაგრამ ერთხელაც არ გადასდებია, იმის მიუხედავად, რომ მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში არც ანტიბიოტიკები არსებობდა და არც დამცავი საშუალებები. **არავის მოვუწოდებ, მიჰბაძონ წმინდა ბერი ალექსის ქმედებებს, ნურავინ ჩავარდება ხიბლში და ნუ ჩათვლის, რომ ვირუსი არ გადაედება. პირიქით, ყველა ვალდებულია, შეასრულოს მედიკოსების რეკომენდაციები.** თავად ქრისტე ამბობს — ნუ გამოცდით უფალსო. მხოლოდ იმას ვამბობ, რომ ასეთი განსაცდელები ღმერთისგან არის დაშვებული, თუმცა, შემოქმედი იმავდროულად მოწყალე და სამართლიანია.

— მაინც, რის გამო ატყდება ადამიანთა მოდგმას თავს ასეთი განსაცდელი?

— ეს, ძირითადად, ღვთის სასჯელია უზნეო ცხოვრების გამო. თანამედროვე მსოფლიოში მომრავლდნენ მამათმავლები, ბოჰემის მიმდევრები და ათეისტები, თუმცა, ურწმუნოებაზე გაცილებით უარესია **„მებრძოლი ათეიზმი“**, ანუ ღვთისმბრძოლობა. ურჩ და განდგომილ შვილს სასჯელი ესაჭიროება არა იმისათვის, რომ დაიტანჯოს, არამედ იმ მიზნით, რომ გამოსწორდეს!

— რომელ გამოსწორებაზეა საუბარი, როცა კორონავირუსი უკვე ათასებს უღებს ბოლოს?

— არც მასეა საქმე. სტატისტიკა ღაღადებს, რომ ყოველდღიურად ავტოკატასტროფებში ან შიმშილით გაცილებით მეტი ადამიანი იღუპება. მაგრამ მთავარი საფრთხე სიკვდილი კი არ არის, არამედ ის, თუ სად მოხვდება ადამიანის სული სხეულთან გაყრის შემდეგ! კორონავირუსით გარდაცვლილთაგან ზოგი შეიძლება ცხონდეს, ზოგი კი ჯოჯოხეთში მოხვდეს. მოციქულ იოანეს გამოცხადებაში, ანუ აპოკალიფსში მოხსენიებულია, რომ ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე სხვადასხვა ავადმყოფობით მრავალი ადამიანი დაიხოცება. კონკრეტულად კორონავირუსზე არის თუ არა საუბარი — ვერ გეტყვით. ისე კი, მთავარი ხორციელი განკურნება არ გახლავთ. ინფექციებს ღმერთი გვიგზავნის არა ხორცის, არამედ სულის გადასარჩენად!

— სულიერი ინფექციის აცილებაც შესაძლებელია?

— დიახ, ამისთვისაც არსებობს უმარტივესი მეთოდები — გაღვიძებისთანავე ნაკურთხი წყალი ასხურო საკუთარ კელიას თუ ოთახის კუთხეებს, გადაიწერო პირჯვარი და უფლის წინაშე გულწრფელად ილოცო. რწმენით ადამიანს მარტო საკუთარი თავის კი არა, სხვათა განკურნება ან სულიერი გადაგვარებისგან დაცვაც შეუძლია. დიდი ძალა აქვს სინანულს — უფალს ხომ ის სურს, ცოდვები შევინანოთ და სიცოცხლეშივე განვეშოროთ. სწორედ სინანულის გამო დაინდო უფალმა ქალაქი ნინევია, რომელსაც განადგურებას უპირებდა და მოქალაქეებს ცოდვები აპატია. **თუ ადამიანს პირველ ადგილზე ღმერთი უყენია და იცის, რომ ყველაფერი ღვთის დაშვებით ხდება — მას არაფრის შეეშინდება!**

— ისევ ხორციელ დაავადებაზე გკითხავთ. ექიმებმა დაადგინეს, რომ კორონავირუსი წვეთოვანი გზით — კოვზიდან, თეფშიდან, კბილის ჯაგრისიდან და ა.შ. გადადის. არის თუ არა საფრთხე, რომ ზიარების ჭურჭლიდან მოხდეს სენის გავრცელება?

— ახლახან, ქელეხში მომიწია ყოფნა. ჭირისუფალი წუხდა, რომ სამძიმარზე მოსულთა მხოლოდ ნახევარი შეიკრიბა. მოკლედ, ყველაფერი კეთდება იმ მიზნით, რომ ადამიანებს ერთმანეთისთვის ხელის ჩამორთმევა და მისალმება მოაშლევინონ, მისალმების აქამდე არნახულ, მუჭებით შეხების წესს ამკვიდრებენ... მაგრამ ეს ყველაფერი მეათეხარისხოვანია ზიარების წესის გაქილიკებასთან შედარებით. ადამიანებს ავიწყდებათ, რომ ზიარება ქრისტეს სისხლისა და ხორცის მიღებას ნიშნავს და ვისაც ეჭვი ეპარება, რომ ასეთ დროს შეიძლება, ვირუსი გადაედოს, იმას ეკლესიაში არაფერი ესაქმება. **მე მინახავს, ყინული „დრუჟბით“ გაუჭრიათ და გაყინულ წყალში ნათლობის მიზნით ჩვილი შთაუფლავთ, მაგრამ ავად არასოდეს არავინ გამხდარა!** ნათლობა ან ზიარება არ გახლავთ ბუნებრივი რიტუალი, ეს ზებუნებრივი მოვლენებია, როგორც სახარებაში მოთხრობილი ბრმისთვის თვალის ახელის ან მიცვალებულის გაცოცხლების ამბები.

„ცნობილი ბერი, ამჟამად წმინდანად შერაცხილი ალექსი შუშანია დადიოდა სოფლებში, უვლიდა ჭლექით, ქოლერით და სხვა მძიმე ინფექციებით დასნეულებულებს, მარხავდა უპატრონო მიცვალებულებს, მაგრამ ერთხელაც არ გადასდებია!“

გამორიცხულია, ადამიანმა ქრისტეს სისხლი და ხორცი მიიღოს და ამის შედეგად დასნეულდეს!

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

მეუფე ნიკოლოზი
ახალქალაქისა და კუმურდოს მიტროპოლიტი



ნუ გეშინიათ, ერთიანი ძალებით კაცობრიობა დაამარცხებს ამ ვირუსს.

„ალია“

ალექსანდრე გალდავა
დეკანოზი

როგორ შეიძლება იმით დაზიანდე, რითაც კურნავ. შევასრულებთ ყველა რეკომენდაციას, ზიარების ცვლილების გარდა.

„რეზონანსი“

ლელა კაკულია
წინასწარმეტყველი

ვხედავ, საპატრიარქო არ დაწყნარდება. დიდი შიდაომები გარეთ გადაინაცვლებს, მღვდლები გაიფიცებიან, მიტინგებს გამართავენ და ამ პროცესს ვერავინ შეაჩერებს. იმ პოლიტიკურ მოვლენებში, რომლებიც განვითარდება საქართველოში, საპატრიარქოს ჩართვა გამორიცხულია. მრევლი თვითონ გადაწყვეტს, ვის მისცეს ხმა და რომელ პოლიტიკას დაუჭიროს მხარი. ეს ყველაფერი კოსმოსიდან იქნება მართული და ამ პროცესებს, რა თქმა უნდა, ვერავინ შეაჩერებს. **ვხედავ, მოდის ახალი პატრიარქი: ახალგაზრდა, განათლებული. მასში დიდი ენერგიაა ჩადებული, კარგად იცის, რა თამაშებიცაა პოლიტიკაში და როგორ ითამაშოს. ის ყველასა და ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს!**

„ალია“

თამუნა მიზუაშვილი
იტალიაში მცხოვრები ქართველი პიანისტი

ძალიან ცუდი მდგომარეობაა იტალიაში... გადავსებულია რეანიმაციები, ექიმების დიდი ნაწილი კარანტინშია, არ ყოფნით არც ინვენტარი, არც ადგილები და მიიღეს გადაწყვეტილება, პირველ რიგში, უმკურნალონ იმათ, ვისაც გადარჩენის მეტი შანსი აქვს...

სანამ საქმე ასე სერიოზულად არაა საქართველოში, გაითვალისწინეთ ყველა რეკომენდაცია, რასაც სპეციალისტები იძლევიან! მორჩით ხუმრობას და რეალურად შეაფასეთ რისკები!

„ახალი თაობა“

დასაწყისი იხ. 2019 წლის „ა-დ“ №40-51; 2020 წლის №1-2, 3-11



ნოდარ ნათაძე:

„გაგრაში დაჭრილი მაიორი მარინაშვილი თბილისის ჰოსპიტალში თავში კასტეტის ჩარტყმით მოკლეს!“

საკუთარი თვალით მაქვს ნანახი ტამიშში ერთად შეკრებილი ლოთი ქობალია, თენგიზ კიტოვანი და ჯაბა იოსელიანი, რომლებიც სულ პირზე კოცნითა და ლაზღანდარობამდე მისული შეხუმრებებით ურთიერთობდნენ!

„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს პუბლიკაციების ციკლს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ აქტიურ წევრთან, „სახალხო ფრონტის“ თავმჯდომარესთან ნოდარ ნათაძესთან. ჩვენი პუბლიკაციების მიზანია, კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ის მოვლენები, რომლებმაც საფუძველი დაუდეს არამხოლოდ დიდ გამარჯვებებს, არამედ უდიდეს მარცხსაც, რომლის უმძიმეს შედეგებსაც დღემდე ვიმკით.

— ბატონო ნოდარ, სოხუმში შესვლის შემდეგ გუმისთაზე ჯარის გაჩერება თქვენ შევარდნაძის კიდევ ერთ ღალატად დაასახელეთ!

— ცხადია! წინ იყო ეშერის მიწისქვეშა საიდუმლო ლაბორატორია, რომლის მიმართულებით ჩვენი ტანკის დაძვრა და მისი აფეთქება, ერთი იყო! ამავე დროს, გუდაუთის ბაზიდან აფრენილი „მიგ“-ები სპეციალურად დაბალ სიმაღლეზე მოძრაობდნენ და ასე ძაბავდნენ ვითარებას.

ერთ-ერთი სოხუმელისაგან მქონდა ცნობა, სოფელ შუბარას ტყის ზონა დაუნაღმავია და ფრონტის ხაზის გვერდის ავლით, შეგვიძლია, ახალ ათონამდე გავიდეთო, მაგრამ ეს რომ ვუთხარი შტაბში, თავი გაიგიჟეს, ტყეც დანაღმულიაო! მოკლედ, ჩვენი ჯარები არათუ გუდაუთისკენ არ დაიძრნენ, არამედ ზურგში დარჩენილი ტყვარჩელიც კი არ დაიკავეს!

— რატომ?

— იმიტომ, რომ შევარდნაძეს ასე უბრძანა ელცინმა!

— შემდეგ, აფხაზეთის ომის დაწყებიდან სამიოდე კვირაში, იყო მოსკოვის 1992 წლის 3 სექტემბრის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტისა და სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ, როდესაც ელცინმა ტელეკამერების წინაშე ლამის ძალით ჩამოართმევინა ხელი შევარდნაძეს არძინბასათვის!

— ეს შეთანხმება აფხაზებმა და რუსებმა ჩრდილოკავკასიელთა მობილიზაციისთვის გამოიყენეს და 30 სექტემბერს გუდაუთის მხრიდან მოულოდნელად თავს დაესხნენ გაგრაში გადასხმულ ჩვენს დესანტს, რომელიც ამისთვის აბსოლუტურად მოუმზადებელი აღმოჩნდა! 1 ოქტომბერს გაგრა უკვე მტრის ხელში იყო და მშვიდობიან ქართველებს მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა მოუწყვეს!

როგორც გაირკვა, არ არსებობდა არც გაგრის დაცვის, არც გაგრიდან უკან დახევის არანაირი სამხედრო გეგმა! ის კი არა, გაგრისკენ მიმავალი ერთადერთი ხიდიც კი არ დაუნაღმავთ! უფრო სწორად, დანაღმეს, მაგრამ სასწავლო ნაღმებით!

გაგრის დაცვაზე ერთ-ერთმა პასუხისმგებელმა პირმა — მილიციის გენერალმა და გაგრის ყოფილმა რაიკომის მდივანმა **გივი კვანტალიანმა** სამოქალაქო ტანისამოსი ჩაიცვა, სოჭში, რუსეთის ტერიტორიაზე გადავიდა და იქიდან გადმოფრინდა თბილისში!

გაგრის დაცემა ერთ-ერთ ყველაზე მოწესრიგებულ სამხედროს, **მაიორ მარინაშვილს** დაბრალოდა! ცოტა ხანში კი გაგრაში დაჭრილი მაიორი მარინაშვილი თბილისის ჰოსპიტალში თავში კასტეტის ჩარტყმით მოკლეს! ყოველ შემთხვევაში, მე ასე მითხრეს...

— მარინაშვილმა ძალიან ბევრი იცოდა და, როგორც ჩანს, მოიშორეს!

— ალბათ! გაგრის დაცემის მეორე დღეს, 2 ოქტომბერს, მე უკვე ლესელიძეში ვიყავი და ჩემი ყურით მაქვს მოსმენილი, როგორ რეკავდნენ გაგრაში ჩარჩენილი ქართველები იქიდან და რა საშინელებებს ჰყვებოდნენ, როგორ ხოცავდნენ მომხდურები ქართველებს!

შევარდნაძეც ლესელიძეში იყო, აღმასკომის შენობაში იჯდა. ეზოში აუარება ხალხი ირეოდა, რათა გაეგოთ, რა გზას დასდგომოდნენ! ოფიციალური პასუხი (ალბათ, თავად შევარდნაძისაგან წამოსული) ასეთი იყო: **„ნუ გეშინიათ, აქ არ მოვლენ!“**

რამდენიმე საათში შევარდნაძემ ჩემი თავი გამოაძახებინა (როგორც ჩანს, მოახსენეს, აქ არისო) და მითხრა — ჩვენ მივდივართ და არ წამოხვალთო? მე უარი ვუთხარი. რას აპირებთო? — მკითხა. — მოვლენათა განვითარების მიხედვით ვიმოქმედებ-მეთქი!

ვერტმფრენით გაფრინდნენ, მაგრამ მალევე მობრუნდნენ, რადგან რუსული სამხედრო შვეულმფრენი აეკიდათ და, როგორც ითქვა, ჩვენს ვერტმფრენს „ზემოდან დააჯდა“, რათა ჰაერის ნაკადით მართვა დაეკარგვინებინა და ზღვაში ჩაეგდო!

— რატომ არ იქნა გამოძიებული გაგრის დაკარგვის მიზეზები? ზუსტად ასე არ დაიკარგა ერთი წლისთავზე სოხუმიც?

— 11 ოქტომბერს არჩეულ პარლამენტში, რომლის თავმჯდომარედაც **შევარდნაძე** აირჩიეს (პარალელურად, ის ამ არჩევნებით სახელმწიფოს მეთაური გახდა), შეიქმნა გაგრის დაცემის მიზეზთა შემსწავლელი საპარლამენტო კომისია, მაგრამ ეს კომისია მხოლოდ ქაღალდზე არსებობდა — ის არ ამუშავეს! ამ კომისიას, რომლის შემადგენლობაში „სახალხო ფრონტიდან“ დეპუტატი **ლევან მესხი** მივავლინეთ, არც პროკურატურამ მისცა მასალები და არც სხვა უწყებამ! ესეც ღალატის დაფარვის კიდევ ერთი დამადასტურებელი იყო!

მაშინ, როგორც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ღიად მოვითხოვე, გვაჩვენეთ გაგრის დაცვის გეგმა, მაგრამ ამაოდ! პროკურატურამ მალე საერთოდ შეწყვიტა ამ საქმეზე გამოძიება!

1993 წლის დადგომისთანავე დაიწყო რუსული ავიაციითა და საარტილერიო დანადგარებით სოხუმის მასობრივი დაბომბვა! სადღაც მარტში ერთი რუსული გამანადგურებელი „მიგიც“ კი ჩამოვაგდეთ! მაგრამ შევარდნაძეს, იმის გარდა, რომ ტელეკამერის თანხლებით მივიდა რუსული თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას, არც გაერო-ში უმხელია რუსული აგრესია და არც საპროტესტო ნოტა გაუგზავნია მოსკოვში!



— წაკითხული მაქვს ერთ-ერთი რუსი მაღალჩინოსანი სამხედრო მფრინავის მემუარები, სადაც დაუფარავად წერს, როგორ ბომბავდნენ სოხუმს! ქართულ საზენიტო დანადგარებს რომ არ ჩამოეგდოთ, რუსი მფრინავები გუმისთის ფრონტის ხაზს არც კი უახლოვდებოდნენ, მაღალ სიჩქარეზე გამოქანებულები, სადღაც 30 კილომეტრის მანძილიდან უშვებდნენ რაკეტებს, რომლებიც ინერციით აღწევდნენ ქალაქამდე — ამიტომაც იყო ასეთი უკონტროლო დაბომბვა და მშვიდობიანი მოსახლეობის დიდი მსხვერპლი!

— მოკლედ, აფხაზეთში რუსეთის ღია სამხედრო აგრესია სახეზე იყო, თუმცა, როგორც მოგახსენეთ, შევარდნაძე ამაზე არანაირად არ აპელირებდა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან!

— აფხაზეთის ომის დროსაც და სოხუმის დაცემის შემდეგაც შევარდნაძის პროპაგანდისტული მანქანა ხშირ-ხშირად იმეორებდა — სამეგრელოს გზა აფხაზეთისკენ გამსახურდიას გვარდიამ მოღალატურად გადაკეტაო! თქვენ ხშირად მიმოდიოდით ამ გზაზე ომის დროს...

— როდესაც 1993 წლის ივლისში რუსებმა ტამიშში საზღვაო დესანტი გადმოსხეს, ის შევარდნაძის მომხრე გვარდიამ და „მხედრიონმა“ სწორედ ლოთი ქობალიას ქვედანაყოფებთან ერთად გაანადგურეს! საკუთარი თვალით მაქვს ნანახი ტამიშში ერთად შეკრებილი **ლოთი ქობალია, თენგიზ კიტოვანი და ჯაბა იოსელიანი,** რომლებიც სულ პირზე კოცნითა და ლაზღანდარობამდე მისული შეხუმრებებით ურთიერთობდნენ! მახსოვს, ამის შემხედვარე, გულში სიმწრით როგორ ვთქვი, **„თქვე ოხრებო, ამდენი თუ შეგეძლოთ, იმ ბიჭებს ერთმანეთი რას ახოცვინეთ-მეთქი?!“**

თუმცა, საერთო მტერთან ერთობლივი ბრძოლის მიღმა მახსოვს ის უნდობლობაც და მტრობაც, რომელიც ამათ შორის იყო! აფხაზეთის ფრონტიდან თბილისისკენ მომავალი ერთხელ ღამით ზუგდიდში გავჩერდი და ჩემი თვალით ვნახე ქალაქისკენ მიშვერილი „მხედრიონის“ ზარბაზნების ლულები. მაშინ ზუგდიდში ჩემს ძველ ნაცნობს, პუტჩისტების მიერ ნაწამებ გამსახურდიას მომხრე გვარდიის შტაბის უფროსს, მოაზროვნე და შეუდრეკელ პოლკოვნიკ **ზურამ ლაკიას** რომ შევხვდი, პირდაპირ მითხრა — **ქობალიამ** აფხაზეთში 2500 მეომარი გააგზავნა, მაგრამ აგერ მოგვადგა „მხედრიონი“ და იძულებულები ვართ, ქალაქის დასაცავად ნახევარი უკან დავაბრუნოთო!

სხვათაშორის, მაშინ ტამიში, შეიძლება ითქვას, სასწაულებრივად გადარჩა — რომ არა ქობალიას რაზმებისა და შევარდნაძის მომხრე ჯარების ერთობლივი კონტრშეტევა, ის უკვე ღალატით დაკარგული იყო!

— ღალატით?!

— დიახ, ღალატით! როდესაც რუსებმა სოხუმის მასირებული დაბომბვა დაიწყეს და ქალაქი ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე დადგა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ჰუმანიტარული ტვირთი გამოგზავნეს, რომლის ნაწილიც აფხაზების ხელში დარჩენილ ტყვარჩელამდე შევარდნაძის ხელისუფლების თანხმობით და ქართული მილიციის ესკორტით, რუსი სამხედროების ავტოკოლონამ მიიტანა! ამ კოლონაში, რომელიც არავის შეუმოწმებია, რა თქმა უნდა, კვალიფიცირებული მზვერავებიც იყვნენ, რომლებმაც ყველაფერი კარგად ჩაინიშნეს და რამდენიმე დღის შემდეგ მოხდა ტამიშის დესანტის გადმოსხმაც!

რუსული საზღვაო კარჭაპი ღამით მოადგა ტამიშს, რომელსაც ჩვენმა არტილერისტებმა არ ესროლეს, რადგან, ოფიციალური ვერსიით, ვერ დაადგინეს, რომ ის მტრისა იყო! როგორც მითხრეს, ტამიშის ქუჩებში რუსულ დესანტს ტყვია-წამლით დატვირთული „კამაზი“ დახვდა. რუსულმა დესანტმა იმ ღამითვე გაანადგურა ჩვენი ქვედანაყოფები, მათ შორის, დუშეთის მთელი ბატალიონიც რამდენიმე ათეული კაცის შემადგენლობით!

რუსებმა ტყვედ აყვანილებიც იქვე დახვრიტეს, მათ შორის, ორი რადისტი-მეკავშირე გოგონაც, ანუ ამ სპეცოპერაციით რუსებმა სოხუმისკენ გზა გადაკეტეს და გახსნეს გზა ალყაში მყოფი ტყვარჩელის აფხაზური დაჯგუფებისკენ!

ჩვენმა ჯარებმა ორ დღეში, 1993 წლის 2 ივლისისთვის კი დაიბრუნეს ტამიში, მაგრამ, როგორც ჩანს, რუსებმა ცოცხალი ძალით და ტყვია-წამლის დიდი მარაგით გააძლიერეს ტყვარჩელის დაჯგუფება, რომელმაც ორიოდე თვეში, როდესაც სოხუმის შტურმი დაიწყო, თავისი როლი შეასრულა კოდორისკენ კომუნიკაციების გადაკეტვასა და სოხუმის ალყაში მოქცევაში!

გაგრისა არ იყოს, არც ტამიშში ჩადენილი ღალატი გამოუძიებია ვინმეს! არადა, ეს ნამდვილი ღალატი იყო, რასაც ათობით ჩვენი მეომრის სიცოცხლე შეეწირა!

— და ტამიშიდან რუსული დესანტის გაყრიდან სულ სამიოდე კვირაში შევარდნაძემ რუსეთთან გააფორმა 27 ივლისის საბედისწერო შეთანხმება, რასაც მოჰყვა სოხუმის დაცემა! არადა, „მსოფლიო დონის პოლიტიკოსმა“ ზუსტად იმავე ხაფანგში ჩაყო ფეხი, როგორც გაგრის დაცემამდე დადებული 3 სექტემბრის „სამშვიდობო შეთანხმებისას“...

— შევარდნაძემ 27 ივლისის შეთანხმება სოხუმის დაცემის მიზნით დადო!

— ანუ შეგნებულად?!

— ეჭვგარეშეა! თავადაც მართებულად შენიშნეთ, რომ ეს გაგრის ტრაგედიის მიზანმიმართული გამეორება იყო!

ესაუბრა
გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება

მოსკოვი. 1992 წლის 3 სექტემბერი. ელცინი შევარდნაძეს და არძინბას ერთმანეთისთვის ხელს ართმევინებს

პირველ სართულზე შეკერილი ზურაბ ჟვანიას საქმე და მრავალსართულიანი კითხვები

„ქართულ ოცნებასა“ და ოპოზიციას შორის ზავის დადება, სხვა ყველაფერთან ერთად, იმის მანიშნებელია, რომ პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე კარგა ხნით ისევ თაროზე დაიმტვერება. როგორც ჩანს, ამის წინაპირობა იყო გამოძიების წაყრუება ნაციონალური მოძრაობის წევრისა და უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილის დავით საყვარელიძის ინტერვიუზე, როცა იცრუა — ჟვანიას გვამს ექსჰუმაცია ჩაუტარდა და ექსპერტებმა საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინესო. ჟვანიას გვამს ექსჰუმაცია ზუსტად ისე ჩაუტარდა, როგორც ვანო მერაბიშვილმა დაყო ციხეში 9 წელი, როცა გამოსვლისთანავე დააბრეხვა — 9 წელი სამარტოო კამერაში ვიჯექიო. და რადგან საყვარელიძისა და მერაბიშვილის ტყუილებზე პასუხი არავის გაუცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და „ქართულ ოცნებასაც“ აწყობთ ტყუილი ან სულაც წყალივით სჭირდებათ ერთმანეთი.

ზუსტად 6 წლის წინათ, 2014 წლის 19 მარტს, **ჰაკიმ ფაშას** სახელით ინტერნეტსივრცეში ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის ცხედრების ვიდეომასალა გავრცელდა — ჟვანიას თავზე მინიშნებული იყო საეჭვო უბნები, ხოლო უსუპოვის პერანგზე — სისხლის წვეთები. 6 წლის შემდეგ, 2020 წლის მარტში, არც ჟვანიასა და უსუპოვის ცხედრები ახსოვს ვინმეს და აღარც შემთხვევის ადგილზე მისული ექსპერტის **ქახა ერისთავის** აღსარება (9-წლიანი დაგვიანებით) — ჟვანიას თავზე შემაგრებული ადგილი ჰქონდაო.

დღევანდელი მდგომარეობით: გარდაცვლილია ჟვანიას საქმის მთავარი ექსპერტი **ლევან ჩაჩუა,** რომელიც სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით თითქმის 9 თვის მანძილზე დაკავებული იყო და ალტერნატიული ექსპერტიზის არარსებობის გამო, საბოლოოდ სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო. გარდაცვლილნი არიან ამ საქმის სხვა ექსპერტებიც: **ზაზა ოქრუაშვილი, ლევან სახარაული და მამუკა ჩხაიძე** (პათოლოგანატომი). გამომძიებს არაერთი დაპირება, რომ ჟვანიას გვამის ექსჰუმაციას მოახდენდნენ, როგორც ოჯახს, ისე საზოგადოებას, უბრალოდ, შეაჩვიეს. უცნობია ისიც, რატომ შეაჩერეს ამ საქმეში ეცნობილი ექსპერტების ჩართვა.

და მაინც, ჟვანიას გარდაცვალებიდან 15 წლის შემდეგ ნეშტის ექსპერტიზის შედეგად რა შეიძლება დადგინდეს? — ამ შეკითხვით მივმართეთ დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის „ვექტორის“ ხელმძღვანელს ალექსანდრე ბეჟაშვილს:

— ჟვანიას გარდაცვალებიდან 15 წელი გავიდა. თუ გვამი ლპობაშია, არაფერი გამოჩნდება. ერთადერთი ჩონჩხის ძლებში რჩება, რაზეც რაღაცის გარკვევა კიდევ შეიძლება: იყო თუ არა მექანიკური ზემოქმედება, გარეგანი დაზიანება ან მოტეხილობა, ასევე ქალა-სარქვლის უბანი გატეხილი იყო თუ არა.

— დარჩენილი იქნება თუ არა ინტოქსიკაციის კვალი?

— ოფიციალური მონაცემებით, ინტოქსიკაცია მოხდა CO-თი. ამის კვალის დადგენა ძალიან ძნელი იქნება — CO პრობლემატური გაზია და სპეციფიკური ტოქსინი.

— ბატონო ალექსანდრე, ამა წლის იანვარში ბრიტანელი ექსპერტების მიერ გამოკვლეული იქნა 2 600 წლის წინათ გარდაცვლილი 20 წლის ეგვიპტელი ქალის მუმია, დაადგინეს გარდაცვალების მიზეზი. ნუთუ არ შეიძლება პრემიერის ცხედრის ხელახალი ექსპერტიზა და გარდაცვალების მიზეზის დადგენა?

— იმ პერიოდისათვის, ძველ წელთაღრიცხვას ვგულისხმობ, შემუშავა სხვა სახით ხდებოდა, თან მუმიაზე კვლევის რა მეთოდები ჩაატარეს, ჩემთვის უცნობია. ჩვენ არა გვაქვს ისეთი მაღალტექნოლოგიური შესაძლებლობები, რაც უცხოეთში.

— ჟვანიას გვამსაც გაუკეთდა ბალზამირება-შემურვა. მუმიის გამოკვლევა კი მოხდა რენტგენის, კომპიუტერული ტომოგრაფიის, თმის, დნმ-ს ექსპერტიზისა და რადიოკარბონის ანალიზის შედეგად.

— ჟვანიას ცხედრის შემთხვევაში ტომოგრაფია უშედეგო იქნება. ტომოგრაფიით დგინდება ორგანოების პათოლოგია, მაგალითად, კიბო და სხვა, მაგრამ მოწამვლა ვერ დადგინდება. ევროპის წამყვან ქვეყნებში შეიძლება, ზუსტად გამოიკვლიონ, ორგანიზმში CO იყო თუ არა. ქიმიური ანალიზია საჭირო.

მაშინ, როცა ამერიკისა და ბრიტანეთის ლაბორატორიებში იდება დასკვნები ძველი წელთაღრიცხვის პერიოდში გარდაცვლილ ადამიანთა ცხედრებზე, 15 წლის წინათ გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი პრემიერის გვამზე რატომ არის შეუძლებელი ექსპერტიზის ჩატარება, გაურკვეველია, რატომ არ ჩამოჰყავთ ექსპერტები უცხოეთიდან, ვინ ან რა უშლის ხელს ჟვანიას გვამზე ქიმიური ანალიზის ჩატარებას? გამოძიების მხრიდან ამაზე განმარტებები არ კეთდება.

ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის ცხედრები. *კადრები „ჰაკიმ ფაშას“ მიერ ინტერნეტში ექვსი წლის წინათ გავრცელებული ვიდეოდან*



გამოძიება 15 წელია, გრძელდება და მყარად მიჰყვება ვანო მერაბიშვილის 15 წლის წინანდელ განცხადებას...

•

გასულ წელს ინტერნეტში იმ ცნობილ ადამიანთა სიაც გავრცელდა, რომელთა გარდაცვალებაც ინტოქსიკაციამ გამოიწვია. ჟვანიას გარდაცვალების მიზეზად დასახელდა არა CO-თი მოწამვლა, არამედ — რკინის პენტაკარბონილით. სხვათაშორის, ეს ნივთიერება ნახსენები იყო **ლევან ჩაჩუას** სასამართლო პროცესების დროსაც, ოღონდ, ჩაჩუამ განაცხადა, ამ ნივთიერების არსებობის შესახებ არ ვიცოდი, ტელევიზიით მოვისმინე, თურმე, რუსეთში სპეცსამსახურები იყენებდნენო.

რა არის რკინის პენტაკარბონილი? *ეს არის ნივთიერება, რომელიც შედგება რკინისა და CO-საგან — ჩვეულებრივ პირობებში ადვილად აორთქლებადი $Fe(CO)_5$. ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ სრულიად იდევნება რკინა, ხოლო დარჩენილი CO წამლავს მთელ ორგანიზმს. გამოკვლევის შედეგად კი ისეთივე სურათია, როგორიც მოწამვლა CO-თი.* **თავის დროზე კითხვაც დაისვა — შეიძლებოდა თუ არა ჟვანია რკინის პენტაკარბონილით მოეწამლათ?** თუკი, ვივარაუდებთ, რომ ჟვანიას ტუჩზე ნაჭდევი ჰქონდა და ამას დავუმატებთ ექსპერტ **ქახა ერისთავის** მიერ დადასტურებულ ფაქტს — **ჟვანიას თავზე შემაგრებული უბნის არსებობას,** შეგვიძლია, ვივარაუდოთ: რომ ფიზიკური დაპირისპირების მერე, შესაძლოა, პრემიერს ეს ნივთიერება — რკინის პენტაკარბონილი ძალით დაალევინეს ან სულაც, სასმელში გაურიეს. როცა ცნობილ ქიმიკოს **ლევ ფიოდოროვს** ჰკითხეს, **შეიძლებოდა თუ არა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რკინის პენტაკარბონილით მოეწამლათ,** განაცხადა: „რკინის პენტაკარბონილი საშუალოდ პერიოდშიც გამოიყენება, მაგალითად, მაგნიტოფონის ლენტის დამზადებისას. ქართველმა ტოქსიკოლოგებმა ძალიან კარგად იციან რკინის პენტაკარბონილის მოქმედების შესახებ, თბილისში არსებულ ჰიგიენის ინსტიტუტში სხვა ტოქსიკურ ნივთიერებებთან ერთად ამასაც ამზადებდნენ. ამიტომ შხამის ჩამოსატანად მოსკოვში არავინ ჩამოვიდოდა, საკმარისი იყო თბილისში ჰიგიენის ინსტიტუტის თაროდან ამ მასალის ჩამოღება. **მოსაწამლად საკმარისია ერთი წვეთიც კი — თუნდაც, კონიაკში ჩაწვეთება.** მოყვითალოა კონიაკი, ეს შხამიც ამავე ფერისაა, არც გემო აქვს, არც — სუნი. ადამიანი სასიკვდილოდ იწამლება, მაგრამ ორგანიზმში პენტაკარბონილი არ ჩანს“. **ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრებით, გვამში რკინის პენტაკარბონილის დადგენა შესაძლებელია ძვლის ტვინის გამოკვლევით. ლევან ჩაჩუა ბოლომდე ამტკიცებდა, რომ ჟვანია CO-თი გარდაიცვალა და თუ ასე არ არის, ალავერდი გამოძიებასთან.**

მაგრამ გამოძიება 15 წელია, გრძელდება და მყარად მიჰყვება ვანო მერაბიშვილის 15 წლის წინანდელ განცხადებას — ყოველგვარი ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე, CO-თი ჟვანიას მოწამვლის თაობაზე. 15 წლის წინათ მერაბიშვილი თავის გამოსვლაში ერთხელაც არ დაეჭვებულა და არ უთქვამს: პრემიერი, შესაძლოა, გაზით მოიწამლა, ან, სავარაუდოდ, გაზით მოიწამლაო. ამას იმეორებენ დღესაც.

უვადოდ შეჩერდა საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის **მამუკა გვარამიასა** და სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსის ყოფილი მოადგილის **როსტომ ლაზარიას** სასამართლო პროცესიც, სადაც უნდა დადგენილიყო, **სად შეიძინა პრემიერის დაცვის წევრმა მიხეილ ძაძამიამ ის პროდუქტი, რომელიც შემდეგ პრემიერისა და უსუპოვისათვის სახლდახელოდ გაშლილ სუფრაზე მოხვდა.** საბურთალოს ქუჩის №53ა-ში **(ახლანდელი ცინცაძის ქუჩა, №77)** მცხოვრებთა აზრით, ძაძამიამ პროდუქტი მათი კორპუსის გვერდით არსებულ ღამის მაღაზიაში შეიძინა, რომელიც შემდეგ დაანგრიეს. **დღეს ეს ადგილი შემოღობილია, ბანერზე კი განთავსებულია ინფორმაცია, რომ შპს „სერვისშენი“ აქ 20-24-სართულიან შენობას აშენებს. სამუშაოებს 2021 წელს დაასრულებენ, თუმცა, ჯერჯერობით, სართულები არ ჩანს.** რჩება მხოლოდ მრავალსართულიანი შეკითხვები!

მოამზადა
ქეთევან ხამიაშვილმა

კვირგვინოსნები



გოჩა ხაბაზი
ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი დეპუტატი

ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მიშა დაბრუნდეს და მისი ნიჭი და ენერგია საქართველოს აღმშენებლობას მოხმარდეს.

„ალია“



ლევან ბერძენიშვილი
პოეტი

საააკაშვილი ძალიან მძიმე შთაბეჭდილებას ტოვებს. უკვე თითქმის თანაგრძნობას იწვევს, ისეთ მძიმე, საწყალ მდგომარეობაში გამოიყურება სულიერად და ინტელექტუალურადაც. **კომენტარის გაკეთებაც გამოვა, რომ უკვე ცინიზმში გადავალ, იმდენად მძიმე სულიერ მდგომარეობაშია ადამიანი ჩავარდნილი.**

ჩემი ცხოვრების გარკვეული პერიოდი ოპოზიციაში ვიყავი, როცა ის ხელისუფლებაში იყო. მასთან წინააღმდეგობაში ვიყავი, როდესაც ძალიან ორგანიზებული დანაშაულებრივი რეჟიმი მძვინვარებდა. ის არ იყო უნიათო ხელისუფლება, ძალიან საფრთხისშემცველი იყო მათ წინააღმდეგ ბრძოლა. როცა ჭირდა ბრძოლა, მაშინ შევეცადეთ, რომ გვებრძოლა, მაგრამ ახლა უკვე ამ განცხადებას, რასაც ვისმენ, მძიმე სულიერ და გონებრივ მდგომარეობაშია ექსპრეზიდენტი.

„ინტერპრესნიუსი“



გელა ხიძაშვ
იმერეთის მიტროპოლიტი...

ზერი პაისის წინასწარმეტყველების მიხედვით, თურქეთი თხ ნაწილად უნდა დაიშალოს.

პირველ ნაწილს მიიღებენ **ბერძნები,** მეორე ნაწილს — **ქურთები,** მესამეს — **სომხები,** მეოთხე ნაწილს ვინ მიიღებს, ამაზე არ ლაპარაკობს. **სინამდვილეში, მეოთხე ნაწილი არის საქართველოს კუთვნილი ტერიტორია, მაგრამ მისი დაბრუნება დამოკიდებულია იმაზე, როგორ მოიქცევა თავად ქართველი ერი.** ამ წინასწარმეტყველების გაცხადებასთან არის დაკავშირებული **ფუტინის ვიზიტი, ლავროვის** გააქტიურება, **სომხური ლობის** მოწოდება, რომ საქართველომ მხარი დაუჭიროს თურქეთს. ამ მიმართულებით ისაუბრა ამ დღეებში **საკაშვილის დედამ,** რომელმაც პირდაპირ მოუწოდა მაყურებლებს: **ჩვენ თურქებს უნდა დავუდგეთ გვერდით.** პროსააკაშვილისტები ყველა თურქეთს უჭერენ მხარს, იმიტომ, რომ **სომხური ლობის მიზანია, თურქეთის ნანგრევებში მოჰყვეს საქართველო.**

„საერთო გაზეთი“

ოქროს

ვალერი კვარაცხელიას სატელევიზიო-საავტორო

ვალერი კვარაცხელია:
— **გამარჯობა, ძვირფასო ტელემკითხველო!** „ასავალ-დასავალის“ ეთერშია სატელევიზიო გადაცემა **„ოქროს კვეთა“,** რომელსაც, როგორც ყოველთვის, გავუძღვები მე — **ვალერი კვარაცხელია.**

კორონავირუსის ასე ვერაგული შემოტევის პერიოდში იძულებული ვარ, **სხვა ვირუსზე** გესაუბროთ, რომელიც უფრო მძიმე შედეგების მომტანია ქვეყნისთვის.

მმართველი პარტიისა და გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს და აშშ-ის საელჩოში შესაბამის დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. ამას გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაცია გვეუბნება, რეალურად კი სულ სხვა რამე მოხდა — **დაპირისპირებულმა მხარეებმა დავალება მიიღეს, რომ შეთანხმებულიყვნენ.**

— ასეთი დავალება ვის უნდა მიეცა? — მკითხავთ, ალბათ. — რა თქმა უნდა, იმას, ვინც ამით დაინტერესებული იყო და, ვინც ორივე მხარისთვის დავალების მიცემის ლეგიტიმური უფლებამოსილებით თუ არა, ფაქტობრივი შესაძლებლობით მაინცაა აღჭურვილი. აგერ, თავად დაინტერესებულს მოუსმინეთ...

კელი დეგნანი, *აშშ-ის ელჩი საქართველოში:* — *ესაა დემოკრატიის არსი, იჯდე შენს ოპონენტთან ერთად და მუშაობდე კომპრომისზე. ეს არის, რასაც ჩვენ ვუჭერთ მხარს და, იმედი მაქვს, ამას ვიხილავთ ძალიან მალე. ვფიქრობ, ოქტომბრის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ძალიან დიდია მის მიმართ ინტერესი ჩემს ქვეყანაში.*

ვალერი კვარაცხელია:
— **ქალბატონმა ელჩმა ეს განცხადება შეთანხმების მიღწევის წინა დღეს გააკეთა „თავისუფლებისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში, მეორე დღეს კი შეთანხმება შედგა. მე მგონი, ყველაფერი ნათელია. თქვენ, რა თქმა უნდა, ახალ შეკითხვას დამისვამთ — რა უნდა აშშ-ს?**

ამერიკაში, როგორც ჩანს, თავიანთი ზომბისა და ყურმოჭრილი მონის **მიხეილ სააკაშვილის** გააქტიურება განიზრახეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ, თუ დღეს „ქართული ოცნება“ დამოუკიდებლად ახდენს მთავრობის დაკომპლექტება-დამტკიცებას, მომდევნო მოწვევის პარლამენტში ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მოუწევს კოალიციური მთავრობის დაკომპლექტება, ანუ სააკაშვილის სტატუსი და გავლენა ერთიორად ამაღლდება. **შეკითხვაზე — თუ რატომ ცდილობს აშშ ამის მიღწევას, ერთადერთი ლოგიკური პასუხი არსებობს: — სააკაშვილი თავიან-ფეხებიანად „მათი ძუკნაა“ და იმიტომ** (ტერმინი აღებულია აშშ-ის პრეზიდენტ **ფრანკლინ დელანო რუზველტის** ნათქვამიდან ნიკარაგუის დიქტატორ **ანასტასიო სომოსაზე:** „შესაძლებელია, ძუკნაა, მაგრამ ის ჩვენი ძუკნაა!“)

სააკაშვილის „მათი ძუკნობა“ ამერიკული ისტებლიშმენტის არამარტო ზოგად დამოკიდებულებაში, არამედ გავლენიანი პოლიტიკოსების ცალკეულ გამონათქვამებშიც ხშირად გამოვლენილა. ჯერ კიდევ გაპრეზიდენტებამდე საქართველოში ჩამოსულმა ტრამპმა სააკაშვილი ასე დაახასიათა.

დონალდ ტრამპი, *აშშ-ის პრეზიდენტი:* — *ყველა ამ კაცზე* ***(მიხეილ სააკაშვილზე — ვ.კ.)*** *საუბრობს და შემდეგ საუბრობენ საქართველოზე.*

ვალერი კვარაცხელია:
— **დააკვირდით, სააკაშვილის როგორი განდიდებაა ჩატეული ამ მოკლე წინადადებაში — ჯერ სააკაშვილი, მერე — საქართველო.**

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა, ამერიკელმა კონგრესმენმა **მაიკლ ტერნერმა** კი, მაშინ, როდესაც სააკაშვილის საქმე ინტერპოლს გადაეცა, ამ ორგანიზაციას მოუწოდა, სააკაშვილის ძებნასთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნა არ დაეკმაყოფილებინა.

მაიკლ ტერნერი, *აშშ-ის კონგრესმენი:* — *ვშიშობ, რომ ინტერპოლის მიერ სააკაშვილის მიმართ ზომების გატარებამ მართლმსაჯულების პრინციპების განმტკიცების ნაცვლად, მათგან გადახვევა არ გამოიწვიოს.*

ვალერი კვარაცხელია:
— **ახლა კი, ამ გარიგების შემდეგ, ამერიკიდან და ევროპიდან აღფრთოვანების გამომხატველი წერილებისა და შეტყობინებების კორიანტელი დადგა. აი, ასე, კანონებისა და ზნეობის სრული იგნორირებით, საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპისათვის მიფურთხებით, კბილებითა და ფრჩხილებით იცავენ ისინი თავიანთ ძუკნებს საქართველოში.**

საქმეს ისიც ართულებს, რომ **ამერიკელთა ძუკნებთან** საქართველოს დღევანდელ პირველ ხელისუფალ ბიძინა ივანიშვილსაც ცრემლიან-სენტიმენტალური დამოკიდებულება აკავშირებს, რასაც ხან მალავს და ხან ვერ მალავს. თავის პირველ წერილში, რომლის გამოქვეყნებითაც პოლიტიკაში ღიად შემოვიდა, **ვანო მერაბიშვილს** ასე მიმართავდა.

ბიძინა ივანიშვილი, *მმართველი პარტიის თავმჯდომარე:* — *ჩემო ვანო, „ვარდების რევოლუციიდან“ დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ, სააკაშვილი სპეციალურად ჩამოფრინდა ბობოყვათში ჩემთან შესახვედრად* ***(მე იმ დროს ურეკში ვიყავი)*** *და მითხრა, მერაბიშვილი უნდა გავუშვაო. მე მაშინ ყველაფერი გავაკეთე, რომ სააკაშვილს შენი გაშვება გადაეფიქრებინა. მე ის დავარწმუნე, რომ შენ ბუნებით ერთგული კაცი ხარ, გონიერი ორგანიზატორი და წინდახედული მენეჯერი.*

ვალერი კვარაცხელია:
— **ამ განცხადებიდან ირკვევა, რომ ივანიშვილი საქართველოს ფაქტიური მმართველი 2012 წლიდან კი არა, 2003 წლიდან ყოფილა. ხომ ნახეთ, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი საკადრო გადაწყვეტილებაზე თანხმობის მისაღებად, თურმე, ივანიშვილს ეახლა რეზიდენციაში, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი.**

2011 წელს, ანუ ყველა იმ უბედურების მერე, რაც სააკაშვილმა სწორედ ვანო მერაბიშვილის ხელით დაატრიალა საქართველოში, ივანიშვილის მიერ მისი ამგვარი დახასიათების გამო რა უნდა ვიფიქროთ, გარდა იმისა, რომ ბატონი ივანიშვილი **ამერიკელთა ძუკნების** მიმართ დაუფარავი სიყვარულითა და პატივისცემითაა გამსჭვალული. ეს რომ ერთეული შემთხვევა ყოფილიყო, ამას გაუგებრობად ან წამოცდენად ჩავთვლიდით, მაგრამ, **სამწუხაროდ, ივანიშვილისგან სხვა დროს და სხვა ვითარებაშიც მოგვისმენია სააკაშვილის ბანდის წევრების მიმართ გამოვლენილი თბილი დამოკიდებულების ყოვლად გაუმართლებელი და უსიამოვნო რეციდივები.**

ბიძინა ივანიშვილი:
— *შეკვეთებს ღებულობდა* ***ადეიშვილიც*** *და, რა თქმა უნდა, მისი ბრალეულობაცაა, რომ ასრულებდა, მაგრამ შეკვეთები იყო. ეს არ იყო მისი იდეოლოგია, ისიც კი ძალადობას განიცდიდა. ესაა ჩემი პოზიცია. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემ შემთხვევაში ადეიშვილი იქნებოდა ყველაზე წარმატებული თუ არა, ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი.*

ვალერი კვარაცხელია:
— **ხომ ხედავთ, როგორ მისტირის ამ ადეიშვილს, პირდაპირ, სული და გული ეწვის კაცს. ვისაც უნახავს კადრი, როდესაც ივანიშვილი ამ წინადადებას წარმოთქვამს, რუსთაველის ერთი აფორიზმი გაახსენდებოდა აუცილებლად: „საბრალოა სიყვარული, კაცსა შეიქმს გულმოკლულად!“**

ნათქვამია, სიყვარული ბრმააო... **სააკაშვილის, მერაბიშვილის, ადეიშვილის, ბოკერიას შემყვარებელ კაცზე როგორ ვთქვა, ბრმა არ არის, თვალხილულია-მეთქი?!**

ბიძინა ივანიშვილი:
— *ორწელიწადნახევარი ხელისუფლებას ვაფინანსებდი, რასაც ვმალავდით და კარგად ვფუთავდით. სააკაშვილთან ბევრი ურთიერთობა მქონდა. სააკაშვილს მეტ კონსულტაციებს ვაძლევდი და მეტსაც ვეხმარებოდი. ვეუბნებოდი — ორი ვადით რომ იქნებით ხელისუფლებაში, მერე ერთ ვადას, როგორც კონსტიტუცია ითვალისწინებს, გამოტოვებთ და, შემდეგ, ისევ უნდა მოხვიდეთ ხელისუფლებაში ისეთივე მაღალი რეიტინგით-მეთქი.*

ვალერი კვარაცხელია:
— **რატომ, ადამიანო, რატომ? ღმერთი არ გწამს? რა დამსახურებისთვის უნდა ყოფილიყვნენ ეს ავაზაკები ხელისუფლებაში ორი ვადით, ან რატომ უნდა მობრუნებულიყვნენ კვლავ და კვლავ და უკუნითი უკუნისამდე?! რითი უნდა აიხსნას ეს უცნაური მხარდაჭერა, თუ არა ამერიკის ძუკნებთან ფარული კავშირებითა და საიდუმლო გარიგებებით. — ვაფინანსებდიო. ეს ის სიტყვა არ არის. აფინანსებდით კი არა, ხელისუფლებაში მოიყვანეთ, ასულდგმულებდით, ფუფუნებაში აცხოვრებდით, ოქროსა და ვერცხლში აბანავებდით...**

ძუკნების ვირუსი

კვირგვინოსნები

დონალდ ტრამპი
აშშ-ის პრეზიდენტი

გასულ წელს ჩვეულებრივი გრიპით 37 000 ამერიკელი დაიღუპა. **ყოველ წელს ეს რიცხვი 27 000-დან 70 000-მდე მერყეობს.** არაფერი დახურულა, ცხოვრება და ეკონომიკა გრძელდება.

„ახალი თაობა“

დიმიტრი ხუნდაძე
პარლამენტარი

გამოვიყენოთ გულწრფელი, გულთბილი და უსაფრთხო მისალმება, საკუთარ გულზე ხელის დადებით.

„ინტერპრესნიუსი“

დავით ნანობაშვილი
იმუნოლოგი

მე ყველა მთავრობას ვაკრიტიკებ, მაგრამ ის, რაც ამ მთავრობამ და, განსაკუთრებით, დაავადებათა ზედამხედველობის სამსახურმა გააკეთა, მისაბაძია. ყველაზე კარგი მდგომარეობა საქართველოშია.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

რამაზ საყვარელიძე
პოლიტოლოგი

ქართველმა ხალხმა უნდა გაიგოს, რომ ნაცმოძრაობა და მისი განშტოებები კორონავირუსზე უფრო საშიშია და მისი ფართოდ გავრცელება ქვეყანაში ისეთივე სახიფათოა, როგორც კორონავირუსის ეპიდემია.

„საერთო გაზეთი“

თინა ხიდაშელი
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

ოპოზიციის ერთიანობა არ მხიბლავს და მისი არსებობის არც არანაირი ინტერესი მაქვს.

„კვირის პალიტრა“

კვეთა №12



პროგრამის საცდელი საგაზეთო ვერსია

ბიძინა ივანიშვილი:
— საზოგადოებას რომ ეგონა, მთავრობას სოროსი აფინანსებსო, სინამდვილეში, იმ თანხას მე ვიხდიდი!

ვალერი კვარაცხელია:
— უმძიმესი აღიარებაა. სოროსს მთელ მსოფლიოში საძულველი კაცის იმიჯი აქვს, ეს კი გაიძახის, ქართველების სოროსი მე ვარო. მიუხედავად ამისა, 2012 წელს „ქართული ოცნების“ გამარჯვება ამოსუნთქვა იყო სრულიად საქართველოსთვის, ვინაიდან ეს მოვლენა სააკაშვილის ფაშისტური ხროვისგან ერთხელ და სამუდამოდ განთავისუფლებად იქნა აღქმული, მაგრამ იმავე დღეებში, პრეზიდენტის სასახლეში, სააკაშვილთან მისულმა ივანიშვილმა ქართველ ხალხს ცივი წყლის პირველი შხაპი მიაღებინა.

ბიძინა ივანიშვილი:
— ჩვენ ჩვენს ოპონენტებს მოვექცევით არა ისე, როგორც იმსახურებენ, არამედ ისე, როგორც იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა, საქართველოს მოსახლეობა, ჩვენი კულტურა...

ვალერი კვარაცხელია:
— **ამ, ერთი შეხედვით, ლამაზად ნათქვამმა ბევრს სიხარულისა და სიამაყის კურცხალი მოჰგვარა. ივანიშვილის მიერ მიმტევებლობისა და კეთილშობილების ამ სახალხო დემონსტრირებამ საქართველო კიდევ ერთხელ დაარწმუნა გაკეთებული არჩევანის სისწორეში.** — აი კაცი, სულგრძელი და ჰუმანისტი, ნამდვილი ქრისტიანი — ფიქრობდა ხალხი, მაგრამ ცოტა ვინმე თუ ფიქრობდა იმაზე, რომ მიტევებას თვით მაცხოვარმა დაუწესა საზღვარი. **პირადი მტრის მიმართ ყოვლის მიმტევებლობის მქადაგებელი ქრისტე, ერთობ მკაცრი ხდება, როდესაც ვინმეს გმობა ღვთით დაწესებულ ზღვარს გადადის: „ამიტომ გეუბნებით თქვენ: ყოველი ცოდვა და გმობა მიეტევებათ ადამიანებს, მაგრამ სულიწმიდის გმობა არ მიეტევებათ“.** შემდეგ კი ამ ნათქვამს ასეთი შიშის მომგვრელი დაზუსტება მოაყოლა — **„არც ამ სოფლად, არც მომავალში“.**

ეს სწავლება საერო ცხოვრებაში რომ გადმოვიტანოთ, ალბათ, ასეთ ფორმულირებას მივიღებთ: **ყველა დანაშაული შეიძლება, მიეტევოს ადამიანს, გარდა სამშობლოს წინაშე ჩადენილი დანაშაულისა.** რა მიუტევა ბატონმა ივანიშვილმა სააკაშვილს — ადამიანთა წამება? კი მაგრამ, წამება ხომ სიძულვილია, ანუ იგივე სულიწმიდის გმობაა, რისი მიტევების უფლებას თავად მაცხოვარიც კი არ აძლევს საკუთარ თავს! იქნებ 2008 წლის ავანტიურისტული ლაშქრობით სამშობლოს დანგრევა და ტერიტორიების დაკარგვა მიუტევა, რაც ისევ და ისევ სულიწმიდის გმობის ტოლფასი დანაშაულია! **შეცდა ივანიშვილი მიტევების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას თუ გარედან დაავალა ვინმემ, რომ შემცდარიყო?!** ერთ საგაზეთო გადაცემაში ყველაფერს ვერ ჩავტევთ, თორემ ამის დამადასტურებელი მრავალი ფაქტის მოძიებაა შესაძლებელი.

ბატონი ივანიშვილის გამონათქვამები, რომლებიც აქამდე განვიხილეთ, პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში მისი მოსვლისთანავეა გაკეთებული, რაც შესაძლებელია, კიდევ რაღაცით აიხსნას, მაგრამ მას შემდეგ, რაც საკუთარი თვალით ნახა, რომ სააკაშვილსა და მის ხროვას, როგორც ძაღლის კუდს, ვერაფერი გაასწორებს, ივანიშვილი მაინც არ იშლის თავისას. აგერ, სულ ახლახან, „იმედის“ ეთერით გამოსვლისას, ასე ბრძანა.

ბიძინა ივანიშვილი
(სტილი დაცულია): — ღარიბ ქვეყანაში რთულია რამდენიმე პარტიის არსებობა, რომლებიც ფინანსებს საჭიროებს. არსებობს „ქართული ოცნება“, რომელსაც მე ვეხმარები, რაც შეიძლება მაქსიმალურად და, მეორე ვინ არის, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ნაციონალური მოძრაობა. საიდან ფული? რა თქმა უნდა, ნაძარცვი ფული...

ვალერი კვარაცხელია:
— ეს შემაშფოთებელი კი არა, საგანგაშოა უკვე. დააკვირდით, ვის ამართლებს და რით ამართლებს ბ-ნი ივანიშვილი?! ფული ჩვენ ორს გვაქვს და, შესაბამისად, ორი პარტია არსებობსო. მესამე პარტიისთვის აღარც ფულია და აღარც ადგილი ამ ქვეყანაშიო. მართალია, სააკაშვილს ხალხისა და ქვეყნის ნაძარცვი ფული აქვს, მაგრამ ხომ აქვსო... ასეთი რამ მას ადრეც უთქვამს.

ბიძინა ივანიშვილი:
— ჩემთვის პრინციპულია, რომ მოხდეს პოლარიზება, ხალხს თეთრის და შავის გარჩევის საშუალება უნდა მიეცეს. შუა უნდა გაიკრიფოს!

ვალერი კვარაცხელია:
— პოლიტიკაში მოსვლისთანავე გაცხადებული ეს ყოვლად მიუღებელი და გაუმართლებელი მიზანი ორპარტიული სისტემის ჩამოყალიბებისა მან მოკლე დროში განახორციელა და ახლაც იმავეს გვეუბნება: პოლიტიკური სივრცე მე და სააკაშვილს გვეკუთვნის, სხვების ადგილი აქ არ არის!

ღმერთო მაღალო! ზემოთ ციტირებულ ერთ აბზაცში რამდენი წინადადებაცაა, ზუსტად იმდენი საშინელებაა გაცხადებული. **თქვენ, მმართველი პარტიის ლიდერი, ვისაც მისი გასანეიტრალებელი ყველა ბერკეტი ხელთ გიპყრიათ, პოლიტიკოსად როგორ აღიარებთ დამნაშავეს, რომელიც ნაძარცვი ფულით დათარეშობს? რატომ უშვებთ, რომ ასეთი კაცი და ასეთი პარტია პოლიტიკურ ამინდს ქმნის და დღის წესრიგს გკარნახობს? ჯერ ერთი, ნორმალურ სიტუაციად როგორ სახავთ იმას, რომ თქვენი და სააკაშვილის ფული ქმნის პოლიტიკას?** რა გამოდის? ხელისუფლების წყარო ხალხი კი არ არის, როგორც კონსტიტუციაში წერია, თქვენ და სააკაშვილი ხართ. **ხალხს მხოლოდ ერთი უფლება აქვს დატოვებული — კვლავ თქვენ და სააკაშვილი აგირჩიოთ ხელისუფლებაში.** გესმით, ეს რას ნიშნავს? **ეს იმის აღიარებას ნიშნავს, რომ თქვენ ორს თქვენი უზარმაზარი ფულით უკვე ჩვიდმეტი წელიწადია, ხელისუფლება უზურპირებული გაქვთ, თქვენს უკან კი ამერიკელები დგანან, რომელთა ინტერესებს ამდენი ხნის განმავლობაში დაუღლელად ემსახურებით!** რა ბრძანეთ? სიტუაციას ვამუქებ და ვაზვიადებ? როგორ გეკადრებათ, **თქვენ ხომ ხედავთ, რომ ჩემი ყოველი სიტყვა თქვენგან მოდის, მე მხოლოდ ვეძებ თქვენ მიერ სხვადასხვა დროს ნათქვამ წინადადებებს, თავს ვუყრი, ვალაგებ და საჭირო კონტექსტში ვსვამ, სულ ეს არის... ჰო, რას ვამბობდი წეღან, ამერიკელთა ინტერესებს იცავთ-მეთქი, ხომ? ამერია უკვე ერთმანეთში, ამას მე ვამბობდი თუ თქვენ ამბობდით...**

ბიძინა ივანიშვილი:
— ჩვენი გუნდი განუხრელად იცავს ამერიკულ ინტერესებს და ვერცერთ მაგალითს ვერ მოიყვანენ, რომ „ქართული ოცნების“ რომელიმე წევრი ამის საწინააღმდეგოს აკეთებს... ჩვენ განუხრელად და გულწრფელად ვიცავთ და ვატარებთ ამერიკულ ინტერესებს!

ვალერი კვარაცხელია:
— დაიცავით, დაიცავით ამერიკის ინტერესი, ვინ გიშლით, მაგრამ ამერიკის ინტერესის დაცვაში საქართველოს ინტერესმა ქე დალია ჩაილურის წყალი... ალბათ, გაიგებდით, თუ როგორ შეაფასეს რუსებმა ამერიკელთა მედიატორობით მიღწეული თქვენი ეს ისტორიული გარიგება.

ВЗГЛЯД
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

ВЗГЛЯД: *— რუსეთისთვის სულერთია, ვინ იქნება საქართველოს ხელისუფლებაში. მითი იმის შესახებ, რომ რუსეთი საქართველოს გარეშე ვერ გაძლებს, დიდი ხნის წინათ გაქარწყლდა. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ჩვენ მიერ აღიარებულია დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და მათ ჩვენი არმია იცავს. ასე რომ, იქაური სიტუაცია საქართველოს უკვე აღარ გამოადგება მოსკოვზე ზემოქმედების ბერკეტად, ამ სიტუაციის შეცვლის ძალა კი საქართველოს არ შესწევს.*

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ წარმატებით განვაგრძობთ საქართველოს არსებობის იგნორირებას, გნებავთ, სააკაშვილისა და, გნებავთ, ივანიშვილის დროს. საქართველო ჩვენთვის უკვე ჩამოჭრილი ნაჭერია და, დაე, იცხოვროს ისე, როგორც სურს...

ვალერი კვარაცხელია:
— შეხედეთ, სანამდე მივსულვართ. ამ ახალ რეალობაში რუსეთს საქართველოს მხრიდან მტრობა და სიძულვილი უფრო აძლევს ხელს, ვიდრე მეგობრობისა და პარტნიორობის სურვილი, ვინაიდან ამით ხელ-ფეხი ბოლომდე გაეხსნება სამოქმედოდ. ეს კი რასაც ნიშნავს, ხვდებით, ალბათ...

სააკაშვილის გააქტიურებით საქართველოს ტერიტორიული გამთლიანების მინავლული იმედი, რომელიც ჯერ კიდევ ბჟუტავდა, საბოლოოდ ჩაქრება და ჩაიფერფლება. **სააკაშვილ-ივანიშვილის ტანდემმა ჯერჯერობით ეს მოგვიტანა. ვნახოთ, რა ახალ უბედურებას დაატრიალებენ ისინი მომავალში, ჯერ ხომ არსად მიდიან, პირიქით, გაძლიერებულად მოდიან.**

ჩვენ არამარტო კორონავირუსის პანდემია, **ამერიკელთა ძუკნების პანდემიაც** გვემუქრება!

ასეთი იყო დღეს „ოქროს კვეთა“. მომავალ შეხვედრამდე!

საქართველოში

კვირგვინოსნები

ანრი ოხანაშვილი
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

შეუძლებელია, პოლიტპატიმრის სტატუსზე ვისაუბროთ იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვინც ძალადობდნენ პოლიციელებზე და პარლამენტის შტურმით აღებას ცდილობდნენ.

„აიპრესი“

ნინო ბურჯანაძე
„დემოკრატიული მოძრაობა – ერთიანი საქართველოს“ ლიდერი

პრეზიდენტს შეუძლია, უგულავას შეწყალებით პოლიტიკურ პროცესში დიდი პოზიტივი შეიტანოს. **ამიტომ სალომე ზურაბიშვილმა უნდა იაქტიუროს და განახორციელოს გიგი უგულავას შეწყალება.**

„მარშალპრესი“

ანა დოლიძე
იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი

„ოცნება“ რომ ნაცმოძრაობის მემკვიდრეა, ინფექციური კლინიკის მდგომარეობიდანაც კარგად ჩანს.

„აიპრესი“

თაკო ჩარკვიანი
პარტია „კანონი და სამართლის“ დამფუძნებელი

კიდევ კარგად ყოფილა სააკაშვილი — ერთ მხარეს ეჯდა ქალი-პუტინი კაბაში, მეორე მხარეს — ბოკერია.

„აიპრესი“

გედევან ფოფხაძე
პარლამენტარი

„ოცნებას“ მოუწევს ხალხისთვის პასუხის გაცემა შეუსრულებელი დაპირებებისთვის, გადაგდებისთვის. მე ვგრძნობ თავს შეურაცხყოფილად და გადაგდებულად და ხალხი, მით უფრო!

„ახალი თაობა“

დასაწყისი იხ. 2020 წლის „ა-დ“ №6-11

ლევან დოლიძე: სტალინის გეგმით, ლავრენტი ბერიას ქვეყანა კულისებიდან უნდა ემართა!

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, დამსახურებული ჟურნალისტი და მწერალი ლევან დოლიძე იმ დიდ პოლიტიკურ ვნებათაღელვასა და დაპირისპირებაზე გვესაუბრება, რომელიც სტალინის დაკრძალვის ცერემონიალის ამსახველი ფოტოსურათებიდანაც კარგად ჩანს! მკვლევარი აცხადებს, რომ იმ დღეებში, როცა კრემლის სვეტებიან დარბაზში დიდი ბელადი იყო დასვენებული, საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა და მინისტრთა საბჭომ მიიღეს საგანგებო დადგენილება, რომლის თანახმადაც უნდა შექმნილიყო ერთი დიდი საერთო მავზოლეუმი-პანთეონი, სადაც მოათავსებდნენ როგორც ლენინისა და სტალინის, ისე საბჭოთა სახელმწიფოს სხვა გამოჩენილი მოღვაწეების ცხედრებს ან ფერფლს შესაბამისი წარწერით. სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად ხელისუფლებაში ხრუშჩოვისა და მისი ხროვის მოსვლის შემდეგ ეს დადგენილებაც მოისროლეს და არ შეასრულეს:

— 1952 წლის ოქტომბერში, პარტიის მე-19 ყრილობაზე, მკვლელობამდე ოთხი თვით ადრე, სტალინმა საბოლოოდ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საბჭოთა კავშირის მმართველობის ვექტორი პარტიიდან მინისტრთა საბჭოზე გადაეტანა. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი იყო, 1938 წლიდან, მე-18 პარტიული ყრილობის შემდეგ, ბელადი ხელს ყველგან აწერდა, როგორც საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე და არა როგორც კომპარტიის გენერალური მდივანი.

კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: ლავრენტი ბერია იყო სტალინის პირდაპირი პოლიტიკური მემკვიდრე და სწორედ ბერია იჯდა ბელადის გვერდით, ხელმარჯვნივ 1945 წლის 24 ივნისს გამართულ გამარჯვების ბანკეტზე. ომის დასრულების შემდეგ, 1945 წლის 9 ივლისს, სტალინმა მხოლოდ ბერიას მიანიჭა საბჭოთა კავშირის მარშლის წოდება, იმ წელს ეს პატივი სხვას არავის რგებია და ამით ყველაფერი იყო ნათქვამი. სტალინი ჭკვიანი კაცი იყო და გუმანით გრძნობდა, რომ რუსები მის შემდეგ კიდევ ერთი ქართველის უმაღლეს ტახტრევანზე ასვლას ვერ აიტანდნენ. ამიტომ მან წინა პლანზე ხელოვნურად წამოსწია პოლიტიკურად სუსტი და უინიციატივო გიორგი მალენკოვის კანდიდატურა, რომელსაც მოადგილედ სწორედ ლავრენტი ბერია დაუნიშნა. ფაქტობრივად, სტალინის გეგმით, ლავრენტი ბერიას ქვეყანა კულისებიდან უნდა ემართა! აი, ეს სცენარი დადგა სტალინმა და ბერიასთან ყველაფერი შეათანხმა, მაგრამ მოხდა გაუთვალისწინებელი რამ — 1953 წლის 28 თებერვლისა და 1 მარტის ღამეს ბელადი მოწამლეს!

— ბატონო ლევან, ლავრენტი ბერია მიხვდა, რომ სტალინი მოწამლეს?

— ცხადია, ბერია ყველაფერს მიხვდა და მაშინვე ამოქმედდა. ის შეთქმულებს თავიდანვე წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა და თავი ისე უნდა დაეჭირა, თითქოს არაფრის აზრზე არ იყო. **ბერიას სასიკვდილო თამაშისთვის ფეხი უნდა აეწყო, წინააღმდეგ შემთხვევაში მასაც მაშინვე მოკლავდნენ და მოიშორებდნენ.** ჩემი ღრმა რწმენით, ლავრენტი ბერია იძულებული იყო, შექმნილი რეალობა მიეღო, დრო გაეყვანა და დასწრებოდა იმ სამარცხვინო შეკრებას, რომელიც სტალინის გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე კრემლში გაიმართა. როგორც წინა ინტერვიუში ვთქვით, 1953 წლის 5 მარტს სტალინი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, მაგრამ საბჭოთა პარტიული ელიტის წარმომადგენლები კრემლში შეიკრიბნენ და თანამდებობები გადაინაწილეს. მოკლედ, ბელადს სიკვდილი არ აცალეს, რაც, ჩემი აზრით, უტყუარი ნიშანი გახლავთ იმისა, რომ სტალინი თავისი სიკვდილით არ მომკვდარა.

როგორც მოგახსენეთ, ამ შეკრებაზე საბჭოთა კავშირის მმართველ პოლიტიკურ ელიტაში სასწრაფოდ დააბრუნეს მე-19 ყრილობაზე სტალინის მიერ შერისხული და, ფაქტობრივად, განდევნილი **ვიაჩესლავ მოლოტოვი** და **ანასტას მიქოიანი**. მოლოტოვი — საგარეო საქმეთა მინისტრად გაამწესეს, ხოლო მიქოიანი — საშინაო და საგარეო ვაჭრობის მინისტრად. **გიორგი მალენკოვი** მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშნეს, **კლიმენტი ვოროშილოვი** — უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარედ, **ნიკოლოზ ბულგანინი** — თავდაცვის მინისტრად, ხოლო **ლავრენტი ბერია** მოლოტოვთან ერთად მალენკოვის პირველ მოადგილედ დაამტკიცეს. გარდა ამისა, ბერია გაერთიანებულ შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროს ჩაუდგა სათავეში, რაც სტალინის დიდი ხნის სურვილი იყო. რაც შეეხება ნიკიტა ხრუშჩოვს, ის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი გახდა. ვთქვით ისიც, რომ კრემლში შეკრებილები იმდენად ჩქარობდნენ, მინისტრთა კაბინეტის 25 პოსტიდან 17 სკამი აუთვისებელი დარჩათ და თანამდებობების ჩამორიგება ვერ მოასწრეს.

— ბელადის გარდაცვალების შესახებ ხალხს რომელ რიცხვში ამცნეს?

— მოგეხსენებათ, 1953 წლის 5 მარტს, 21:50 საათზე, ბელადი კუნცევოს აგარაკზე გარდაიცვალა... მეორე დღეს, 1953 წლის 6 მარტს, დილის 6:00 საათზე, საბჭოთა რადიომ მუშაობა დაიწყო თუ არა, იური ლევიტანმა მთელ მსოფლიოს აუწყა — წუხელ, 21:50 საათზე, დიდი ბელადი სტალინი გარდაიცვალაო! სტალინის გარდაცვალების ამბავი მეზობლის ქალისგან გავიგეთ, რომელიც დაახლოებით რვის ნახევარზე ჩვენთან შემოვარდა და ნამტირალევი, შეშლილი ხმით დედას უთხრა — გაიგეთ?! სტალინი მოკვდა! მე დედაჩემის გვერდით მეძინა, ხოლო ჩემი ძმა გიზო იატაკზე იწვა. ნახევრად მძინარემ შევიტყვე მომხდარის შესახებ და ავტირდი, მალე ყველანი ვტიროდით...

სხვადასხვა ცნობების მიხედვით, სიკვდილამდე თითქოს სტალინმა ხელი ასწია და გარშემომყოფებს თვალი მოავლო. **სვეტლანა** — ბელადის ქალიშვილი, თავის გახმაურებულ წიგნში **„24 წერილი მეგობარს“** წერს, რომ ის მამის სანახავად 2 მარტს მივიდა, როცა სტალინი ძალიან მძიმედ სუნთქავდა. სვეტლანა იმასაც წერს, რომ თითქოს **ვასილი სტალინი** იქცეოდა ძალიან ცუდად და როცა მამის სანახავად მოვიდა, მთვრალი იყო და იგინებოდა — **„მამა მომიკალით? მოწამლეთ ხომ?!“** ხაზგასმით ვაცხადებ — ავიაციის გენერალ-ლეიტენანტი **ვასილი სტალინი** ბელადის ღირსეული შვილი გახლდათ — ვაჟკაცი, ძალიან სიმპათიური, ნამდვილი ქართული ტემპერამენტით სავსე და არ მიკვირს, რომ ბელადის სასთუმალთან შეკრებილ ზოგიერთ გარეწარს მან მართლაც შეაგინა, მაგრამ სვეტლანას არცერთი სიტყვა დასაჯერებელი არ არის!

> **„სტალინი გუმანით გრძნობდა, რომ რუსები მის შემდეგ კიდევ ერთი ქართველის უმაღლეს ტახტრევანზე ასვლას ვერ აიტანდნენ. ამიტომ მან წინა პლანზე ხელოვნურად წამოსწია პოლიტიკურად სუსტი და უინიციატივო გიორგი მალენკოვის კანდიდატურა, რომელსაც მოადგილედ სწორედ ლავრენტი ბერია დაუნიშნა!“**

— რატომ?

— ჯერ ერთი იმიტომ, რომ **სვეტლანას ეს უბინძურესი წიგნი დააწერინა „ცეერუმ“, რაშიც მას მაშინ დიდძალი ფული, თუ არ ვცდები, მილიონი დოლარი გადაუხადეს და მამა და ძმა მიზანმიმართულად აგინებინეს!** კიდევ ერთხელ ვაცხადებ: სვეტლანა უზნეო ქალი იყო, მამას ის ძალიან არცხვენდა და ბელადს წლების განმავლობაში გულს სტკენდა. ბელადი შვილს დასაღუპავად ვერ იმეტებდა და ძალიან ნერვიულობდა. გარყვნილი და გაფუჭებული გოგო — სვეტლანა მამისტოლა და ცოლშვილიან კაცთან, კინორეჟისორ **ალექსანდრე იაკობის ძე კაპლერთან** ღამით რჩებოდა. კაპლერი ვასილთან მეგობრობდა და სვეტლანამ აქედან გაიცნო. ის 1941 წლიდან სტალინური პრემიის ლაურეატი გახლდათ, მფრინავებზე ფილმი გადაიღო... რუსი მწერალი **კარპოვი,** რომელიც ბელადის მკვლევლების მიერ გაკვალულ ბინძურ გზას ჯიუტად ადგას და სტალინისა და განსაკუთრებით ლავრენტი ბერიას განსაქიქებლად არაფერს ერიდება, ბელადის გარდაცვალების მომენტს პროვოკაციულად აღწერს — *„ვოროშილოვი ტიროდა, მოლოტოვი დაბნეული იყო, ხოლო ბერია ყვიროდა და ბრძანებებს იძლეოდა — „იშიტე მუნდირ! გდე ორდენა? პრიგატოვიტე მაშინუ!“* **ამის შემდეგ კარპოვი აგრძელებს** — *„ბერიამ შეაგროვა დაცვის რამდენიმე თანამშრომელი და ღრიალით უბრძანა — „ყურადღება მიაქციეთ ბელადის ცხედარს! ყველაფერზე თქვენი სიცოცხლით აგებთ პასუხს! თუ რამე, თავებს მოგაძრობთ!“* ბერიამ ატომური ბომბი შექმნა, მთელ მსოფლიოს აკონტროლებდა, აკადემიკოსებთან ჰქონდა ურთიერთობა, ისედაც ყველა თვალებში შესციცინებდა და რაში სჭირდებოდა სტალინის ცხედართან ასეთი ღრიალი?

ბერია გახლდათ ძალიან განათლებული, უნიჭიერესი, მაღალკულტურული ადამიანი და რასაც მის შესახებ სულელი ხრუშჩოვით დაწყებული, პუტინით დასრულებული, ამბობენ, ბინძური ცილისწამებაა! სტალინს ვერაფერი დააკლეს და უნდოდათ, რომ ბელადი ბერიას საშუალებით დაამცირონ, მაგრამ არც ეს გამოუვათ! ბერია იყო თავისი ეპოქის შვილი ისევე, როგორც სტალინი და დრო გახლდათ ისეთი, თუ არა მკაცრი ხელი და რკინისებური დისციპლინა, ჰიტლერის მომრევი დედამიწაზე არავინ ჩანდა.

განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო სტალინის მომვლელის, დიასახლისი ქალის **ვალენტინა ისტომინას** მწუხარება, რომელიც ბელადს კუნცევოს აგარაკზე 1935 წლიდან ემსახურებოდა და როგორც შვილს, ისე უვლიდა. ვალენტინა ისტომინა, რომელიც ნამდვილი რუსი იყო უბრალო ოჯახიდან, სტალინის უდიდესი ნდობით სარგებლობდა. იგი კუნცევოს აგარაკზე ბელადის ცხედარს თავს დასტრიალებდა და მოთქმით ტიროდა. ყურადღებას არ აქცევდა არც გენერლებს, არც მარშლებსა და არც საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის უმაღლეს პირებს, რომლებიც ბელადის გარდაცვალებისთანავე კუნცევოს აგარაკს მოაწყდნენ.

რუსის ქალი ისტომინა თითქოს გუმანით გრძნობდა, რომ ქვეყნის აღსასრული ახლოს იყო. უბრალო

> **„მინდა, ყურადღებით დააკვირდეთ ამ ფოტოსურათებს: როგორც მავზოლეუმის ტრიბუნაზე, ისე სვეტებიანი დარბაზიდან სტალინის გამოსვენების დროს, მაო ძედუნის მარჯვენა ხელი ჯოუ ენ-ლაი სულ ლავრენტი ბერიას გვერდით დგას და მას არ შორდება!“**

„სვეტლანა უზნეო ქალი იყო, მამას ის ძალიან არცხვენდა და ბელადს წლების განმავლობაში გულს სტკენდა!“



„ეჭვი არ მეპარება, რომ მაო ძედუნმა სტალინის მკვლელობის შესახებ თავისი აგენტურის საშუალებით იცოდა!“

დიასახლისი, რომელიც სტალინს საჭმელს უკეთებდა და ურეცხავდა, ბელადის ცხედარს არ შორდებოდა და მოთქვამდა — საბჭოთა კავშირი დაიღუპა, რუსეთი დაიღუპა, ყველაფერი წყალში ჩაიყარა! სტალინის დაკრძალვის დღეს, როცა ბელადის ცხედარი სვეტებიანი დარბაზიდან გამოასვენეს და მავზოლეუმში შეაბრძანეს, მოსკოვში უსაფრთხოების საკითხებს პირადად აკონტროლებდნენ და განაგებდნენ **ლავრენტი ბერია** და მისი პირველი მოადგილე, უშიშროების გენერალ-პოლკოვნიკი **სერგო გოგლიძე.** ბერიამ იმ დღეებში მისი დასაყრდენი ეთნიკურად ქართველი ჩეკისტების სრული მობილიზაცია გამოაცხადა, რომლებიც მთელი საბჭოთა კავშირის უშიშროებას განაგებდნენ. **ეს მობილიზაცია ბერიას კიდევ ცოტა ხანი რომ გაეგრძელებინა და ერთპიროვნული ძალაუფლება ბოლომდე ხელში აეღო, ვფიქრობ, საბჭოთა კავშირის ბედი აბსოლუტურად სხვა გზით წარიმართებოდა.**

— ბატონო ლევან, კრემლის სვეტებიან დარბაზში სტალინის ჭირისუფალთაგან ვინ იდგა მის ცხედართან?

— დაკრძალვის წინა ღამეს, 8 მარტს, დაახლოებით ღამის 2 საათზე ლავრენტი ბერიამ კრემლის სვეტებიან დარბაზში, იქ, სადაც სტალინი იყო დასვენებული, რამდენიმე მხატვარი შეუშვა. მათ შორის იყო **უჩა ჯაფარიძე,** რომელმაც კუბოში მწოლიარე სტალინი ფანქრით დახატა. ეს სურათი ბატონ უჩას თავისი საწოლის თავზე ჰქონდა ჩამოკიდებული. დღეს სად არის ეს ნახატი, ღმერთმა უწყის.

სტალინის დაკრძალვის დღეს, 1953 წლის 9 მარტს, ვასილი სტალინის ვაჟი **საშა სტალინი,** რომელიც შემდეგ „ბურდონსკი“ გახდა, სუვოროვის სახელობის სამხედრო სასწავლებლიდან სპეცთვითმფრინავით ჩამოაფრინეს და მამასთან მიიყვანეს. 12 წლის საშა, რომელსაც სამხედრო ფორმა ეცვა, ბაბუის ცხედართან, მამის გვერდით იდგა. სუვოროვის სასწავლებელში სწავლობდა **იაკობ ჯუღაშვილის** შვილი, 1936 წელს დაბადებული **ევგენი ჯუღაშვილიც,** რომელიც მაშინ 17 წლის იყო. ევგენიც ესწრებოდა სტალინის გასვენებას, როგორც ჭირისუფალი. მოსკოვში ჩამოვიდა ყველა მოკავშირე რესპუბლიკის ცეკას პირველი მდივანი. ცხადია, საქართველოდანაც წავიდა დელეგაცია, რომელსაც ცეკას პირველი მდივანი **აკაკი მგელაძე** ხელმძღვანელობდა. იგი იყო შესანიშნავი პიროვნება, მაგრამ დაპირისპირებული გახლდათ ბერიასთან. მგელაძემ პირადად მიამბო ისეთი რამ, რისიც ცოცხალი თავით არ მჯერა!

— მაინც რა გითხრათ?

— **აკაკი მგელაძემ მიამბო:** მოსკოვში, სტალინის დაკრძალვაზე, მატარებლით რომ მივდიოდით, ერთ-ერთ სადგურზე მატარებელი გაჩერდა და ჩეკისტები ამოვიდნენ. ისინი ჩემთან მოვიდნენ და მითხრეს — „აკაკი ივანოვიჩ, ვ მაშინუ, ვას პროსიმ“! ვიფიქრე, პატივს თუ მცემენ და უნდათ, რომ მოსკოვში მანქანით ჩამიყვანონ-მეთქი! ჩამსვეს მანქანაში და მიმიყვანეს ბერიასთან, რომელმაც თავში წამომარტყა — **მიდი, დაიტირე მამაშენიო!** კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: ბერია ამას არ იზამდა და რაში სჭირდებოდა აკაკი მგელაძეს ასეთი ლაპარაკი, წარმოუდგენელია.

— სტალინის დაკრძალვის დღეს თბილისში რა ხდებოდა?

— დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე, რომელსაც მაშინ ბერიას მოედანი ერქვა, ნემსი არ ჩავარდებოდა. 1953 წლის 9 მარტს, ზუსტად 13:00 საათზე, რადიოთი პირდაპირ ეთერში ჩართეს მოსკოვი, კრემლი, წითელი მოედანი. ყველანი დღევანდელი საკრებულოს შენობისკენ მივტრიალდით, რადგან რეპროდუქტორი იქ იყო მიმაგრებული. ძვირფასი ქვებით მოპირკეთებული ტრიბუნა, რომელიც დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე სკვერთან, ავტობუსების გაჩერებაზე იდგა, ჩვენს ზურგს უკან აღმოჩნდა. ბელადის დამკრძალავი კომისიის თავმჯდომარემ **ნიკიტა ხრუშჩოვმა** პირველი სიტყვა საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს **გიორგი მალენკოვს** მისცა, რომელიც ბელადის ოფიციალურ მემკვიდრედ ითვლებოდა. მალენკოვი უღიმღამოდ საუბრობდა, მაგრამ შემდეგ მრისხანე ხმით გამოვიდა **ბერია,** რომელიც ძალიან ვაჟკაცურად ლაპარაკობდა... პატარა ბიჭი ვიყავი და ახლაც მახსოვს ბერიას სიტყვები — **საბჭოთა კავშირს მთელ მსოფლიოში საუკეთესო შეიარაღება აქვსო!** სულ ბოლოს გამოვიდა **მოლოტოვი.** 9 მარტი მოლოტოვის დაბადების დღე იყო და მას ყველაფერი ჩამწარდა...

— მიქოიანი გასაგებია, მაგრამ მე-19 ყრილობაზე სტალინმა მოლოტოვი რატომ შერისხა?

— დახურულ სხდომაზე სტალინმა მოლოტოვს შეახსენა, რომ მისი ცოლი იყო აგენტი და პირდაპირ უთხრა — შენ შეგეშალა, როცა ყირიმის ნახევარკუნძულს ებრაელებს ჰპირდებოდი, ხოლო ნასვამმა და კარგად შეზარხოშებულმა ინგლისელებს და ამერიკელებს პირობა მიეცი — რაკი ისინი ჩვენს გაზეთებს ყიდიან, ჩვენც შემოვიტანოთ, გავავრცელოთ და გავყიდოთ მათი ჟურნალ-გაზეთებიო!

სტალინის დაკრძალვაზე ჩამოვიდა მსოფლიოს ყველა კომუნისტი ლიდერი, გარდა **ენვერ ხოჯასი, მაო ძედუნისა და კიმ ირ სენისა,** რომლებმაც მოსკოვში თავიანთი მოადგილეები გამოაგზავნეს. კერძოდ, ჩრდილოეთ კორეიდან კიმ ირ სენის ნაცვლად ჩამოვიდა მისი მოადგილე **პაკ დენ აი,** ხოლო მაო ძედუნის ნაცვლად ჩამოვიდა მისი მოადგილე **ჟოუ ენ-ლაი** — ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელსაც ბერია ძალიან კარგად იცნობდა. სტალინის დაკრძალვაზე ასევე იმყოფებოდნენ რუმინეთის კომპარტიის ლიდერი **გეორგეუ დეში,** პოლონეთის ლიდერი **ბოლესლავ ბერუტი,** გერმანიის ლიდერი **ვალტერ ულბრიხტი,** ესპანელი კომუნისტების ლიდერი **დოლორეს იბარური,** გერმანელი **ოტო გროტევოლი,** ბულგარეთის კომპარტიის ლიდერი **ვილკო ჩერვენკოვი,** უნგრეთის ლიდერი **მათიას რაკოში,** იტალიის კომპარტიის ლიდერი **პალმირო ტოლიატი,** ფრანგი კომუნისტების ლიდერი **ჟაკ დიუკლო,** ჩეხოსლოვაკიის ლიდერი **კლემენტ გოტვალდი.** მინდა, ყურადღებით დააკვირდეთ ამ ფოტოსურათებს — როგორც მავზოლეუმის ტრიბუნაზე, ისე სვეტებიანი დარბაზიდან სტალინის გამოსვენების დროს, მაო ძედუნის მარჯვენა ხელი ჯოუ ენ-ლაი სულ ლავრენტი ბერიას გვერდით დგას და მას არ შორდება. როგორ ფიქრობთ, ეს შემთხვევითია?

— რას გულისხმობთ?

— დააკვირდით მავზოლეუმის ტრიბუნას, უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები ყველანი ერთად არიან, ჩვენგან ტრიბუნის მარცხენა მხარეს, მაგრამ ერთადერთი ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე **ჟოუ ენ-ლაი** დგას მარჯვენა მხარეს, ბერიას გვერდით. დიახ, ჯოუ ენ-ლაი ბერიას არ შორდება სამგლოვიარო პროცესიის მსვლელობის დროსაც, როცა ისინი კატაფალკის უკან მიდიან. ღრმად მწამს და ეჭვი არ მეპარება, რომ მაო ძედუნმა სტალინის მკვლელობის შესახებ თავისი აგენტურის საშუალებით იცოდა და **ჟოუ ენ-ლაი,** როგორც ბერიასთან დაახლოებული პირი, მოსკოვში საგანგებო მისიით მოავლინა — იქნებ ბერიამ რამე გათხრას, იმიტომ, რომ აშკარად რაღაც ხდება!

— რატომ დაკრძალეს სტალინი მარშლის ფორმით, ის ხომ გენერალისიმუსი იყო?

— იოსებ სტალინს გენერალისიმუსის წოდება მიანიჭეს 1945 წლის 27 ივნისს, ის დაჯილდოებული გახლდათ „გამარჯვების“ ორი ორდენით, სუვოროვის პირველი ხარისხის ორდენით და 1939 წლის 20 დეკემბერს 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დააჯილდოვეს სოციალისტური შრომის გმირის ორდენით. იმავე 1945 წლის 27 ივნისს სტალინს, პრეზიდიუმის საგანგებო ბრძანებულებით, ასევე მიანიჭეს საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება. საერთო ჯამში ბელადი 9 ორდენსა და 5 მედალს ფლობდა, მაგრამ სოციალისტური შრომის გმირის ოქროს ვარსკვლავის გარდა, არცერთი სხვა ორდენი და მედალი მას არ უტარებია! ბელადი არც გენერალისიმუსის ფორმას ატარებდა...

— რატომ?

— წითელი არმიის ზურგის სამსახურის უფროსმა, არმიის გენერალმა **ანდრეი ხრულიოვმა** სტალინს გენერალისიმუსის მუნდირი რომ მიუტანა, ბელადს სიცილი წასკდა. გენერალისიმუსის უნიფორმა ისე იყო მორთულ-მოკაზმული ათასნაირი ნაქარგით, სტალინმა მაშინვე უარი განაცხადა მის ტარებაზე — ამ ცირკის მასხარის სამოსს არასოდეს ჩავიცვამო! აქედან გამომდინარე, გენერალისიმუსის ფორმა, რომელიც ერთ ჭრელი, ბელადს არასოდეს ჩაუცვამს და სულ მარშლის ფორმითვე დაკრძალეს... კი არა, საბჭოთა კავშირის გმირობა რომ მიანიჭეს, ამაზეც უარი თქვა და **მიხეილ კალინინს,** უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს, უსაყვედურა — მიხეილ ივანიჩ, ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიმიღია და ნუთუ წესდება არ წაგიკითხავთ და არ იცით, ვის რას ვანიჭებთ? საბჭოთა კავშირის გმირობა უნდა მიენიჭოს მათ, ვინც უშუალოდ ფრონტზე ისახელა თავი და მე სამაგისო არაფერი გამიკეთებიაო! მოკლედ, სტალინს საბჭოთა კავშირის გმირის ოქროს ვარსკვლავისთვის ხელი არ უხლია და როცა მოკვდა, ორდენი ძლივს იპოვეს — პრეზიდიუმში იყო ჩაკეტილი და ხელმოუკიდებელი. ერთადერთი, რომელ ორდენსაც არ იშორებდა და მიაჩნდა, რომ მისი ტარება ნამდვილად დაიმსახურა, ეს გახლდათ სოციალისტური შრომის გმირის ოქროს ვარსკვლავი, რომელსაც 1939 წლის 20 დეკემბრიდან მოყოლებული, ყოველთვის თან დაატარებდა.

— საინტერესოა, ბელადი გენერალისიმუსის წოდების მინიჭებაზე როგორღა დაიყოლიეს?

— ეს შემდეგნაირად მოხდა: მარშალმა **კონსტანტინე როკოსოვსკიმ,** რომელიც სტალინს აღმერთებდა და ბელადიც „ჩემს ბაგრატიონს“ ეძახდა, ერთხელ ხუმრობით შეჰბედა — იოსებ ბესარიონოვიჩ, თქვენ უფლება არ გაქვთ, მე ბრძანება მომცეთ! — რატომ? — გაიღიმა სტალინმა და როკოსოვსკის ისე გამომცდელად გადახედა, რომ რაღაც უსათუოდ იეჭვა. — იმიტომ, რომ თქვენც მარშალი ხართ და მეც! **იმისათვის, რომ თქვენ მე რაიმე მიბრძანოთ, აუცილებელია და დროულიც, დაუყოვნებლივ მოგენიჭოთ გენერალისიმუსის უმაღლესი სამხედრო წოდება!** — თქვა როკოსოვსკიმ და სტალინს სამხედრო სალამი მისცა. აი, ასე გადაწყდა ეს ამბავი და სტალინსაც დიდი წინააღმდეგობა არ გაუწევია, მხოლოდ ხელი ჩაიქნია და ღიმილით თქვა — ჯანდაბას თქვენი თავიო!

— მსოფლიო სტალინის დაკრძალვას როგორ შეხვდა?

— **მაო ძედუნმა** პეკინში, ტიანმინის მოედანზე, სადაც დაახლოებით 600 ათასი კაცი შეიკრიბა, სტალინის დაკრძალვის დღეს, ბელადის პატივისცემის ნიშნად, ხუთწუთიანი დუმილი გამოაცხადა. ალბანეთში, ტირანაში, 1953 წლის 9 მარტს, ასეულ ათასობით ადამიანმა, სტალინის პატივისცემის ნიშნად, დაიჩოქა! იგივე მოხდა სოფიაში... ტევა არ იყო პრაღაში, ვაცლავის მოედანზე. ანალოგიური ვითარება იყო ბერლინში... ინდოეთი, იტალია, საფრანგეთი სტალინს გლოვობდა. ჩერჩილმა სტალინის სიკვდილი ძალიან განიცადა. მას საბჭოთა კავშირი არ უყვარდა, თორემ ბელადს უდიდეს პატივს მიაგებდა. ჩვენთვის ცნობილია, რას ამბობდნენ სტალინის შესახებ რუზველტი, დე გოლი, ჩერჩილი და სხვა სახელმწიფო თუ სამხედრო ლიდერები, მაგრამ აი, რა დაწერა ბელადზე თანამედროვეობის ერთ-ერთმა უდიდესმა გენიოსმა **პაბლო პიკასომ** — *„სტალინში თავმოყრილი იყო სახელმწიფო მოღვაწის იულიუს კეისრის ჭკუა და მარკუს ოქტავიუსის ეშმაკობა, ალექსანდრე მაკედონელის მხედართმთავრული გენია, ციცერონის მჭევრმეტყველების დამაჯერებლობა და აზრის გამოხატვის სისწრაფე, მაგრამ სტალინი ყოველ მათგანზე მაღლა დგას, რადგან მასში არის ყველა ისინი ერთად. თუ მსოფლიო ისტორიაში სამი-ოთხი კაცის სახელი დარჩა, ერთ-ერთი მათგანი უთუოდ სტალინი იქნება!“*

ცნობისათვის, სტალინმა გამარჯვების აღლუმი მხოლოდ 1945 წლის 9 მაისს გამართა, თორემ მერე, ბელადის სიცოცხლეში, 9 მაისის აღლუმი არ გაუმართავთ, რადგან ბელადი გერმანელი ერის გაღიზიანებას ერიდებოდა და გაერთიანებულ გერმანიაზე ფიქრობდა. 9 მაისის **გამარჯვების აღლუმი მხოლოდ ოცი წლის შემდეგ, 1965 წლის 9 მაისს, ლეონიდ ბრეჟნევმა აღადგინა.**

ბევრმა არ იცის, რომ სტალინის დაკრძალვის დღეს საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა და მინისტრთა საბჭომ მიიღეს საგანგებო დადგენილება, რომლის თანახმადაც უნდა შექმნილიყო ერთი დიდი საერთო მავზოლეუმი, სადაც მოათავსებდნენ, როგორც ლენინისა და სტალინის, ისე საბჭოთა სახელმწიფოს სხვა გამოჩენილი მოღვაწეების ცხედრებს, ან ფერფლს შესაბამისი წარწერით. სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად ხელისუფლებაში ხრუშჩოვისა და მისი ხროვის მოსვლის შემდეგ ეს დადგენილებაც მიისროლეს და არ შესრულდა!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება



ავთანდილ რცხილაძე: სტალინელი გავხდი,

რადგან დავრწმუნდი, ის ყოფილა ჩვენი ეროვნული ცნობიერების გადამრჩენელი!

გასული საუკუნის 70-იან წლებში განახლებული ქართული ეროვნული მოძრაობის ლიდერები სტალინის პიროვნების მიმართ კრიტიკულად იყვნენ განწყობილები. ანალოგიურად ფიქრობდა „ჰელსინკის ჯგუფის" წევრი, მომავალში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე ხელის მომწერი ავთანდილ რცხილაძე, რომელსაც ამ ნიადაგზე მამასთანაც კი ჰქონია დაპირისპირება. თურმე, არაფორმალს ახალგაზრდობაში მშობელმა უწინასწარმეტყველა, რომ, თუ სამშობლო გულწრფელად უყვარდა, პოზიციას აუცილებლად გადასინჯავდა... ახლახან ჩემს ტელეფონზე ავთო რცხილაძის ზარი გაისმა *— ზაზა, საჯაროდ პირველად შენ გეუბნები — ამ სიბერეში სტალინელი გავხდი!* ***— ამ სიტყვებით დაიწყო ჩემთან საუბარი ქართული ეროვნული მოძრაობის უხუცესმა წარმომადგენელმა:***

— ეროვნული მოძრაობა სტალინის ფენომენს მართლაც ალმაცერად უყურებდა, თუმცა, ამას ჰქონდა ახსნა და გამართლება. 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა მოახდინეს საქართველოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაცია. ეს იყო უდიდესი ისტორიული დანაშაული. მართალია, სტალინი იმ პერიოდში ჯერ არ იყო საბჭოთა რუსეთის ერთპიროვნული მმართველი, დამოუკიდებლად ვერაფერს წყვეტდა, თუმცა, ბოლშევიკური პარტიის პოლიტბიუროს წევრი ბრძანდებოდა. საბჭოთა რუსეთის პირველი პირი იმჟამად იყო **ლენინი**, მეორე — რუსეთის სამხედრო კომისარი **ლევ ტროცკი**, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა საქართველოს ოკუპაციას. შემდგომში უკვე **სტალინი** გახდა იმ იმპერიის ხელმძღვანელი, რომლის კოლონიაც იყო საქართველო. აქედან გამომდინარე, სრულიად ბუნებრივი იყო სტალინის მიმართ ეროვნული მოძრაობის ნეგატიურად განწყობის მოტივაცია, თუნდაც იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი სტალინის ფენომენს ეროვნულ სიამაყედ მიიჩნევდა და სტალინის პიროვნების შეურაცხყოფას ეროვნულ შეურაცხყოფად აღიქვამდა. აკი, ხრუშჩოვის მიერ სტალინის „პიროვნების კულტად" შერაცხვას საქართველოში მრავალათასიანი აქციები მოჰყვა და ისევ საბჭოთა ჯარების სამიზნედ იქცნენ ქართველები — 1956 წლის 9 მარტს 200-ზე მეტი ქართველი ახალგაზრდა შეეწირა სტალინის სახელის ქომაგობას.

— პირადად თქვენი განწყობა როგორი იყო?

— 14 წლის ვიყავი, როცა სტალინი გარდაიცვალა. მახსოვს, როგორი გლოვის ზარი ტრიალებდა. ჩემზე ძალიან ცუდად იმოქმედა 9 მარტის ხოცვა-ჟლეტამ. მოგვიანებით, როცა 1968 წელს საბჭოთა ჯარებმა ჩეხოსლოვაკიის ოკუპაცია მოახდინეს, ყოველივე საბჭოურის მიმართ ზიზღით განვიმსჭვალე. რადგან სტალინი იყო საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი და ხელმძღვანელი, ჩემი განწყობა მასზეც გავრცელდა. მამაჩემი მგზნებარე სტალინელი გახლდათ. სტალინის ლანძღვის გამო 12-ჯერ მაინც ვყავარ სახლიდან გაგდებული. მამა 1986 წელს გარდაიცვალა და სიკვდილის წინ მითხრა — **ჩემი ხნის რომ გახდები, მერე მიხვდები, ვინ იყო სტალინი და დააფასებო.**

1988 წელს ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მიერ დაარსებული „ჰელსინკის ჯგუფის" წევრი გავხდი. ყოველივეს მიუხედავად, არც ზვიადს და არც მერაბს მიტინგებზე ან სხვა თავყრილობებზე საჯაროდ, სტალინზე აუგი არ წამოსცდენიათ. უფრო მეტიც, როცა 1990 წლის ივნისში გორში მიტინგის ჩატარება მოგვიწია, სპეციალურად ვკითხე ბატონ ზვიადს — სტალინის შესახებ რომ გვკითხონ, რა ვუპასუხოთ-მეთქი? — არც კარგი ვთქვათ და არც ცუდიო, — მომიგო ზვიადმა. **კერძო საუბრებსა და მიმოხილვებში, როცა სტალინის როლს ეხებოდნენ, ზვიადი და მერაბი მუდამ ალიარებდნენ ნაციზმის დამარცხებაში მის გადამწყვეტ ღვაწლს.**

— მაგრამ ამჟამად სტალინელად რამ გაქციათ? რამ გამოიწვია თქვენი ცნობიერების ასეთი მკვეთრი მეტამორფოზა?

— სადაცაა, 81 წლის გავხდები. ბევრი რამე გადავაფასე, რაც ცხოვრებაში გამოვცადე. წავიკითხე უამრავი ლიტერატურა და ისტორიული ფაქტებიც ცოტა სხვა პრიზმაში დავინახე. დასავლური იდეოლოგიის უდიდესი წარმომადგენელი და უმნიშვნელოვანესი მსოფლიო დონის პოლიტიკური ფიგურა **უინსტონ ჩერჩილი** სტალინზე წერს, რომ საბჭოთა ხალხი იყო ბედნიერი, რადგან ლიდერად მათ ჰყავდათ სტალინი... მართლაც საამაყოა, რომ მართლმადიდებელმა ქართველმა **იოსებ ჯუღაშვილმა** შეძლო პოლიტბიუროს უკლებლივ ყველა წევრის დამარცხება, ბოლო მოუღო მასონების მსახურ **ტროცკის** პარპაშს. ასე რომ არ მომხდარიყო, შესაძლოა, საქართველოს ბედი ტრაგიკულად წარმართულიყო. **ბოლოს და ბოლოს, ტროცკის 12 მილიონი ადამიანი, სხვადასხვა ერის არისტოკრატია ჰყავს დახვრეტილი და განადგურებული.**

დღეს დასავლეთის აგრესიული წრეები გამალებით რომ ცდილობენ, მსოფლიოს თავს მოახვიონ უზნეობა და ღვთისმბრძოლობა, მსოფლიოში გაცილებით ადრე მოხდებოდა ეს პროცესი, რომ არა სტალინი, რომელმაც სძლია მასონების მთავარ ფავორიტს **ლევ ტროცკის!**

— მაგრამ ქართული ეროვნული ცნობიერების წინაშე რა ღვაწლი აქვს სტალინს?

— სკოლა 1956 წელს დავამთავრე. პირადობის მოწმობაში მეწერა **ეროვნება ქართველი;** მეწერა **მამის სახელი!** მას შემდეგ, რაც კანონიერი ეროვნული ხელისუფლება დაამხეს, თანამედროვე „დემოკრატებმა" ეროვნებაც წამართვეს და მამის სახელიც! ამას გარდა, სკოლაში ვსწავლობდი **იაკობ გოგებაშვილის „დედა ენით",** არავინ მიშლიდა ქართველობას, პატრიოტობას, ჩემი ეროვნული ღირებულებების მიმართ პატივისცემას! უფრო მეტიც — ამას მასწავლიდნენ! **იმის მიუხედავად, რომ მამაჩემი კომუნისტური პარტიის წევრი იყო, მომნათლა კიდეც! იყო მკაცრად დაცული ზნეობის ნორმები, ახლა კი დასავლეთი პირდაპირ თავს გვახვევს ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას!** აი, ეს ეშმაკეული გარყვნილების პოლიტიკა, რაც დასავლეთიდან მომდინარეობს, სწორედ სტალინმა შეაკავა და საქართველო წალეკვისგან იხსნა!

თავის დროზე სტალინის ფენომენს ნეგატიურად იმიტომ ვაფასებდი, რომ ის ქართული ეროვნული ცნობიერების მოწინააღმდეგედ წარმომედგინა. ახლა სტალინელი გავხდი იმიტომ, რომ დავრწმუნდი, **ის ყოფილა ჩვენი ეროვნული ცნობიერების გადამრჩენელი!** ამასთან ერთად, მინდა, მკითხველს შევახსენო, რომ სტალინს ეკუთვნის ერისა და ეროვნების ცნების ყველაზე მარტივი და ნათელი განმარტება: „ერი არის ადამიანთა ისტორიულად ჩამოყალიბებული მყარი ერთობა, წარმოშობილი ენის, ტერიტორიის, ეკონომიკური ცხოვრებისა და იმ ფსიქიკური წყობის ბაზაზე, რომლის გამოხატულებაა კულტურის ერთობა".

— თანამედროვე ახალგაზრდებს სტალინს ვერ უხსენებ...

— რა გასაკვირია?! დასავლელი ემისრები პირდაპირ მიგვითითებენ, რომ ლექსიკიდან ამოვიღოთ ტერმინები — **ერი, სამშობლო, ღმერთი, პატრიოტიზმი.** ტოლერანტობის საფარით გვაიძულებენ, შევეგუოთ უცხოტომელთა ექსპანსიას, რომელნიც უიარაღოდ იპყრობენ ჩვენს ქვეყანას. სტალინმა დიდი სამამულო ომის დროსაც კი ქართული ეროვნული სულის განსამტკიცებლად ჰეროიკული ეპოპეის „გიორგი სააკაძის" გადასაღებად მოიცალა! **სტალინის დროს ყვაოდა ქართული მწერლობა, პოეზია, მუსიკა, სპორტი, სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა! ახლა? დასავლელ იდეოლოგთა მითითებით ყველა სფერო იავარქმნილია.**

სტალინს თამამად შევადარებ თვით დავით აღმაშენებელს, რომელმაც ქვეყანა სულიერად, ფიზიკურად და ეკონომიურად გააძლიერა. აი, სწორედ ამის გადაფასებამ გამოიწვია ჩემი ცნობიერების შეცვლა. **მამის წინასწარმეტყველება სიტყვასიტყვით ამიხდა — ჭარმაგობის წლებში ვაღიარე სტალინის ფენომენი. სტალინი დავაფასე იმიტომ, რომ ვარ საქართველოს გულწრფელი პატრიოტი, საქართველოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მომხრე.** თანატოლები ვიყავით, მაგრამ ჩემს მასწავლებლებად ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მივიჩნევ, თუმცა, მასონების დღევანდელმა ზნედაცემულმა, აღვირახსნილმა, ლიბერასტულმა პოლიტიკამ, რომელიც ძირითადად, მართლმადიდებელი ერების წინააღმდეგ არის მიმართული, სტალინელად მაქცია!

ესაუბრა
ზაზა დავითაია



კვირგვინოსნები

ჯემალ გამახარია
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

დღეს აფხაზეთში ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ თავის გადარჩენისთვის აუცილებელია ქართველებთან შერიგება.

„საქართველოს რესპუბლიკა"

ირაკლი გოგავა
პოლიტოლოგი

საქართველოსა და ქართველების გაღარიბების შეჩერება შეიძლება მხოლოდ მრეწველობის განვითარებით!

საქართველოს რესპუბლიკა"

ნიკოლოზ მჟავანაძე
„ფუნდამენტალისტთა ალიანსის" თავმჯდომარე

ივანიშვილთან ერთად ამ ქვეყანას გიგა ბოკერია მართავს.

რომ ჩამოვარდა ნაცმოძრაობა, მე მაშინვე დავინახე, რომ ეს კაცი მანქანით შევიდა ბიძინა ივანიშვილთან და ეს კამერებმაც დააფიქსირეს.

არ გამიკვირდება, რომ ის ყოველ ღამით ამ ხელისუფლებასთან გადიოდეს ყველა საკითხს, ყველა დეტალს.

„ახალი თაობა"

სანდრო თავაძე
ექსპერტი

ჩვენ უფრო მომზადებული დავხვდით ამ ინფექციას, ვიდრე თუნდაც იტალია. ადამიანობის ყოველგვარ ზღვარს სცდება, როცა ასეთ ვითარებაში სახელმწიფოს, როგორც პოლიტიკურ ოპონენტს, უსაფრდები. **რასაც ნიკა გვარამია აკეთებს, არის ყოვლად არასახელმწიფოებრივი საქციელი. მისი პოზიცია არამხოლოდ უზნეო იყო, არამედ ამაზრზენიც.**

„კვირის პალიტრა"

კორონავირუსი პანდემიად გამოცხადდა. მიუხედავად ხელისუფლების თანმიმდევრული პოლიტიკისა, ხალხი პანიკაშია. და მაინც, რა ეკონომიკური შედეგი შეიძლება, მოჰყვეს 21-ე საუკუნის შავ ჭირს?! ეკონომისტი ჯემალ კახნიაშვილი კორონავირუსის ეკონომიკურ მხარეებს აფასებს და ხელისუფლებას ერთ მნიშვნელოვან რჩევას აძლევს:

ჯემალ კახნიაშვილი: უი – მთავრობას და ვაი – ჩვენ!

„თუ არსებული კრიზისული ვითარება დროულად არ დასტაბილურდება, ლარის კურსმა შესაძლოა, 5.0 ნიშნულსაც მიაღწიოს!“

„მთავრობის ნომერ პირველი ამოცანა ახლა სწორედ სოფლის გაძლიერება უნდა იყოს. სოფელი გვაცხოვრებს ჩვენ!“

— ხალხი სამართლიანად არის შეშინებული, რადგან კორონავირუსი ნებისმიერ შემთხვევაში დატოვებს კვალს, განსაკუთრებით, ჩვენნაირი ქვეყნის ეკონომიკაზე, სადაც პროდუქტების 70 პროცენტზე მეტი გარედან შემოდის.

— ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა უკვე გააკეთა განცხადება — კორონავირუსის გამო, შეუძლებელი იქნება წელს 5-პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდაო.

— ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკური განვითარების მხრივ იმდენად ჩამორჩენილია, ათი პროცენტითაც რომ გაიზარდოს ეკონომიკა, ამას ხალხი საკუთარ ჯიბეზე მაინც ვერ იგრძნობს. ეს ყველაფერი სიღარიბეს გაზრდის, რაც ისევ ღარიბებს დააწვება კისერზე, თორემ მდიდრებს არაფერი დააკლდებათ.

შემთხვევით არ მომხდარა ნავთობზე ფასის დაცემა, რაც, სავარაუდოდ, პრობლემებს შეუქმნის იმ ქვეყნებს, რომელიც ნავთობს აწარმოებენ.

— თქვენი აზრით, რამ გამოიწვია ეს და როგორ შეიძლება აისახოს საქართველოს ეკონომიკაზე?

— ჯერ ერთი, ბევრი ავტომობილი გადავიდა თხევად აირზე, გარდა ამისა, საზღვრების დაკეტვის გამო ნაკლებ დიზელს მოიხმარს ავიაცია. წესით, ამ ფაქტს დადებითად უნდა ემოქმედა ეროვნული კურსის გამყარებაზე, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ საქართველოში ნავთობზე მონოპოლიაა, ყველა ერთ ფასს აწესებს და ამითაც მდიდრები იხეირებენ.

ბენზინს იაფად რომ იყიდიან და ძვირად გაყიდიან, ცხადია, მეტი ფული დარჩებათ. ნავთობზე ფასის დაცემა საქართველოში არ მოქმედებს, მაგრამ გაიზრდება თუ არა, მაშინვე მოუმატებენ აქაც ფასს. სამწუხაროდ, ჩვენი სახელმწიფო თავს არ იწუხებს, რომ ეს საკითხი ხალხის სასარგებლოდ დაარეგულიროს.

— დაფიქსირდა თუ არა კორონავირუსი საქართველოში და ხელისუფლებამ ზოგიერთ ქვეყანასთან საზღვარი ჩაკეტა, მაშინვე რიგები დადგა სუპერმარკეტების სალაროებთან... თქვენი პროგნოზი როგორია პროდუქტებზე ფასების ცვლილებებთან დაკავშირებით?

— ვერ გაამტყუნებ ხელისუფლებას, საზღვრები მაშინვე უნდა ჩაეკეტა ირანთან და ჩინეთთან, მაგრამ სხვა საკითხია, ვართ თუ არა მზად საგანგებო მდგომარეობისთვის? ევროპასა და ამერიკას პროდუქტების სათანადო მარაგი აქვს, ჩვენ რამდენი ხანი გვეყოფა ის პროდუქტები, რომლის იმპორტიც საზღვარგარეთიდან ხდება? უცხოური კარაქი, ზეთი, შაქარი და ასობით სხვა პროდუქტი რომ არ შემოვა ქვეყანაში, მათზე მოთხოვნა გაიზრდება და ფასებიც აიწევს, რაც, პირველ რიგში, ისევ და ისევ ღარიბებს დააწვება მძიმე ტვირთად. ზოგადად, იმპორტის შემცირება ცუდი არ არის ეკონომიკისთვის, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა მის შემცვლელ პროდუქტს აწარმოებს ქვეყანა. აქ რომ იმპორტის შემცვლელი პროდუქტი ვაწარმოოთ, ამას დრო სჭირდება.

ამიტომაც ვამბობ, ეს პროცესი ნებისმიერ შემთხვევაში სერიოზულ კვალს დატოვებს საქართველოს ეკონომიკაზე.

— გამოდის, წინ კიდევ უფრო უარესი დღეები გველის?

— ჯერ კორონავირუსი უნდა ჩაქრეს, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება რეალურად საუბარი იმაზე, რა წავაგეთ და მოვიგეთ, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია — თუ დიდხანს გაგრძელდა საგანგებო მდგომარეობა, უი — მთავრობას და ვაი — ჩვენ! გარდა ეკონომიკური პროცესებისა, ეს ყველაფერი ადამიანების ფსიქიკაზეც იმოქმედებს. მშიერი კაცი კი რას მოიმოქმედებს, კაცმა არ იცის — გაორმაგდება ქურდობა, ყაჩაღობა, მკვლელობა.

შესაძლოა, უძრავ ქონებაზეც დაეცეს ფასები. ასეთ კრიზისულ სიტუაციაში კაცი ნაკლებად ფიქრობს უძრავი ქონების შეძენაზე. როდესაც არ იცის, რა მოხდება ხვალ, ცხადია, თავის ბიუჯეტს უფრო მეტად გაუფრთხილდება.

— ლარის კურსმა, რომელიც წინა დღეებში 2.76 ნიშნულზე ჩამოვიდა, ისევ დაიწყო გაუფასურება. რა მოლოდინები შეიძლება, გვქონდეს ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებით? სადამდე შეიძლება დაეცეს ლარის კურსი?

— წინა ინტერვიუშიც აღვნიშნე, ხელისუფლება წინასაარჩევნოდ შეეცდება, გაამყაროს ეროვნული ვალუტა, რომ მოსახლეობის ხმები არ დაკარგოს-მეთქი, ანუ ლარის გამყარება დროებითი მოვლენა იყო, გარდა ამისა, საბანკო თამაშის ნაწილიც გახლდათ. არაერთხელ გვისაუბრია იმაზეც, რომ ლარის კურსის მერყეობით მოგებას ბანკები ნახულობენ, თუმცა, არსებულ ვითარებაში სიტუაცია გლობალურად შეიცვალა და დღეს უკვე ლარის დაცემა ხელისუფლებაზე ნაკლებად არის დამოკიდებული.

წლების განმავლობაში ვამბობდი, ეროვნული ვალუტა 3.0 ნიშნულს მიაღწევს-მეთქი, მაგრამ ისე მიდის პროცესები, ეს ნიშნული, მგონი, მონაგონი იქნება. ჩვენნაირ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკურად დაძაბული სიტუაციაა, კაცი კაცს ვერ ცნობს, შვილი დედას კლავს, როგორ შეიძლება, ლარი გამტკიცდეს?! **თუ არსებული კრიზისული ვითარება დროულად არ დასტაბილურდება, ლარის კურსმა შესაძლოა, 5.0 ნიშნულსაც მიაღწიოს.** ვის ენდომება შენი ქაღალდის ფული, თუ ვერაფერს იყიდი? როცა დოლარის ნაკლებობა იქნება ქვეყანაში, იძულებული გახდები, მეტი გადაიხადო მის შესაძენად. ერთი სიტყვით, საქმე გასაქცევად გვექნება, მაგრამ ესეც შესაძლოა, ვერ მოვახერხოთ — ჯერჯერობით საზღვრები ჩაკეტილია.

ბათუმში, და არამხოლოდ ბათუმში, სასტუმროების დიდმა ნაწილმა შეაჩერა მუშაობა. იმის იმედად, რომ ტურისტებიდან ფული შემოვიდოდა, ხალხს კრედიტები აქვს გამოტანილი ბანკებიდან. დღეს მათ სახელმწიფო კი ჰპირდება შესატანი პროცენტების გადავადებას, მაგრამ ამით ხომ პრობლემა არ იხსნება?!

— რა ნაბიჯები უნდა გადადგას მთავრობამ, რომ არჩევნების წინ ხელისუფლებას ხალხი არ აუმხედრდეს?

— მასობრივი შიმშილი რომ არ იყოს ქვეყანაში, მთავრობა მზად უნდა იყოს ე.წ. ტალონების შემოსაღებად, რათა ხალხმა ფიქსირებული ფასით შეიძინოს მისთვის აუცილებელი პროდუქტი. ბარათების რაოდენობა დამოკიდებული უნდა იყოს იმაზე, თუ რამდენად ძლიერი იქნება დარტყმა ეკონომიკაზე.



„მასობრივი შიმშილი რომ არ იყოს ქვეყანაში, მთავრობა მზად უნდა იყოს ე.წ. ტალონების შემოსაღებად!“

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რჩევა — არცერთი გოჯი მიწა არ უნდა დარჩეს დაუმუშავებელი! შემოდგომას მომზადებულნი უნდა შევხვდეთ. სპეციალური პროგრამებით ხელი უნდა შეეწყოს გლეხს — შეამციროს გადასახადები, სხვადასხვა აქციით დაეხმარონ მიწის დამუშავებაში და ა.შ. დიახ, **მთავრობის ნომერ პირველი ამოცანა ახლა სწორედ სოფლის გაძლიერება უნდა იყოს. სოფელი გვაცხოვრებს ჩვენ! თუ ახლავე არ დაიწყო ხელისუფლებამ ამაზე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, მერე გვიანი იქნება, მით უმეტეს, წინ არჩევნებია და ეს კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას.**

— ოპოზიცია პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლებას ითხოვს, ხელისუფლება პოლიტიკური პატიმრების არსებობას უარყოფს...

— თუ ოპოზიციის მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ, მათი მხრიდან პროვოკაციებს მიიღებენ, თუ პირიქით მოხდება, ხალხს აიმხედრებენ. ხელისუფლების ნებისმიერი გადაცდომა ოპოზიციის წისქვილზე ასხამს წყალს. თავადაც ხედავთ, რეალობის შეგრძნება იმდენად აქვთ დაკარგული, რომ კორონავირუსის გავრცელებასაც ლამის ბიძინა ივანიშვილს აბრალებენ. **ღმერთმა დაიფაროს, შექმნილი ვითარებით ე.წ. ოპოზიციამ — თავისი ბოკერიათი და ხაზარაძეთი, იხეიროს და ძველი დიდება დაიბრუნოს. აი, მერე, მართლა სატირლად გვექნება საქმე.**

„ღმერთმა დაიფაროს, შექმნილი ვითარებით ე.წ. ოპოზიციამ – თავისი ბოკერიათი და ხაზარაძეთი, იხეიროს და ძველი დიდება დაიბრუნოს. აი, მერე, მართლა სატირლად გვექნება საქმე!“

— საკმაოდ, მძიმე სურათი დახატეთ...

— პანიკას არ ვთესავ, მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას. დიახ, მწარე სიმართლე სჯობია ტკბილ ტყუილს, რადგან ასეთ დროს ადამიანი უფრო მეტად არის მზად სირთულეების გადასალახად. რევერანსების დრო აღარ არის!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

დემურ გიორხელიძე
ეკონომისტი

იმისნაცვლად, რომ ხელისუფლებას მარაგების შევსებაზე ეფიქრა, 2 კვირა იყო გასული ჩინეთში ვირუსის დაფიქსირებიდან და ზღაპრებს გვიყვებოდნენ, თითქოს ჩვენ გამორჩეული ქვეყანა ვართ, კორონავირუსი როგორ იკადრებს, რომ შემოუხვიოს, შერცხვება.

„ალია“

ქეთევან ზარნაძე
პოლიტიკის ვიცე-პრეზიდენტი

კორონაც დაგვტოვებს, მაგრამ „მეორე“ კორონას არც სისუფთავე შველის და არც დეზინფიცირება. როგორც ჩანს, საქართველოში ეს „ვირუსი“ სხვადასხვა სახელით და ერთი და იმავე ზნით ყოველთვის ყვაოდა. „მეორე ხოლერაში“ ვაჟა-ფშაველა გულისხმობდა საქართველოს სხეულში შემძვრალ ყველაზე ვერაგ სენს, რომელიც, სავარაუდოდ, ოცდამეერთე საუკუნეში ნაცლიდერებში განსხეულდნენ. დროა, პირველს თავი დაანებონ და მეორეს მიაპყრონ თვალი, იმ ჩუმად მძრომელს, რომელიც სისხლს არ აჩენს, მაგრამ მკვდრებს კი ამრავლებს.

„საერთო გაზეთი“

ლალი მოროშკინა
ჟურნალისტი

მერწმუნეთ, კორონავირუსი დიდი ხნის წინათ დამზადდა, ცხადია, ანტიდოტიც არსებობს მისი, მაგრამ უნდათ, მოხდეს გარკვეული პანიკა.

„ალია“

ლევან ალაფიშვილი
ექსპერტი

ხაზგასმით გეუბნებით — **ადამიანთა კარანტინში მოთავსება გარკვეული დროის განმავლობაში, მათი ნების საწინააღმდეგოდ, კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვაა!** კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვა კი მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს, შესაბამისი კანონით გათვალისწინებულ პირობებშია შესაძლებელი!

„ვერსია“

თორნიკე გაგუა:

„იჩქარე ნელა“ თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებისეული დევიზი უნდა იყოს!

თავგადასავლებით და ექსტრემალური ისტორიებით არის დატვირთული ახალგაზრდა ბიზნესმენისა და მოგზაურის თორნიკე გაგუას ცხოვრება. როგორც თავად ამბობს, მთა, თევზაობა, ნადირობა, „ჰარლეი დევიდსონი“ და უგზოობაში ჯიპით სიარული, უკვე წლებია, უბრალო გატაცება აღარაა მისთვის. თავსგადახდენილ ისტორიებზე და საინტერესო ცხოვრების სტილის შესახებ ეს უაღრესად გულითადი ადამიანი თავად გვიამბობს.

— მოგვიყევით „ჰარლეის“ ისტორია, როდის გადაწყვიტეთ ოთხთვლიან ტრანსპორტზე უარის თქმა?

— კარგი შეკითხვაა, მაგრამ ჯერ კიდევ საკითხავია, ოთხი თვლიდან გადავედი ორ თვალზე თუ პირიქით?! ავტომობილზე ადრე მოპედი მყავდა — „დელტა“. სამწუხაროდ, მშობლები ვეკრძალავდნენ მოტოციკლის მართვას — ხან რას მოგვიხსნიდნენ და ხან — რას, რომ არ გვეყლო. მოკლედ, ორი ბორბალი თავისუფლებისთვის ბრძოლა იყო. მახსოვს, ველოსიპედიც კი მიყიდეს მშობლებმა, რომ მოპედს ავეცილებინეთ. მერე საქართველოდან წასვლა მომიწია და ინგლისში მოვხვდი, სადაც ნამდვილ მოტოკულტურასა და ცხოვრებას ვეზიარე. მანამდე არსებობდა საბჭოთა მოტოკულტურა, მაგრამ ახლა უკვე გათანამედროვდა, გადასავლურდა და დღეს 80-90-იანი წლების დასავლურ კულტურას უტოლდება. კარგია, რომ ქალაქს ყოველდღიურად ემატება მოტოციკლეტი და მოტოციკლისტი. კიდევ უფრო სასიხარულოა და კულტურის განვითარებაზე მიგვანიშნებს ის, რომ მათი რაოდენობის ზრდასთან ერთად მცირდება მოტოციკლებით ავარიების რიცხვი. სამწუხაროდ, იმავეს ვერ ვიტყვით მოპედებზე და კარგი იქნება, თუ რამეს მოუხერხებენ. რაც შეეხება „ჰარლეის“, ჩემთვის პირველია, მანამდე ძირითადად იაპონური მოტოციკლები მყავდა, შემდეგ — „ბეემვე“. სულ მინდოდა, განმეცადა ნამდვილი „ჰარლეის“ ხმა და შესაძლებლობა. ბედმა გამიღიმა შარშან და ხელთ ჩამივარდა ეს 2000 წელს გამოშვებული „ელექტრა გლეიდი“.

— შედარებით თქვენს წინა მორბედ მოტოციკლებს თქვენივე „ჰარლეი“...

— ავტომოყვარულთათვის ცოტა რთული იქნება ამის გაგება. ყველა ტრანსპორტს აქვს თავისი დანიშნულება და ხასიათი. „ჰარლეიში“ ყველა შეგრძნება შერწყმულია. კაცი „ჰარლეიზე“, იგივეა, რომ კარგ ინგლისურ ბედაურზე იჯდე. **მისით მერ ზანამითარებ იმავე სიჩქარეს, რასაც ნებისმიერი სხვა სპორტული მოტოციკლით, მაგრამ ზიხარ „ჰარლეიზე“ და გრძნობ, რომ ამაყი ხარ, ერთგულ მეგობართან ერთად ხარ.** არ მიყვარს მოტოციკლზე რაღაცების დამატება, ქარხნულ, კლასიკურს ვცემ პატივს. „დევიდსონს“ ერთი განსაკუთრებული თვისება აქვს, მას არაქარხნული ნაწილი არ ერგება! მაგალითად მაყური, რომელსაც უამრავი ბრენდი უშვებს, თუ „ჰარლეისთვის“ არაა შექმნილი, ვერ დააყენებ. გადაკეთების შედეგად კი მორგებ, მაგრამ ის ერთადერთი და განუმეორებელი ხმას ვეღარ მიიღებ.

— თქვენი დამოკიდებულება ჯიპების მიმართ... რომელს ანიჭებთ უპირატესობას და რატომ?

— მაღალი გამავლობის მანქანებს რაც შეეხება, მიყვარს, რომ „პრადო“, „გელენვაგენი“, „დეფენდერი“ და „ვრანგლერი“ ქარხნულად უგზოობაში სასიარულოდაა შექმნილი. სულ ვამბობ — **ჯიპი, რომელიც ასფალტიდან არ გადადის, ჯიპი არ არის, ხოლო მძღოლი, რომელიც ასფალტიდან გზიდან არ გადაუხვევს, ჯიპი არ უნდა ჰყავდეს!** ჩემი მანქანა რომ ნახოთ, სულ დახაზულია, მაგრამ არ ვთვლი, რომ სხვა რომელიმე მანქანაზე რაიმეთი ნაკლებია! **მთავარია, გული რა მდგომარეობაში აქვს.** ვიზუალური თვალსაზრისით მიმაჩნია, რომ ტალახიანი საბურავები და ნაკაწრები მეტ ეფექტს მატებს. იგრძნობა, რომ იმისთვის ვიყიდე, რისთვისაც შეიქმნა! ზოგადად, უპირატესობას იაპონურ ჯიპებს ვანიჭებ...

— რითია გამორჩეული იაპონური ჯიპები?

— მათში პრობლემები მინიმუმამდეა დაყვანილი. ამერიკულში კი იმაზე მეტი კომფორტია, ვიდრე ჯიპში უნდა იყოს. ასევე ზედმეტად არის გადატვირთული ელექტრონით — შეიძლება, ერთი ნათურა იყოს დამწვარი და მთელი ელექტრული სისტემა ისე აირიოს, რომ გზაში დაგტოვოთ. იაპონურში ეს ყველაზე კარგადაა დაბალანსებული. ჯერ არცერთ იაპონურ ოფროუდ მანქანას არსად დავუტოვებივარ, მიუხედავად იმისა, როგორი დატვირთვა და ზიანიც არ უნდა მიმეყენებინოს მისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აზიელებს მძიმე ექსპლუატაციის წინააღმდეგ გამძლე მანქანები გამოუვიდათ. **მგონია, რომ ეს ამერიკული სტილი — ბევრი ტყავი და ბევრი ღილაკი არაა საჭირო. შენთვის მთავარია, რომ მდინარეში არ დარჩე, მთის წვერზე რომ ახვალ, მორჩენდე და უკან მშვიდობით ჩამოხვიდე.** ჩემი „პრადო“ არის კლასიკური საექსპედიციო მანქანა. მის შესაძლებლობებზე ბოლომდე მიგიყვდება ხელი და მძღოლის უდალატოდ მიყავს-მოყავს შენი.

სხვათაშორის, 1999 წელს იაპონიაზე ასვლა „დეფენდერით“ სცადეს. პირადად კი, იაპონური 2000 წლის აგვისტოში დაელაშქრა და გზადაგზა იმ „დეფენდერის“ ნაწილებიც ვნახე. ალბათ, მანქანის დამსუბუქების მიზნით მოაშორეს ზედმეტი დეტალები, ან რაღაც დაზიანდა და გზაზევე შეაკეთეს, თუმცა, ბოლომდე მაინც ვერ აიყვანეს. 2002-ში რუსებმაც ჰქონდათ მცდელობა, „ტოიოტათი“ დაელაშქრათ იალბუზი, მაგრამ თავად „ტოიოტამ“ უარი უთხრა ამ სარისკო საქმეზე და განუმარტეს, რომ ქარხნული „ტოიოტა“ არაა გათვლილი იალბუზის დასალაშქრად!

— თქვენი და მთის დამოკიდებულება... როდის მოიწამლეთ მისით?

— ჩემი და მთის სიყვარულის ისტორია სტუდენტობის დროს დაიწყო. მეგობრებმა ალპინიადის შესახებ შევიტყვეთ, გავიცანით ცნობილი ქართველი მთამსვლელები — **შოთა მირიანაშვილი** და **დიმიტრი დანელია**, რომელიც 1996 წელს მთას გადაჰყვა. ალპინიადა ყოველ 5 ოქტომბერს დილის 7 საათზე იწყებოდა ხოლმე. უნივერსიტეტის პირველ და მეორე კორპუსებს შორის აგროვდებოდნენ და ექსპედიციის წევრები ვიკრიბებოდით. **ოთარ რამიშვილი** ხშირად სეირნობდა ხოლმე დილაობით. ჩვენთანაც ჩამოივლიდა, მთაში წასასვლელი არყიით გზას დაგვილოცავდა, მოგვიკითხავდა თითოეულს, ვინმე უცნაური ან ნაცნობი ხომ არ გვყავდა. ასე ხდებოდა — მოდიოდნენ ეცხოვრებოდნენ მაღლა... ვინც წამოსვლას ვერ ახერხებდა და ტებილი სიტყვით და ღიმილით გვაცილებდა. რამდენჯერმე ახალ ალპინიადელებთან ერთადაც ვიყავი და, სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი უკვე მკვდარია — არავინ მოდის სანახავად, არავინ გაცილებს... ამიტომ ვფიქრობ, რომ თბილისი იყო უოთიერთობის! რუსთაველზე ბოლოს როდის ისეირნე?

— ბოლოს შარშან...

— ფეხით არ მიყვარს სეირნობა არც რუსთაველზე და არც მარჯანიშვილზე. ის დანგრეული და გაუნათებელი უფრო მეტად თბილი და თბილისური მახსოვს. მართალია, აკლდა განათებაც და კაფეებიც, მაგრამ გაცილებით ქართული იყო! ზოგადად, მთას რომ დავუბრუნდეთ, სიმართლე გითხრათ, მთამ უფრო მეტად შემაყვარა საქართველოც და მეგობარიც! ძალიან ბევრ რამეზე დამაფიქრა, მასწავლა, რას ნიშნავს მეგობრის



კვირგვინოსნები



ჯანრი ლოლაშვილი
მსახიობი

მე რომ თეატრიდან გამოვდივარ, ჩემთვის მთავრდება ილუზორული სამყარო და იწყება საზიზღრობა, ჰიპერრეალიზმი, მომაკვდინებელი სიცხადე, ცხოვრებისეული კრეტინიზმი. ამიტომ იქ, ილუზორულ სამყაროში, სადაც არის ხელოვნება, ყოფნა სხვა რამეა. იქ სახელი და გვარი აღარ გაქვს, შეერთებული ხარ სამყაროსთან. იქ თითქოს ღმერთი გკარნახობს, იქ სრულიად სხვა ხარ, განსხვავებული, გესმის საკუთარი გულისცემა, ხარ მარტო და ბედნიერი.

„კვირის პალიტრა“

იური უდესიანი
სვანური საკურცხლის ოსტატი

ადრე ყველა გვარს თავისი მახვში ჰყავდა და ცდილობდნენ, თავკაცი გამორჩეულ სავარძელში მჯდარიყო. მის გამოთლას დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა და ახლაც ასეა — ყველა მხრიდან სწორი უნდა ყოფილიყო... რაც უფრო მაღალი იყო სავარძლის საზურგე, ესე იგი, მით მეტი საქმე ჰქონდა გაკეთებული მახვში. როცა თემი სავარძელს უკვეთდა ხელოსანს, მის საქმეებსაც უყვებოდნენ, შემდეგ კი ხელოვანი სავარძელში გამოხატავდა... მაღალი საზურგე და თავი უკეთდებოდა მღვდელმთავრის სავარძელსაც.

„კვირის პალიტრა“



ნანუკა ჟორჟოლიანი
ჟურნალისტი

დღეს ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ვისაც სახლში მარტო იზოლაციის საშუალება აქვს, უნდა შეავსოს სპეციალური ანკეტა და შესაბამისი სამსახურები ყველა მსურველს კარანტინიდან გადაიყვანენ ახალ მისამართზე. **მარიამმა შეავსო ანკეტა. ზუსტად 15 წუთში დაურეკეს ჯანდაცვის სამინისტროდან. რამდენიმე წუთში დამირეკეს მე, რადგან მარიამმა ჩემი ნომერი მიუთითა. მოვიდნენ, ძალიან კეთილგანწყობილი ადამიანები, დაათვალიერეს ბინა, დარწმუნდნენ, რომ ყველაფერი მზად არის და დაგვპირდნენ, რომ შეეცდებიან, დღესვე გადმოიყვანონ მარიამი შესაბამის მისამართზე.** თუმცა, მარიამი გუშინ გადაიყვანეს უკარგეს სასტუმრო „სავანეთში“ თელავთან ახლოს, უკარგეს პირობებში უკარგესი მასპინძლებით. **„სავანეთი“ ორი კვირა მეც თუ მომიწყობს კარანტინს, დიდი სიამოვნებით გავეშურები მათკენ.**

„ფეისბუქი“

„ყველა ქართველი, მინიმუმ, სამ მწვერვალზე მაინც უნდა იყოს ნამყოფი!“

გვერდში დგომა და სხვისგან დახმარების მიღება. დღეს ზუსტად ვიცი, ვის რა უნდა ვთხოვო და როგორ უნდა ვთხოვო.... ზუსტად ვიცი, ადამიანი როდის, რას და როგორ მთხოვს... ზუსტად ვიცი, ეს მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია... ვფიქრობ, სავალდებულო ჯარი მთაში გამოცდამ უნდა ჩაანაცვლოს, ყველა ქართველი, მინიმუმ, სამ მწვერვალზე მაინც უნდა იყოს ნამყოფი! მთაში როგორც კი მეორე ხდები, მაშინვე პირველს ეძებ, ამიტომ იშვერ დახმარების ხელს. მთის წესია — ჯერ თავო და თავო, შემდეგ ისევ თავო და თავო... ეს თუ დაკარგე, მეგობარს ვერ დაეხმარები.

— სახალისო ამბავი მთაში...

— ხომ იცით, საერთო ინტერესების მქონე ადამიანებთან ერთად როდესაც ხარ, იქ აურაც სხვა არის, იქ ქეიფი წყლითაც კი შეიძლება. *(იცინის)*.

— წყლით გიქეიფიათ?!

— დიახ. ეს ამბავი რაჭაში მოხდა. შემთხვევით, მეგობრები ამბროლაურში შევხვდით და გადავწყვიტეთ, საღამოს შევკრებილიყავით. ჩვენმა ერთ-ერთმა რაჭველმა მეგობარმა თქვა — ღვინო და გიტარა ჩემზე იყოსო და შეხვედრა 7 საათისთვის დავთქვით. საღამომდე ყველაფერი მოვამზადეთ, მაგრამ მეგობარი ღვინითა და გიტარით არ ჩანს. ნახევარსაათიანი ლოდინის შემდეგ სუფრაზე ჭის წყალი მოვიტანეთ, ავიღე ჭიქა და პირველი სადღეგრძელო შევსვი. ერთს მეორე მოჰყვა, მესამე, მეოთხე და გემრიელი ქართული სიმღერაც შემოვძახეთ. საღამოს ცხრა საათისთვის გიტარითა და ღვინით ხელში ეს ჩვენი რაჭველი სოსიკუნაც გამოჩნდა. ღვინით ვიყავით მთვრალები თუ წყლით, ვერ ვიგებდით. სუფთა რაჭულად დაემართა — 7-ზე დავიბარეთ და ცხრა საათზე მოვიდა!

— გვიამბეთ წარწერის შესახებ თქვენს ჟილეტზე „იჩქარე ნელა“...

— ზოგადად, ჟილეტი მოტოციკლისტის ცხოვრების ამსახველია. ჩემს ჟილეტზე ორი ქართული წარწერაა — „იჩქარე ნელა“ და „გამარჯობა“. ასევე მაწერია, სახელი, გვარი და თბილისი. ხშირად უცხო ქვეყნებში ვმოგზაურობ ჩემი „ჰარლეი დევიდსონით“ და იქაურ მოტოციკლისტებს ზედმეტი კითხვები აღარ უჩნდებათ. ყველა საჭირო ინფორმაცია ჟილეტზეა გამოსახული. ამას გარდა, პირველ რიგში, ჩემს თავს ვეუბნები — „იჩქარე ნელა“! და, საერთოდ, „იჩქარე ნელა“ ყველასათვის ცხოვრებისეული დევიზი უნდა იყოს, რადგან სწორედ სიჩქარის გამო ბევრ შეცდომას ვუშვებთ!

ესაუბრა
საბა ჯაბუშანური

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

გიორგი ვაშაძე
„ახალი საქართველოს“ ლიდერი

შევარდნაძის პერიოდში საჯარო სამსახურში გამიზნულად არ დავიწყე მუშაობა, რადგან ეს ნიშნავდა კორუფციულ სქემაში ჩართვას და ადამიანის გაფუჭებას.

„კვირის პალიტრა“

სებასტიან მოლინეუსი
სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი

საქართველოში ბავშვი, რომელიც 12 წელი სწავლობს, მე-9 კლასელის დონეზეა.

„ალია“

გიორგი მეხრიშვილი:

მუდმივად აკონტროლეთ თქვენი დარღვევები!

თბილისში პარკირების სისტემა ეტაპობრივად იცვლება და ზონალურ-საათობრივზე გადადის. პარკირების საშვის დედაქალაქის ავტოსადგომით სარგებლობის საათობრივი რეჟიმი უკვე ბარათაშვილის ქუჩაზეც ამოქმედდა. ამავდროულად არ უნდა დაგავიწყდეთ პარკირების საშვის მოქმედების ვადის გადამოწმებაც, თორემ ჯარიმა არ აგცდებათ. თუ რას გულისხმობს ზონალურ-საათობრივი პარკირება და რა ეღირება, ამის შესახებ ავტომოყვარული გიორგი მეხრიშვილი გვესაუბრება:

— მოგეხსენებათ, თბილისში მრავალი კერძო ავტოსადგომია, მაგრამ უხვადაა უკანონო ავტოსადგომებიც, რომლებიც სპეციალურად ისეთ ადგილას კეთდება, სადაც მანქანის გაჩერება ფიზიკურად შეუძლებელია, ან თბილისის მერიის მიერ ოფიციალურად განსაზღვრული საპარკინგე სივრცე არაა მოწყობილი. თუნდაც ელიავას ბაზრობის ტერიტორია სავსეა კერძო ავტოსადგომებით. აქედან გამომდინარე, მძღოლები ხშირად იძულებულები არიან, 15-20 წუთის გამო, შლაგბაუმიან სადგომზე 2 ლარი გადაიხადონ. **ზონალურ-საათობრივ პარკირებას დადებითი თუნდაც ის აქვს, რომ 15 წუთით დგომა მძღოლებისათვის უფასოა!** იმედია, მისი ამოქმედება სრულად მოსპობს ე.წ. „ფასიან სტაიანკებს“ და თბილისის სადგომებზე ადგილი გათავისუფლდება.

— როგორ მოხდება ავტოსადგომის საფასურის გადახდა?

— საფასურის გადასახდელად მძღოლებს მობილურ ტელეფონში აპლიკაცია TBILISI PARKING-ის გადმოწერა მოუწევთ, სადაც გაივლიან რეგისტრაციას, მიუთითებენ სასურველი ბანკის გადახდის სისტემას, შეავსებენ ბალანსს და დგომის საფასურს გადაიხდიან. ზოგიერთი მესაჭისათვის ეს გართულებულ ოპერაციას წარმოადგენს და ზოგსაც საერთოდ ე.წ. „სტაიანშჩიკები“ ურჩევნია, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე მარტივადაა, რადგან აპლიკაციაშივეა რუკა, რომელიც თავად გიჩვენებს საპარკინგე ადგილებს ნომრების მიხედვით. მძღოლებს მინდა, ვურჩიო, არ დაელოდონ მოკლე ტექსტური შეტყობინების მოსვლას ტელეფონზე და თავად გადაამოწმონ საპარკინგე საშვისა და სავალდებულო ტექდათვალიერების ვადები.

— როგორც ახსენეთ, ზონალურ-საათობრივი პარკირება ევროპაში აპრობირებული სისტემაა...

— დიახ, პირადად იტალიაში ვცხოვრე 2 წელი და ქუჩაში არსებული წესრიგითა და მოძრაობით გაოგნებული დავრჩი. ისე კი, რომ იცოდეთ, ყველაზე მეტად ქართველ მძღოლებს იტალიელები ჰგვანან. ბევრს ილანძღებიან და ჩვენსავით ემოციურები არიან.

— ვისთვის იქნება პარკირება უფასო? რა თანხით განისაზღვრება საათობრივი საფასური?

— პარკირების გადასახადისგან თავისუფალი ელექტრომობილები იქნებიან, რაც მისასალმებელი გადაწყვეტილებაა. მოკლედ, ვინც დედაქალაქს არ დააბინძურებს, ფულსაც არ გადაიხდის! ასე კონკრეტულად თქმა რთულია, რა ეღირება ერთი საათით პარკირება, უფასო 15 წუთის ამოწურვის შემდეგ, კალკულაციას აპლიკაცია თავად მოგვაწვდის. იმედი ვიქონიოთ, რომ ერთ ლარზე მეტი არ ეღირება და მძღოლებში ეს აჟიოტაჟს არ გამოიწვევს.

კარგია ისიც, რომ ამ გზით სახელმწიფო ხაზინაში შესული თანხა ისევ დედაქალაქის სატრანსპორტო პოლიტიკის გასატარებლად დაიხარჯება და მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო მგზავრობას მოხმარდება.

— როგორ გავიგოთ, როდემდეა ძალაში ჩვენი პარკირების საშვი?

— ამისათვის უნდა შეხვიდეთ თბილისის პარკინგის ოფიციალურ გვერდზე www.TP.ge და მანქანის სახელმწიფო ნომრის მიხედვით შეამოწმოთ საშვის მოქმედების ვადა. მოგეხსენებათ, არსებობს ერთკვირიანი, ექვსთვიანი და ერთწლიანი საშვები, ამ ხნის განმავლობაში კი შეიძლება, გადაგავიწყდეს მისი მოქმედების ვადა. სწორედ ამიტომ ვახსენე სავალდებულო ინსპექტირებაზე გამოცხადების ვადის გადამოწმებაც. ყოველდღიურად უამრავ აზრსმოკლებულ და მათთვის გამოუსადეგარ წერილებს იღებენ მძღოლები. არადა, უპირველესად, ამის შესახებ უნდა აფრთხილებდნენ!

www.TPI.ge ეს გახლავთ ვებ-გვერდი, სადაც შეგიძლიათ, ნახოთ ტექდათვალიერების თარიღი და წინასწარ დაჯავშნოთ კიდეც ინსპექტირების ცენტრში ვიზიტი. სამწუხაროდ, ინფორმაციული ნაკლებობის ბრალია, რომ ხშირად მძღოლებს დაუმსახურებელი ჯარიმებისა და დაკისრებული საურავების გადახდა უწევთ! არადა, სანამ საკუთარ თავზე არ ვიწვნიე, იქამდე მეც ზერელედ ვეკიდებოდი ამ საკითხს.

— რა შეგემთხვათ?

— ერთ მშვენიერ დღეს სახლის კარი გავაღე და სამასი დოლარის ეკვივალენტის ოდენობის ჯარიმები ჩამახუტა ფოსტის კურიერმა. თუ არ გავგიჟდებოდი, არ მეგონა! ნახევარზე მეტი იმ საზიზღარი „სითი-პარკისა“ იყო, ძლივს რომ მოვიშორეთ ქალაქიდან. ამ ყველაფერში რამდენიმე ვადაგასული და საურავდაკისრებული ვიდეოჯარიმაც იყო გარეული. ამის შემდეგ, კვირა არ გავა, რომ www.POLICE.ge-სა და ზემოხსენებულ ყველა მისამართზე მანქანის სახელმწიფო ნომერი არ გადავამოწმო. მითუმეტეს, მას შემდეგ, რაც შს სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე დაჯარიმებული ავტომობილების სიები დაემატა. **მიმაჩნია, რომ თითოეული მძღოლის ინფორმირებულობა სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა ითავონ და არა უაზრო მიკროსაფინანსო კომპანიებმა თუ ტოტალიზატორებმა, რომლებიც გაუჩერებლად გვიგზავნიან უაზრო სატელეფონო შეტყობინებებს!**

წითელი „ფიატის“ ქართულ-ხორვატიული ისტორია

მაშინ, როცა მსოფლიო და საბჭოთა ავტომრეწველობის შესახებ ვსაუბრობდით, ათეულში ლეგენდარული „ფიატ 600“-იც მოხვდა, რომელსაც მოფერებით „ფიკოს“ უწოდებდნენ. ის ევროპულ ბაზარზე მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში გამოჩნდა და ღირსებებიდან გამომდინარე, პოპულარობა არამარტო ევროპაში, საბჭოთა კავშირშიც მოიპოვა, ოღონდ „ზაზ-965“-ის სახელით. მოგვიანებით, ავტომოყვარულებში ცნობილი „ზაპოროჟეცი“ ხორვატიის ისტორიაში საპატიო ადგილსაც კი იკავებს, რომლის შესახებაც ქვემოთ მოგახსენებთ.

დარწმუნებული ვარ, **„ფიატის“** ვერცერთი ინჟინერი იფიქრებდა, რომ გამოსვლიდან 31 წლის შემდეგ, 1991 წელს, ცხელი ივნისის ერთ მშვენიერ დღეს, ეს მანქანა ლეგენდად იქცეოდა. გახსოვთ, წინა ნომერში ომისათვის დაბადებული და ომს გადარჩენილი „ჯიპ ვილისის“ შესახებ გიამბეთ. ხორვატიის სამამულო ომის გმირია ჩვენი ლეგენდარული „ფიატიც“. ხორვატიაში მცხოვრებ სერბებსა და ხორვატებს შორის ეროვნული სიძულვილი 1991 წელს ომში გადაიზარდა. **27 ივნისს წითელი „ფიკოს“ 31 წლის მძღოლი ბრანკო ბრეშკიჩი ვერც კი წარმოიდგენდა, თუ ბოლოჯერ ჩაასხამდა მანქანაში საწვავს ან ბოლოჯერ გაისეირნებდა მისით.** როდესაც ბრანკომ და მისმა მეგობარმა დაინახეს ქალაქ ოსიჯეკის ქუჩებში შემოსული ტანკები, უშიშრად გაუსწრეს მათ და მანქანით გზა გადაუღობეს. რა თქმა უნდა, დიდი გულის მქონე პატარა „ფიატი“ ტანკმა ნაფლეთებად აქცია და გზა განაგრძო. ამის მიუხედავად, ისტორიამ არ დაივიწყა პატარა მამაცი მანქანის მცდელობა და 2011 წელს ხორვატიის ქალაქ ოსიჯეკში ლეგენდარულ „ფიატს“ ძეგლიც დაუდგეს, სადაც ტანკი მის საბურავებქვეშაა დაჩოქილი.

რაც შეეხება თბილისის ღირსშესანიშნაობად ქცეულ „ზაპოროჟეცს“, **1995 წელს იგი პეკინის ქუჩაზე კედელში მოაყოლეს.** იმ დროისათვის ეს გახლდათ ერთგვარი რეკლამა, რომლის მთავარი მიზანიც მოსახლეობის ყურადღების მიქცევა იყო. ეს ამბავი ასე მოხდა: **ირაკლი ჩოდრიშვილსა** და მის მეგობარს სურდათ, მეუღლეებისათვის მცირე ბიზნესი წამოეწყოთ, მაგრამ ამას რეკლამა სჭირდებოდა, რათა ხალხში რაღაც ნიშნით გამორჩეული და თვალში მარტივად მოსახვედრი ყოფილიყო. მათ დასახმარებლად მოქანდაკე **ირაკლი მეზრელიშვილს** მიმართეს, რომელსაც „ზაპოს“ კედელში გაჩხერვის იდეა ეკუთვნის. სადღაც გარეუბანში მიაგნეს ძველისძველ **„ზაზ-965“-ს,** შუაზე გადაჭრეს და კედელზე ჩამოკიდეს. **რეალისტური ელფერისათვის მოქანდაკემ კედლიდან ბათქაში ჩამოყარა და ბზარები მიახატა.** სანამ ყველაფერი გამოირკვეოდა, ბევრი ფიქრობდა, რომ პეკინის ქუჩაზე ავარია მოხდა, რომლის შედეგადაც წითელი „ზაპო“ კედელში შევარდა! აგერ უკვე 25 წელია, საბჭოთა „ფიატი“ კორპუსის კედელშია გაჭედილი და ყველასაგან მივიწყებულ „ზაპოროჟეცს“ უკვდავყოფს. ვინ იცის, იქნებ ხორვატიული „ფიკოს“ ცოცხალი შთამომავალიც კია.

რუბრიკას უძღვება
საბა ჯაბუშანური

«მარშრუტკაში» კაცმა დაასცემინა!

კორონავირუსის მძვინვარების ჟამს, როცა იტალიასა და დანარჩენ მსოფლიოში მიცვალებულებს ვეღარ ითვლიან, ხოლო საქართველოში, საუკუნის ჭირისა და სახადის შიშით ქორწილები, ქელეხები და „მტლაშამტლუში“ აიკრძალა, თბილისში, ერთ-ერთი ხაზის „მარშრუტკაში“, რომელიც ორთაჭალიდან საბურთალოსკენ მოჭქროდა, შუა ხნის კაცმა დააცემინა...

როგორც კი ყვითელ სამარშრუტო ტაქსში აშკარად დიდი ხნის ნათმენი „ახცხიკ“ გაისმა და მამაკაცის ცხვირ-პირიდან ჰაერის ძლიერი ნაკადი გამოიჭრა, მგზავრები სახეზე ერთიანად გადაყვითლდნენ და შუახნის მამაკაცს არნახული ათვალწუნებით დაუწყეს თვალიერება.

მართალია, მამაკაცმა ჯიბიდან სუფთად გატკეცილი ცხვირსახოცი დააძრო და ცხვირ-პირი საგულდაგულოდ მოისუფთავა, მაგრამ უკვე გვიანი იყო — ხალხს ზიზღით სავსე თვალები მისთვის მიეპყრო და რაღაცას ბუზღუნებდა...

— **რაღა ახლა მოხსნა პირი ამ ოჯახქორმა... ჩამოდი, შვილო, ჩამოდი!** — უკმაყოფილოდ ჩაილაპარაკა ახალგაზრდა ქალმა, რომელმაც სამი-თხი წლის გოგონა გულში ჩაიხუტა და „მარშრუტკიდან“ აშკარად ნაადრევად ჩავიდა.

— **დაგვწამლა ამ „ნაგლმა“!** — ამოიკნავლა გაურკვეველი სექსუალური ორიენტაციის ბიჭმა, რომელსაც ნაწნავები დაეყარა მხრებზე, ხოლო ცალი ყურის ბიბილოზე ჯვარი ჩამოეკონწიალებინა.

საცოდავი კაცი, რომელიც ამ ყველაფერს ხედავდა, იმ მოვალესავით აწრიალდა, რომელსაც მოულოდნელად ოჯახში მევახშე ესტუმრა და მძღოლს დაფეთებულმა შეეღმერთა — მომდევნო გაჩერებაზე გამიჩერეთ!

აშკარა იყო, კაცს წინ უფრო გრძელი გზა ჰქონდა და, სავარაუდოდ, კიდევ კარგა ხანს უნდა ემგზავრა კიდეც, მაგრამ მანქანაში ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, მისი იქ გაჩერება აღარ ღირდა. მდგომარეობა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც შუახნის მამაკაცმა გველნაკბენივით ჯიბეზე იტაცა ხელი და დიდი, შავ-თეთრი ცხვირსახოცი კვლავ სახისკენ გააქანა...

— **მთლად დავიღუპეთ, მგონი, კიდევ აცემინებს!** — უკვე აშკარად წამოიყვირა სათვალიანმა ქალბატონმა, რომელიც პირველი „ახცხიკ“-ის შემდეგ ფრჩხილებს ნერვიულად იკვნეტდა და გვერდით მჯდომ მამაკაცს შიგადაშიგ ქიმუნჯს გაჰკრავდა ხოლმე.

ერთი სიტყვით, შუახნის კაცი ჩავიდა, ხოლო „მარშრუტკაში“ ყველა აფუთფუთდა და რაღაცას ძებნა დაუწყო — ზოგი ცხვირსახოცს ეძებდა, ზოგი — სველ საწმენდს, ზოგი — სპირტიან ხსნარს და ზოგი — რას... მეც ვიკადრე, ქურთუკის ჯიბიდან ძველებური ბაღდადი ამოვაძრე და ცხვირ-პირი შევისუდრე.

ძალაუნებურად გამახსენდა გენიალური **ანტონ ჩეხოვის „მოხელის სიკვდილი“,** როცა ეგზეკუტორმა **ივან დიმიტრიჩ ჩერვიაკოვმა,** სავარძლების მეორე რიგიდან დურბინდით „კორნევილის ზარებს“ რომ უცქეროდა, მოულოდნელად დააცემინა და მის წინ მჯდომ სტატსკი გენერალ **ბრიზჟალოვს** მოლიპლიპებულ თავზე მიაწუწა. იმ შუახნის მამაკაცისგან განსხვავებით, ჩერვიაკოვმა ბრიზჟალოვს ბოდიში რამდენჯერმე მოუხადა; პირველად იქვე, პარტერში ჩასჩურჩულა ყურში — ბოდიში, თქვენო აღმატებულებავ, რომ დაგნერწყვეთ... უცაბედად მომივიდა! — არა უშავს, იჯექით თქვენთვის და მადროვეთ, ვუსმინო! — მიიღო პასუხად. მერე ჩერვიაკოვმა ანტრაქტის დროს არ მისცა მოსვენება გენერალს და ისევ მოუბოდიშა — შემოგაწუწეთ, თქვენო აღმატებულებავ! — კმარა ერთი, მე უკვე დამავიწყდაო! — ქვედა ტუჩი აუთრთოლდა გენერალს. ჩერვიაკოვი შინ რომ მივიდა, ცოლს მოუყვა ყველაფერი და იმანაც ურჩია — ბრიზჟალოვთან მაინც შეიარე, კიდევ ერთხელ სთხოვე პატიებაო. მოხელემ ცოლს დაუჯერა, გენერალს მიღებაზე მიაკითხა და თავზე ნაცარი კიდევ ერთხელ დაიყარა — წუხელ „არკადიაში“, თუ გახსოვთ, დაგნერწყვეთ... — სალაპარაკოდაც არ ღირს! — შეცბუნდა გენერალი. ბრიზჟალოვმა მიღება რომ დაამთავრა, სულელი ჩერვიაკოვი ისევ ჩაუსაფრდა და ისევ წამოიწყო — განზრახ არ მომსვლია! აი, აქ კი ნამდვილად აყვირდა გენერალი — თქვენ მე დამცინით! ნირწამხდარი და განადგურებული ჩერვიაკოვი სახლში რომ მივიდა, გადაწყვიტა, გენერლისთვის საბოდიშო წერილი მიეწერა, მაგრამ მერე გადაიფიქრა და მომდევნო დღეს კვლავ მანჭვა-გრეხით ეახლა პატიების სათხოვნელად. — დაიკარგე აქედან! — დაუღრიალა შეწუხებულმა გენერალმა და ჩერვიაკოვს იატაკზე ფეხები დაუბრახუნა, რის შემდეგაც უბედური მოხელე ქუჩისკენ თავზარდაცემული წალასლასდა, ხოლო შინ მისულმა, ვიცმუნდირი გაიხადა, დივანზე დაწვა და ფეხები გაფშიკა.

არ ვიცი, რა დაემართა იმ შუახნის მამაკაცს, რომელიც მგზავრებმა, ფაქტობრივად, „მარშრუტკიდან“ ჩააგდეს, მაგრამ ჩერვიაკოვს ის რაღაცით აშკარად ჰგავდა.

ღმერთმა უწყის, მგზავრი სახლში რომ მივიდა და დივანზე წამოწვა, მერე საერთოდ გაიღვიძა თუ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი წასვლის შემდეგ „მარშრუტკაში“ მოვლენები ერთობ დრამატულად განვითარდა. კერძოდ, კუდამოძუებული შუახნის კაცი მანქანიდან სულ ახალი ჩასული იყო, როცა ერთბაშად სამ ქალს დააცემინა, ხოლო ორ მამაკაცს კონვულსიური ხველა აუვარდა...

— **დაგვწამლა და, მგონი, დაგვწყევლა კიდეც ამ ოჯახდაქცეულმა!** — ჩაიბურტყუნა მძღოლმა, რომელსაც თვალები ისე ჰქონდა ჩასისხლიანებული, მგონი, ისიც დახველებას ან დაცემინებას აპირებდა, მაგრამ თავს სასწაულებრივად იჭერდა.

ერთ წუთში მთელი „მარშრუტკა“ მგზავრებისგან დაიცალა და მძღოლი სულ გინებით გაუყვა შარას.

მანქანიდან რომ ჩამოვედი, იქვე ახლოს ნაციონალების ოფისსა და მის წინ შეკრებილ ხალხს გავხედე და ელდა მეცა — ზოგს აცემინებდა, ხოლო უმეტესობას ახველებდა და გარემოს წამლავდა.

უბედური ჩერვიაკოვი ამ ქვეყნიდან ბედნიერი წავიდა — მართალია, ერთ დაცემინებას შეეწირა, მაგრამ სახადი და ჭირი არ ჰქონია და არც არავინ მოუწამლავს!

დღევანდელი ჩერვიაკოვებისა და ბრიზჟალოვების ხვედრი უფრო მძიმე და ტრაგიკულია!

ქართველებმა ერთმანეთი სიტყვითა და ტყვიით წარმატებით ვხოცეთ, ახლა ხველებისა და ცემინების ჯერია!

დიტო ჩუბინიძე



კადრები მოკლემეტრაჟიანი ფილმიდან „მოხელის სიკვდილი“, ანტონ ჩეხოვის მოთხრობის მიხედვით

კვირგვინოსნები

დავით მათიაშვილი

ბერგამოს საავადმყოფოს ბავშვთა კარდიოლოგი

ვისაც სურდო ჰქონდა, ყველა საავადმყოფოებს მოაწყდა, რიგები იდგა, რამაც გავრცელებას ხელი შეუწყო. ჩრდილოეთ იტალიაში სრულიად გაუქმებულია საზოგადოებრივი თავშეყრის ღონისძიებები. ფეხბურთის ჩემპიონატი იყო ერთ-ერთი მთავარი მოხილვის საგანი და გადაწყვიტეს, რომ მილანსა და ახლო ქალაქებში თამაშები ცარიელ სტადიონებზე ჩატარებულიყო. ხალხი სახლებიდან უგულშემატკივრებს.

„კვირის პალიტრა“

ინგა მამუჩიშვილი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პედიატრი

ნუ ჩაეხუტებით, ნუ გადაკოცნით ერთმანეთს, ნუ მიუახლოვდებით 2 მეტრზე ახლოს. **საკუთარ შვილებსაც კი ნუ აკოცებთ!** სახლში მისულებმა გაიხადეთ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ხელის დაბანაზე აღარ ვსაუბრობ... **კორონავირუსი არ ცნობს საზღვრებს, კანის ფერს, თანამდებობებს.**

„რეზონანსი“

თემურ მიქელაძე

პედიატრი



ბავშვები უსიმპტომო მატარებლები არიან და ისინი შეიძლება, იყვნენ გამავრცელებლები ამ ინფექციის. მაქსიმალურად უნდა მოვარიდოთ დახურულ თავშეყრის ადგილებს. უნდა გავიყვანოთ რეკრეაციულ ზონებში, სოფლებსა და კურორტებზე, მაგრამ თავი ავარიდოთ დახურულ სივრცეებს.

„რეზონანსი“

შალვა ალავერდაშვილი

სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი

დღეს სასტუმროების ბიზნესი შოკშია! ჩვენ არ ვთხოვთ მთავრობას რაიმეს პატიებას, სუბსიდირებას, **ვითხოვთ მხოლოდ ზოგიერთი ვალდებულების გადავადებას, ბანკებთან შუამდგომლობას, რათა სახელმწიფო გადასახადები იქნება თუ ბანკის კრედიტი, გადანაწილდეს შემდგომ პერიოდზე, როცა ვითარება გამოსწორდება.**

„კვირის პალიტრა“

მსახიობები თამრიკო დათუაშვილი და ზურაბ ცინცქილაძე 45 წელზე მეტია, ერთად არიან, ბევრი საერთო მეგობარიც ჰყავთ და წლების მანძილზე არც იმათთან გაუწყვეტიათ ურთიერთობა, ვისთანაც ბავშვობა აკავშირებთ:

ვახტანგ ტატიშვილი, ზურაბ ცინცქილაძე და ნუგზარ კვაშალი

თამრიკო დათუაშვილი: ჩემი მეუღლე და მისი ძმაკაცები ბათუმში აქტიურად ებრძვიან ვირუსს!

— 45 წელზე მეტია, რაც მე და ზურამ ოჯახი შევქმენით, ბევრი საერთო მეგობარი გვყავს და არც ბავშვობის მეგობრებს ვივიწყებთ. უბრალოდ, ზოგი მათგანი გარდაიცვალა, რასაც ძალიან განვიცდით — მაგალითად, **მაია კობახიძე.** ყოველთვის მიხაროდა ზურას მეგობრების სტუმრობა ჩვენს სახლში, ბევრ მათგანს ძალიან კარგად იცნობს საქართველო, ზოგს — შეიძლება, არა, მაგრამ ისინი არასოდეს ჩაჭრილან ურთიერთობაში და მათი არსებობა ჩვენს ცხოვრებაში დიდი ზეიმია. ერთ-ერთი ასეთია **მამუკა კუჭავა,** „საქართველოს რადიოში" ვმუშაობთ ერთად. ბევრი მეგობარი ინსტიტუტიდანაც მოგვყვება.

— მეუღლის უახლოეს მეგობართან ერთად სერიალშიც გადაგიღეს...

— დიახ, ეს არის კომპოზიტორი, მომღერალი, მხატვარი და საერთოდ უნიჭიერესი ადამიანი **ნუგზარ ერგემლიძე.** სერიალში „ჩემი ცოლის დაქალები" პარტნიორები ვართ, როლის მიხედვით, შუა ასაკში შესული მეზობლები, რომლებსაც ურთიერთსიმპათია უჩნდებათ. ერთმანეთი გაიცნეს ძალიან ყოფით სიტუაციაში — ნაგვის გადაყრის დროს. ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი სცენები კომიკურ ეპიზოდებად იქცა და მაყურებელმა შეიყვარა. ნუგზართან ერთად გადაღება ძალიან სასიამოვნო იყო, საინტერესო ადამიანია, თან — ჩემი მეუღლის ძმაკაცი. ორივე ბათუმელია, ახლაც ბათუმში ერთად ვართ გადაღებებზე.

— ისევ „ჩემი ცოლის დაქალების" სერიებს იღებენ?

— არა, ნუგზარის სცენარის მიხედვით ახალ სერიალს **„ერთხელ ბათუმში"** იღებენ. დააფინანსა აჭარის ტელევიზიამ, რეჟისორი გახლავთ **ირაკლი ქიქვაძე.** ზურა მთავარ როლს ასრულებს. ამ სერიალში ოქროს თევზიც თამაშობს — მართალია, აკვარიუმშია, მაგრამ სურვილებს ასრულებს *(იცინის)*. ასე რომ, ძმაკაცებს დღისით გადაღებები აქვთ, საღამოს, სხვებთან ერთად, ერთ-ერთი ძმაკაცის რესტორანში იკრიბებიან. თან ვმუშაობთ, თან აქტიურად ვებრძვით ვირუსს — ხელებს ვიბანთ, რაც საერთოდ გვახასიათებს.

— სად არის მათი შესაკრები ადგილი?

— მაგალითად, **მამუკა თვარაძესთან** რესტორან „ბერნში", **მერაბ აბულაძესთან, სერგო ხიმშიაშვილთან,** აქ არიან ზურას მეგობარი მშენებლებიც — პოზიტიური და მხიარული ადამიანები.

— თუმცა, თქვენი მეუღლის მეგობრებს შორის იყო აკაკი ასათიანიც, რომლის მიმართაც გამოჩენილმა ნდობამ ბინა დაგაკარგვინათ...

— დიახ, აკაკი ასათიანის მიმართ ზურამ დიდი სულგრძელობა და სიკეთე გამოიჩინა, ჩვენი ბინა ბანკში ჩადო და თანხა მისცა. მაგრამ მან სიკეთე ვერ დაინახა, თანხა არ დააბრუნა და ღია ცისთვის გაგვწირა. საბედნიეროდ, ჩვენი ბინის დაბრუნება შევძელით. ასეთ რთულ დროს ვინ გაგვიწია თანაგრძნობა? არავინ შეგვიწუხებია და არც სიკეთის ქმნის უნარი დაგვიკარგავს, იმან იდარდოს, ვისაც მეგობრისათვის ბოროტების კეთება შეუძლია.

ზურაბ ცინცქილაძე, ირაკლი ქიქვაძე, ნუგზარ ერგემლიძე, ნუგზარ კვაშალი

— თქვენი მეუღლის მეგობრად ითვლებოდა თუ არა საშკა იოსელიანი, რომელთან ერთადაც ფილმში „კედელი" გადაგიღეს?

— სკოლიდან მოყოლებული, **საშკა იოსელიანი** ჩემი მეგობარი იყო, თეატრალურ ინსტიტუტშიც ერთად ვიყავით, თუმცა — სხვადასხვა ჯგუფში. სამწუხაროდ, ის აფხაზეთში დაიღუპა.

ამ ფილმში **გია ფერაძეც** მონაწილეობს — ასაკით ჩემზე უფროსი, მაგრამ ვმეგობრობდით, ზურაც დიდ პატივს სცემდა, გვიყვარდა მისი ხუმრობების მოსმენა, დაბადების დღეებზეც ვეპატიჟებოდით. მახსოვს, მარჯანიშვილის მოედანზე ფოტოატელიეში ჩემი დიდი ფოტო იყო განთავსებული. გიას პროტესტი ჰქონდა, ამის ფოტო აქ რატომ უნდა იყოსო, ზურაც აიყოლია და ატელიეს პატრონთან მივიდნენ, ფოტო ჩამოხსენითო — ძალით ჩამოაღებინეს.

— ფილმს „კედელი" დღევანდელი „ფეისბუქის" კედლის პირველ ვარიანტს უწოდებენ, სადაც ნამდვილ კედელზე ერთმანეთს მესიჯებს წერდნენ უცნობი გოგონა და ბიჭი. თანამედროვე „ფეისბუქი" მეგობრების ფართო წრეს გულისხმობს...

— დიახ, ფილმის მიხედვით, უცნობი გოგონა და ბიჭი ქუჩის კედელზე წერენ პატარა წერილებს იმ იმედით, რომ ოდესმე გაიცნობენ ერთმანეთს. ეს იყო რეალური ურთიერთობის დასაწყისი. სამწუხაროდ, დღეს ეს კედელი აღარ არსებობს, დანგრეულია, „კონკასთან" იყო, ბარათაშვილის ხიდის სიახლოვეს. გული ძალიან მტკივა. რაც შეეხება დღევანდელ „ფეისბუქს", აქედან ურთიერთობას აგრძელებ არამარტო რეალურ მეგობრებთან, არამედ ვირტუალურად უახლოვდები უცნობებსაც. მეც მაქვს „ფეისბუქი" და ზურასაც, ამაში ცუდი არაფერია.

მამუკა კუჭავა, ზურაბ ცინცქილაძე და თამრიკო დათუაშვილი



ჯემალ ველიაძე და ზურაბ ცინცქილაძე

„აკაკი ასათიანის მიმართ ზურამ დიდი სულგრძელობა და სიკეთე გამოიჩინა, ჩვენი ბინა ბანკში ჩადო და თანხა მისცა. მაგრამ მან სიკეთე ვერ დაინახა, თანხა არ დააბრუნა და ღია ცისთვის გაგვწირა!"

— ვინ არის თქვენი მეუღლის ყველაზე ახლო მეგობარი?

— ზემოთ დაგისახელეთ მისი ძმაკაცები. ყველაზე ახლო მეგობარი კი, ვთვლი, რომ მე ვარ.

როცა ცოლ-ქმარს ერთმანეთი უყვართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთიმეორის უახლოესი მეგობრებიც არიან.

სხვაგვარად არ შეიძლება. ჩვენი ორი ქალიშვილის მეგობრებიც ვართ, აგრეთვე 12 წლის ტყუპების და 21 და 25 წლის შვილიშვილებისაც. ზურა ყოველთვის ჩემი დასაყრდენი იყო, 18 წლის გავთხოვდი და იმ დროიდან დღემდე ყველაზე ერთგული მეგობარია, ჩვენს შორის არასოდეს ყოფილა სირთულეები და გაუგებრობები. აქვე დავამატებ, ჩემი და ზურას დიდი მეგობარი იყო დედაჩემი — **ლამარა კახაძე,** რომლის გარდაცვალებამაც უდიდესი ტკივილი მოგვაყენა და ასეთივე მეგობარი იყო ჩემი ძმაც — **სოსიკო,** რომელიც 42 წლის ასაკში დაიღუპა. ჩვენი ბევრი მეგობარი უცხოეთშია, ერთი ასეთია პლაჟზე სპონტანურად გაცნობილი, მაგრამ მონათესავე სულის ადამიანი **ლია ყრუაშვილი,** რომელიც ბელგიაში ცხოვრობს.

— ზვიად გამსახურდია ზურა ცინცქილაძის მეგობრად ითვლებოდა...

— ზვიადი ზურას თეოლოგიასა და ქართულ ლიტერატურას ასწავლიდა, მეგობრობდნენ. ზურა შემსწრეა იმისა, როდესაც ზვიადმა ხმამაღლა ისაუბრა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობაზე მასწავლებელთა დახელოვნების სახლში. თურმე, მაშინ დარბაზი ყველა იქ მყოფ პირს დაუტოვებია, **ბურამ შარაძის** გარდა. სამწუხაროა, რომ ასე მოხდა.

შესაძლოა, ადამიანს მთელი ცხოვრება იცნობდე, წლები გაკავშირებდეს, მაგრამ შენს მეგობრად და ძმაკაცად არ თვლიდე და პირიქით, ნაცნობობის ერთმა წამმა გადაწყვიტოს ყველაფერი და ბედისწერის მადლიერი იყო, სწორედ ის ადამიანი რომ შეგახვედრა.

რუბრიკას უძღვება
ქეთევან ხამიცაშვილი

მალხაზ კოხრეიძე და „ბესტი ჯგუფი" გთავაზობთ

+995 32 242 44 11

არნახულად გამძლე და უცვეთი იატაკი ყველა ტიპის მშენებლობაში!

595 18 09 09

ბევრი არ იფიქრო! დროზე გადაწყვიტე!

თემურ შენგელია: ნიკოტინი ისეთივე დამოკიდებულებას იწვევს, როგორსაც ნარკოტიკული ნივთიერება ჰეროინი!

აღმოჩნდა, რომ ადამიანი სიცოცხლის განმავლობაში საშუალოდ 60 მილიონჯერ შეისუნთქავს და ფილტვებში 600 000 კუბურ მეტრამდე ჰაერს ატარებს, ასე რომ, მავნე ნივთიერებათა უმნიშვნელო კონცენტრაციაც კი ჯანმრთელობისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სამწუხაროდ, ეკოლოგიური სიტუაცია ჩვენს პლანეტაზე დღითი დღე უარესდება, ამას თამბაქოს წევის მავნე ჩვევაც ემატება და ისედაც დაბინძურებული გარემო კიდევ უფრო ბინძურდება. ჩვენი სტუმარია ადამიანის ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ***თემურ შენგელია:***

— ამერიკის კიბოს ეროვნული ინსტიტუტის მონაცემებით, ავთვისებიანი სიმსივნით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემთხვევათა ერთ მესამედს თამბაქოს მოწევა განაპირობებს. **ალმოჩნდა, რომ ნიკოტინი სპერმის გენეტიკურ მასალასაც აზიანებს, რაც შეიძლება, ბავშვებში გენეტიკური დეფექტების გამომწვევი მიზეზი გახდეს.**

— თამბაქოს მოწევა დნმ-ს აზიანებს?!

— დიახ, ნიკოტინის შემცველი კვამლი გენეტიკურ მასალას აზიანებს, რის გამოც უჯრედი უკონტროლოდ იზრდება და ხშირად კიბოს წარმოქმნას უწყობს ხელს. სხეული ნიკოტინს ებრძვის, მაგრამ დროთა განმავლობაში ორგანიზმი კარგავს ბრძოლის უნარს.

— რატომ უჭირს მწეველს სიგარეტისთვის თავის დანებება?

— ნიკოტინი ისეთივე დამოკიდებულებას იწვევს, როგორსაც ნარკოტიკული ნივთიერება ჰეროინი, რადგან იცვლება მწეველის თავის ტვინი და როცა ჩვეულ დოზას ვეღარ იღებს, აბსტინენციის სინდრომი, ე.წ. „ლომკა“ იწყება.

— რა სიმპტომები ახასიათებს მწეველის „ლომკას“?

— ადამიანი შფოთავს, დაღლილია, მოთენთილი, გაღიზიანებული, ზოგჯერ აგრესიულიც, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება და ჩვეული საქმის კეთება. შესაძლოა, აღენიშნებოდეს თავის ტკივილი, გულისრევის შეგრძნება, კუჭის შეკრულობა ან, პირიქით, აშლილობა, მადის მომატება, გულისცემის შენელება, უძილობა და ა.შ.

— ექიმების თქმით, სიგარეტის მოწევა ძვლებსაც აზიანებს.

— ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მონაცემებით, ეს მავნე ჩვევა ადამიანის სხეულის თითქმის ყველა ორგანოს აზიანებს და უამრავ დაავადებას იწვევს, მათ შორის, ქრონიკულსაც. აღარაფერს ვამბობ ყველასთვის ცნობილ ფილტვებისა და გულის დაავადებებზე. რა თქმა უნდა, სიგარეტის კვამლში შემავალი ნივთიერებები ძვლებსაც აზიანებს — მცირდება ჯანსაღი ძვლოვანი ქსოვილის წარმოქმნა, ხოლო არსებული ზიანდება. **თამბაქოს მოწევა ძვლოვან ქსოვილს ათხელებს, რის გამოც მოტეხილობების განვითარების რისკი იზრდება, ხოლო შეხორცება დიდხანს და რთულად მიმდინარეობს.** გარდა ამისა, სიგარეტის წევის მავნე ჩვევა აზიანებს სმენას, მხედველობას (ღამის მხედველობას), აჩენს პრობლემებს პირის ღრუში, იწვევს კარიესს, ღრძილების ანთებას, ზრდის პირისა და ყელის კიბოს განვითარების რისკს.

— რა დარღვევებს იწვევს თამბაქოს მოწევა ქალებში?

— მწეველი ქალებისთვის დაორსულებისა და ჯანსაღი შვილების გაჩენის შანსი მცირდება. ეს მავნე ჩვევა ხშირად ნაადრევი მენოპაუზის (კლიმაქსის) მიზეზი ხდება, რაც ზოგიერთი დაავადების, მათ შორის, გულის პათოლოგიათა რისკსაც ზრდის. თამბაქოს მოწევა ქალებში ესტროგენის დონეს ამცირებს, რაც მეხსიერების პრობლემებს აჩენს, ამასთანავე, მკვეთრად აუარესებს კანისა და თმის ხარისხს. რაც შეეხება მწეველ მამაკაცებს, არამწეველებთან შედარებით უფრო დიდი მუცლები და ნაკლები კუნთები აქვთ. **გარდა ამისა, შესაძლოა, მეორე ტიპის დიაბეტი განუვითარდეთ. მათთვის ამ სენთან გამკლავებაც ბევრად უფრო რთულია — არსებობს რისკი, მხედველობა დაკარგონ, გული და თირკმლები დაიავადონ ან ქვედა კიდურის ამპუტაცია დასჭირდეთ.**

— რა ზიანს აყენებს ნიკოტინი სისხლძარღვებს?

— შეგახსენებთ, რომ ქსოვილების კვება ნუტრიენტებით, მინერალებითა და ჟანგბადით ხორციელდება სისხლის მიმოქცევის საშუალებით ნიკოტინი სისხლძარღვების შევიწროებას იწვევს, რის გამოც ქსოვილების კვება მცირდება. სხეულზე ჭრილობის მიყენების შემთხვევაში მწეველისთვის შეხორცების პროცესი ნელდება და ინფიცირების ან ქსოვილის დაღუპვის შანსი იზრდება. მწეველის სისხლში თეთრი ბურთულაკების დონე მაღალია, რადგანაც ორგანიზმი გამუდმებით სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფება. ამ მდგომარეობაში ხანგრძლივად ყოფნა გულის შეტევების, ინსულტისა და კიბოს განვითარების რისკთანაა დაკავშირებული.

ნიკოტინი და სიგარეტში შემავალი სხვა ნივთიერებები იმუნურ სისტემასაც ასუსტებს, რის გამოც ორგანიზმს ინფექციებთან ბრძოლა უჭირს. შესაბამისად, იზრდება აუტოიმუნურ დაავადებათა განვითარების რისკი, ესენია: **გაფანტული სკლეროზი, რევმატოიდული ართრიტები** და სხვა.

— რა არის მწეველებისთვის დამახასიათებელი ბრონქიტის მიზეზი?

— თამბაქოს კვამლი გამოყოფს ათეულობით ნივთიერებას, რომლებიც ლორწოვან გარსს აღიზიანებენ. ამ ნივთიერებებიდან ერთ-ერთია უჯერი ალდეჰიდი **პროპენალი,** რომელსაც აკროლეინსაც უწოდებენ. ის მაღალი ბიოქიმიური აქტივობით გამოირჩევა და კვამლში შემავალ სხვა ნივთიერებებთან ერთად მწეველებისთვის დამახასიათებელ ბრონქიტს იწვევს. **ხველა დამცავი რეაქციაა, რომლის დროსაც ორგანიზმი ცდილობს, მოიშოროს გამაღიზიანებელი ნივთიერებები და მათი მოქმედების შედეგად გამოყოფილი ნაერთები.** გაძლიერებულ სეკრეტორულ აქტიურობას თან ახლავს სხვა დამცავი რეაქციაც — ბრონქების სანათურთა შემცირება. ამ გზით ორგანიზმს გამაღიზიანებელ ნივთიერებათა ბრონქებში მოხვედრის შესაძლებლობა მინიმუმამდე დაჰყავს.

— რატომ უყვითლდებათ მწეველებს თითები?

— სიყვითლეს ცილოვანი აირადი ნივთიერებების და **აზოტის ოქსიდის** ურთიერთქმედება იწვევს.

— თამბაქოს ფოთლები მხოლოდ ნიკოტინს შეიცავენ და როგორია მოწამვლის ნიშნები?

— არა, ნიკოტინის გარდა მათში 11 ალკალოიდია. ისინი აგებულებითა და თვისებებით ნიკოტინს ჰგავნან, მაგრამ ეს უკანასკნელი ყველაზე შხამიანია. ნიკოტინი, იგივე **პირიდინმეთილ-პიროლიდინი** ზეთოვანი, უფერო, თამბაქოს სუნის მქონე მომწარო სითხეა.

ნიკოტინით მოწამვლის ნიშნებია: ქავილი, თავის ტკივილი, მხედველობისა და სმენის დაქვეითება, გუგების გაფართოება, სიფერმკრთალე, განმეორებადი ღებინება, სუნთქვის გაძნელება, არითმიული პულსი, კუნთების სპაზმი, კრუნჩხვა, გონების დაკარგვა და ციანოზი. სიკვდილს იწვევს სასუნთქი ცენტრისა და სასუნთქი კუნთების დამბლა.



ნიკოტინი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შხამია. ადამიანისთვის სასიკვდილო დოზა 50–100 მილიგრამია, ანუ 2–3 წვეთი.

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი

ფსიქიატრის თვალით

ეკა ჭყონია: მკვლელობების ან უბედური შემთხვევების უკონტროლო გაშუქებით ჩვენ, ფაქტობრივად, ადამიანებს ვაწვდით სამოქმედო გეგმას, თუ რა ფორმით გამოხატონ თავიანთი აგრესია!

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტთა რიცხვი წლიდან წლამდე შესამჩნევად იზრდება. ამავდროულად გახშირდა უპრეცედენტო სისხლის სამართლის დანაშაულთა რაოდენობა და სუიციდის შემთხვევებიც. რა კავშირია ამ მოვლენებს შორის და რა შეიძლება, გაკეთდეს სიტუაციის გამოსასწორებლად? აღნიშნულ საკითხზე სასაუბროდ „საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების“ თავმჯდომარეს, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქიატრიის დეპარტამენტის ასოცირებულ პროფესორს ეკა ჭყონიას დავუკავშირდით.

— ქალბატონო ეკა, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მოხდა რამდენიმე საზარელი მკვლელობა... იყო შემთხვევა, როდესაც შვილმა მოკლა დედა და შემდეგ დაწვა... ასევე რეგიონალურ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შვილიშვილმა გააუპატიურა ბებია... გასული წლის მიწურულს სრულიად უცნობმა ადამიანებმა ქუჩაში დაჭრეს სამი წლის ბავშვი და ახალგაზრდა გოგონა... თანაც ეს გახლავთ მოვლენათა არასრული ჩამონათვალი!

— მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციით, ნებისმიერი შემთხვევის განხილვისას საჭიროა საქმის დეტალების ძირფესვიანი კვლევა. ამდენად, პირდაპირ განვაცხადო, რომ საქმე გვაქვს ფსიქიკურ აშლილობასთან, ჩემი მხრიდან არასწორი იქნება. ისე კი, დაავადებულ ადამიანს, რომელიც დანაშაულს სჩადის, თავისი სერიოზული მოტივი აქვს. საზოგადოებისათვის ერთი შეხედვით სრულიად უცნობ ადამიანზე თავდასხმა არალოგიკურია, თუმცა, ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანისათვის მის აგრესიულ ქმედებას თავისი მიზეზები, წარმოსახვა, ჰალუცინაცია და ბოდვითი იდეა უდევს საფუძვლად. დიახ, **ხშირად ფსიქიკურად დაავადებულ ადამიანს ხმა ეუბნება სრულიად უცნობ ადამიანზე ან ოჯახის წევრზე, რომ ის მისი მტერია.** იმისათვის, რომ ავადმყოფობა არ გახდეს რაიმე უბედურების მიზეზი, აუცილებელია, პაციენტს დროულად დავუსვათ დიაგნოზი და ვუმკურნალოთ.

— თუკი აღნიშნული დანაშაული ჩადენილია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიერ, მაშინ კეთდება დასკვნა, რომ ჩვენს ჯანდაცვის სისტემას აქვს ამგვარი დაავადების მქონე პირთა გამოვლენისა და მკურნალობის პრობლემა...

— თუკი გამოვლინდება, რომ ადამიანებს, რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული, აქვთ ამა თუ იმ ტიპის ფსიქიკური აშლილობა, შეგვიძლია, გამოვიტანოთ დასკვა: ისინი არ იმყოფებოდნენ სათანადო პატრონაჟის ქვეშ, რადგან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემა გაუმართავი გვაქვს. **თუკი ჩვენს ხელისუფლებას უნდა დანაშაულის პრევენცია, უნდა მოხდეს ყველა ძალადობრივი ქმედების შესწავლა, მკვლელობების მიზეზების გამოვლენა და მათ წინააღმდეგ აქტიური ბრძოლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვერასოდეს მოხდება ამგვარი ტრაგედიების შემცირება.**

— სოციალური ფონი თუ ხდება ფსიქიკური აშლილობების მიზეზი?

— მარტო იმიტომ, რომ ღარიბი ვარ, არ შეიძლება, ფსიქიკური აშლილობა დამემართოს, თუმცა, სიღარიბესა და

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტთა რიცხვი წლიდან წლამდე იზრდება!“

სერვანტესის თქმით, სიყვარულს ისეთი სათვალე უკეთია, რომლის მეშვეობითაც სპილენძი ოქროდ გვეჩვენება, სიღარიბე — სიმდიდრედ, ცეცხლის ნაპერწკლები — მარგალიტებად. საინტერესოა, როგორ იბადება ეს გრძნობა, ჰორმონულ აფეთქებასთან გვაქვს საქმე თუ გამრავლების ინსტინქტთან? ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს ცნობილი ბიოენერგოკორექტორი ელა მჟავია:

ელა მჟავია:

მეცნიერთა დასკვნით, ნამდვილი სიყვარული ადამიანს შეუძლია, მხოლოდ ერთხელ განიცადოს, ნებისმიერი სხვა ურთიერთობა ან მხოლოდ სექსუალური ლტოლვაა, ანდა – შეჩვევა!

— სიყვარულის შემსწავლელ მეცნიერებას **ამოროლოგია** ეწოდება. მკვლევარებმა შეყვარებულ წყვილებზე ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგად დაასკვნეს: ცდის პირებმა პირველი 6 თვის განმავლობაში ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი პაციენტებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები გამოავლინეს, მერე კი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდნენ.

— რით აიხსნება ეს მოკლევადიანი ფსიქიკური აშლილობა?

— ბიოლოგიური თვალსაზრისით, **სიყვარული ისეთივე ნევროლოგიური მდგომარეობაა, როგორიც, მაგალითად, შიმშილი ან წყურვილი, ოღონდ უფრო ხანგრძლივი.** შეყვარებული ადამიანის ტვინი გამოჰყოფს მთელ რიგ ნივთიერებებს. ესენია: ფერომონები, დოფამინი, ნორეპირეფრინი, ოქსიტოცინი და ვაზოპრესინი... ასე რომ, სიყვარული ნარკოტიკივითაა. მეცნიერთა მტკიცებით, **ყოფილი პარტნიორის სურათის დანახვის დროს გულგატეხილი ადამიანის ტვინში სწორედ ის უბნები აქტიურდებიან, რომელთაც ფიზიკური ტკივილი და კოკაინზე დამოკიდებულება აღაგზნებთ, თანაც შესაძლოა, სიმპტომები იმდენად მწვავე იყოს, რომ ორგანიზმის მიერ გამომუშავებულმა ქიმიურმა ნივთიერებებმა გულის სერიოზული დაზიანება ან ინფარქტიც კი გამოიწვიონ.** როგორც ხედავთ, შეყვარებულის დაკარგვამ, შესაძლოა, ადამიანი მოკლას კიდეც. ამას გატეხილი გულის სინდრომი ეწოდება.

— რომანტიკული ურთიერთობის დასაწყისში ადამიანი შეყვარებულის გარდა სხვა არავისზე ფიქრობს, რატომ?

— შეყვარებულზე ფიქრი ადამიანს იმდენად შთანთქავს, რომ სულელდება. ამასთან, სიყვარული და რომანტიკული ურთიერთობა ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროსააქტიურებს, ხოლო ჩვენთვის მიმზიდველი ადამიანის დანახვა — მარცხენას. თუ მსუბუქ თავის ტკივილს იგრძნობთ, გირჩევთ, საყვარელ ადამიანს ჩაეხუტოთ.

— რატომ?

— როცა შეყვარებულს გულში იკრავთ ან იხუტებთ, გამოიყოფა ჰორმონი **ოქსიტოცინი,** რომელიც ბუნებრივი ტკივილგამაყუჩებელივით მოქმედებს. ზოგჯერ ტკივილის შესამსუბუქებლად შეყვარებულის სურათის ნახვაც საკმარისია. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობენ ადამიანები, რომელ-

თაც სიყვარულის ეშინიათ, ანუ **ფილოფობიით** არიან შეპყრობილნი.

— რამდენად ამართლებს პარტნიორის შერჩევა ასტროლოგიური გათვლებით?

— ასტროლოგიაში მოქმედებს კანონი, რომლის თანახმადაც ერთი და იგივე ელემენტის ადამიანები კარგად ეწყობიან ერთმანეთს: **ჰაერი** — ტყუპები, სასწორი, მერწყული. **წყალი** — კიბო, ღრიანკალი, თევზები; **მიწა** — კურო, ქალწული, თხის რქა; **ცეცხლი** — ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი... ჰარმონიულ კავშირს ამყარებენ ასევე მიწისა და წყლის ნიშნები: მიწა წყალს საყრდენს აძლევს, ხოლო წყალი ნიადაგს ნაყოფიერს ხდის. ხელსაყრელია ჰაერისა და ცეცხლის ნიშნების კავშირიც: ჰაერი ცეცხლს წვის საშუალებას აძლევს, ცეცხლი კი ჰაერს ათბობს. რაც შეეხება სხვა კომბინაციებს, წყალი და ცეცხლი ან მიწა და ჰაერი, კარგს არაფერს უნდა ველოდოთ.

— მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სიყვარული 4 წელიწადზე მეტხანს არ გრძელდება. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?

— მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი ქორწინება 90 წელზე მეტს ითვლის — 1925 წელს შეუღლებულმა წყვილმა 2015 წელს თანაცხოვრების 90 წლისთავი აღნიშნა, თუმცა, მეცნიერთა ვარაუდით, შეუძლებელია, სიყვარული 4 წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდეს, ადამიანის ანატომიური აგებულებიდან გამომდინარე.

— რას გულისხმობენ?

— მათი თქმით, ფიზიოლოგიური „შეყვარებულობა“, ფაქტობრივად, აკვიატებაა, ანუ ფსიქიკის ობსესიურ-კომპულსიური დარღვევის ტიპი.

— რამდენჯერ შეუძლია ადამიანს გულის კარი გაუღოს სიყვარულს?

— მეცნიერთა დასკვნით, ყველაზე ძლიერი გრძნობა ადამიანს შეუძლია სიცოცხლეში **მხოლოდ ერთხელ** განიცადოს, ანუ, რასაც „ნამდვილ სიყვარულს“ ვუწოდებთ, ნებისმიერი სხვა ურთიერთობა ან მხოლოდ სექსუალური ლტოლვაა, ანდა — შეჩვევა.

— ექვემდებარება თუ არა სიყვარულის გრძნობა კონტროლს?

— მეცნიერები გვარწმუნებენ, რომ მისი გაკონტროლება შეუძლებელია, რადგანაც ერთგვარ „ფსიქიკურ დაავადებას“ წარმოადგენს. მკვლევართა აზრით, სიყვარულის პირველ ეტაპზე თავის ტვინში გამომუშავებული ნივთიერებები ნეირონებში კონცენტრირდება, რის შედეგადაც აქტიურდებიან ტვინის შემდეგი ნაწილები: ნუშურა, თალამუსი, ჰიპოთალამუსი და ჰიპოკამპი, რომლებიც ემოციებზე აგებენ პასუხს. მარტივად რომ ვთქვათ, **შეყვარებულს თაყვანისცემის ობიექტის გარდა სხვა არაფერზე შეუძლია ფიქრი, ის დამოკიდებული ხდება ქიმიურ შენაერთებზე და ისევე, როგორც ძლიერი წყურვილის ან შიმშილის დროს, ვერაფერს აკონტროლებს.**

— ვაჟა-ფშაველას სიტყვები გამახსენდა: „სიყვარულზე მეტი ჭირი და ლხინი ღმერთს არ გაუჩენია — რა“.

— შიდსის გავრცელების გამო სიყვარულის ფენომენს მეცნიერები სერიოზულად იკვლევენ გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან. მკვლევართა მტკიცებით, თვალებში შეხედვა, ხელით შეხება და სუნამოს სურნელი საკმარისია, რომ გონებიდან ნერვული სისტემისა და სისხლის გავლით ორგანიზმში მთელი რიგი ცვლილებები დაიწყოს, რის შედეგადაც ადამიანს სახე უწითლდება, ხელისგულები უოფლიანდება და სუნთქვა უმძიმდება.

— მგონი, სტრესის სიმპტომებს უფრო ჰგავს?!

— გარკვეულწილად ასეცაა, რადგანაც სტრესისა და სიყვარულის დროს ადამიანის ორგანიზმში ერთნაირი ქიმიური პროცესები მიმდინარეობს.

— ურთიერთსაწინააღმდეგო ხასიათის მქონე ქალი და მამაკაცი მართლა იზიდავენ ერთმანეთს?

— სპეციალისტთა მტკიცებით, ხანგრძლივი კავშირი შეიძლება, ჩამოყალიბდეს მხოლოდ თანასწორ პარტნიორთა შორის, ანუ კარგი წყვილია ერთი სოციალური წრიდან გამოსული ადამიანები, რომელთაც ერთნაირი განათლება, საერთო ინტერესები და შეხედულებები აქვთ.

— იღბლიან ქორწინებაზე რას გვეტყვით?

— უახლესი გამოკვლევების შედეგად აღმოჩნდა, რომ იღბლიანი წყვილები ერთმანეთს ჰგვანან სიმაღლით, წონით, თვალების ფერით და ფილტვების მოცულობითაც კი. მეცნიერთა აზრით, პარტნიორთან მსგავსება ადამიანს საკუთარი თავის რწმენას მატებს.

— მაინც რა არის სიყვარული, ფიზიოლოგიური აფეთქება თუ გამრავლების ინსტინქტი?

— თანამედროვე შეხედულებით, სასიყვარულო განცდები და სექსუალური სწრაფვა მხოლოდ ბიოქიმიური პროცესია, რომელსაც საფუძვლად უდევს გვარის გაგრძელების ბიოლოგიური მოთხოვნილება, ანუ გენომის ახალ თაობაში გადატანა. სიყვარული სწორედ ამ მიზნის მიღწევის მოქმედებას გვაიძულებს.

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი

„სტრესისა და სიყვარულის დროს ადამიანის ორგანიზმში ერთნაირი ქიმიური პროცესები მიმდინარეობს!“

ფსიქიატრის თვალით

ფსიქიკურ აშლილობებს შორის სერიოზული კავშირია. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს ხელს უწყობს ასევე ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკონტროლო მოხმარება, ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი. რაც უფრო ადრე იწყებს ადამიანი ნარკოტიკული საშუალებების, მათ შორის, მარიხუანის მოხმარებას, მით უფრო იზრდება ფსიქიკური აშლილობების განვითარების რისკი. ამავდროულად, სტრესული გარემო და გამუდმებული კონფლიქტები ოჯახში თუ საზოგადოებაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

— მარიხუანის დეკრიმინალიზაციამ გაზარდა ე.წ. პლანზე და ბიოპლანზე დამოკიდებულთა რიცხვი... აისახა თუ არა ეს ფაქტი იმ ახალგაზრდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, რომლებიც აქტიურად მოიხმარენ აღნიშნულ ნარკოტიკს?

— ყოველი ხუთი პაციენტიდან სამი „ბიო“-ზე ან „პლანზე“ დამოკიდებულია და მისი მოხმარების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური პრობლემები აწუხებს. აღნიშნული ნარკოტიკი ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს შეიცავს და შესაბამისად ანგრევს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას! იცვლება ადამიანის ფსიქოაქტიური აღქმა, მოტორიკა და აზროვნება. ჯერ კიდევ არავინ იცის, რას მოიხმარენ სინამდვილეში ეს ადამიანები და რა შედეგამდე მიიყვანს მათ ფსიქიკას უცნობი წარმომავლობის ნივთიერებები. ამ ქვეყანაში ახალგაზრდები უსაქმურად ჰყავთ მიშვებული და თან ეუბნებიან, მარიხუანის მოხმარების გამო არავინ დაგიჭერთო. ამგვარ მიდგომას ცოტა ხანში სავალალო შედეგი მოჰყვება!

— გახშირდა მოზარდებს შორის დაპირისპირების და სისხლიანი გარჩევებისა ფაქტებიც... რამ გამოიწვია აღნიშნული მოვლენები და როგორ უნდა აღვზარდოთ შვილები ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანებად?

— ბავშვის ფსიქიკას კატასტროფულ დაღს ასვამს სიტუაცია, როდესაც დედა მიდის საზღვარგარეთ სამუშაოდ, მამას კი მისთვის არ სცალია. ცალკე შესწავლის საგანს წარმოადგენს დედების მიერ სკაიპით გაზრდილი ბავშვების ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ამასთანავე საჭიროა ჯანსაღი სასკოლო გარემო, რომელიც უამრავი ფაქტორისაგან შედგება. უმნიშვნელოვანესი საკითხია, სწორად დაიგეგმოს სკოლებში ფიზკულტურის სწავლება. არადა, საუბედუროდ, ახალგაზრდების დიდი ნაწილი მიჯაჭვულია კომპიუტერულ თამაშებს და, ფაქტობრივად, ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობს.

— სამწუხაროდ, ბოლო წლებში გაიზარდა მოზარდთა თვითმკვლელობათა რიცხვიც... ამავდროულად მამაკაცების მხრიდან ცოლებზე ძალადობისა და სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტები. თითოეული ასეთი შემთხვევა აქტიურად შუქდება მასმედიის საშუალებით და ასევე სოციალური ქსელით... რამდენად მოქმედებს ამგვარი ინფორმაცია საზოგადოების ფსიქიკაზე?

— მკვლელობების ან უბედური შემთხვევების უკონტროლო გაშუქებით ჩვენ, ფაქტობრივად, ადამიანებს ვაწვდით სამოქმედო გეგმას, თუ რა ფორმით გამოხატონ თავიანთი აგრესია. არსებობს არაერთი სამეცნიერო კვლევა, სადაც დადასტურებულია, ძალადობის თუ სუიციდის სენსაციურად გაშუქების წუთიდან, ორი კვირის ან, მაქსიმუმ, ერთ თვემდე პერიოდში როგორ აღწევს პიკს მსგავსი კრიმინალური ქცევების გამეორება. მიბაძვის ფაქტები განსაკუთრებით ხშირია მოზარდებში და იმ ადამიანებში, ვისაც გარკვეული ფსიქიკური პრობლემები აღენიშნებათ. ამდენად ჩვენი და ჩვენი შვილების ცხოვრება შევსებული და დაბალანსებული უნდა იყოს. არ უნდა ვიყოთ მიჯაჭვული ვირტუალურ სამყაროს, ნეგატიურ ინფორმაციას. რეალურ სამყაროსთან, ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ურთიერთობა, ბუნებასთან კავშირი, სპორტული აქტივობა და წიგნის კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ადამიანის და განსაკუთრებით, ბავშვისა და მოზარდების ფსიქიკური ჯანმრთელობისათვის!

ესაუბრა
მეგი საჯაია

„სიღარიბესა და ფსიქიკურ აშლილობებს შორის სერიოზული კავშირია!“

2009 წელს, როდესაც მთელ მსოფლიოში **„ღორის გრიპის“** ეპიდემია მძვინვარებდა, „მოამბის“ მთავარი გამოშვება დაიწყო სენსაციური ინფორმაციის გადმოცემით: **„ღორის გრიპი“ დამარცხებულია და მისი წამალი საქართველოში შეიქმნა!**

2009 წელს **„მოამბის“** მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეეხებოდა **ქართველი მეცნიერის, ექიმი ნევროპათოლოგის, საერთაშორისო ჰომეოპათიური ლიგის წევრის, საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის კახა საბახტარიშვილის** ხელმძღვანელობით შექმნილ უნიკალურ, მცენარეული წარმოშობის პრეპარატს, რომელიც მისი **გაუმჯობესებული ფორმულის „იმუნო-ჰერბის“** სახელწოდებით საქართველოს ნებისმიერ სააფთიაქო ქსელში უკვე ხელმისაწვდომია!

ვინც ღებულობდა ამ პრეპარატს პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მიზნით:

ა) „ღორის გრიპი“ არ ემართებოდა (ასრულებდა რა **„ბუნებრივი აცრის“** ფუნქციას);

ბ) ვისაც **„ღორის გრიპი“** უკვე ჰქონდა, გამოჯანმრთელება ხდებოდა **უმოკლეს დროში** ყოველგვარი **გართულებების გარეშე;**

გ) „იმუნო-ჰერბის“ გამოყენება სრულიად **უსაფრთხო** იყო **ორსული, მეძუძური** ქალებისათვის და **1 წლამდე** ასაკის ბავშვებისთვისაც!

— ამ პრეპარატის შექმნიდან 10 წელზე მეტი გავიდა... მაგრამ მსოფლიოს ახალი საშიშროება დაემუქრა — ჩინური კორონავირუსის პანდემია. შეიძლება თუ არა ანტივირუსული ჰომეოპათიური პრეპარატი „იმუნო-ჰერბი“ ისეთივე ეფექტური აღმოჩნდეს კორონავირუსის წინააღმდეგ, როგორც ეს „ღორის გრიპის“ ეპიდემიის დროს მოხდა?

— ჩინური კორონავირუსის პანდემია თავისი შედეგებით არაფერია იმასთან შედარებით, რაც დედამიწის მოსახლეობას 100 წლის წინათ 1918-1921 წლებში თავს დაატყდა. ეს იყო **„ესპანური გრიპი“,** საშინელი პანდემია, რომელიც 550 მილიონამდე ადამიანს გადაედო, დედამიწის იმდროინდელი მოსახლეობის თითქმის მესამედს და სხვადასხვა წყაროებით იმსხვერპლა 70-დან 100 მილიონამდე ადამიანი.

დაავადება ვრცელდებოდა ელვისებურად, ვირუსის შტამი H1N1 აღწევდა რა ფილტვებში, იწვევდა **ჰიპერციტოკინემიას, ანუ ფილტვის ანთებითი ქსოვილის სწრაფ დაშლას,** ფილტვშიდა სისხლდენას და ავადმყოფები იხრჩობოდნენ საკუთარ სისხლში.

„ესპანური გრიპი“ გავრცელდა აშშ-შიც, იმსხვერპლა ასეული ათასობით ადამიანი. მაგრამ მოხდა გარდატეხა... 1921 წელს **„ამერიკის ჰომეოპათიის ინსტიტუტის ჟურნალში“ ქვეყნდება პროფესორ ვილლიას დევაის სტატია,** სადაც საინტერესო სტატისტიკა იყო გადმოცემული: თუკი **სიკვდილიანობის მაჩვენებელი** „ესპანური გრიპით“ შეადგენდა **30 პროცენტს,** ჰომეოპათიური წამლების გამოყენების შედეგად **სიკვდილიანობა დავიდა 1 პროცენტამდე!** გერმანელი პროფესორის **კარლ შმიდტის** ინფორმაციით — **„შვეიცარიაში არცერთი პაციენტი არ გარდაცვლილა, რომლებიც ჰომეოპათიურ წამლებს ღებულობდნენ!“**

2003 წელს მსოფლიო ახალი საშიშროების წინაშე აღმოჩნდა — SARS, **ანუ კორონავირუსით გამოწვეული ატიპური პნევმონია** სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლებით.

2003 წელს ინტენსიურად დავიწყე გაშიფვრა იმ სამკურნალო საშუალებების, რომლითაც მოხერხდა ყველაზე საშინელი პანდემიის **„ესპანური გრიპის“ დამარცხება.** 2009 წელს, როცა **„ღორის გრიპის“** ეპიდემია მძვინვარებდა, **ჩემი და ექიმ-ჰომეოპათ სოფიო მარგალიტაშვილის ძალისხმევით შეიქმნა ანტივირუსული, ანთების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის გამაძლიერებელი ბუნებრივი ჰომეოპათიური პრეპარატი „იმუნო-ჰერბი“** (ადრინდელი სახელწოდებით „გრიპისი-საბა“), რომელმაც „ღორის გრიპი“ ათასობით ადამიანს ააცილა თავიდან ან გადაატანინა **ყოველგვარი გართულების გარეშე.**

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს 2012 წელს წარედგინა **„იმუნო-ჰერბის“** შესახებ სრული ინფორმაცია: **კვლევები, უსაფრთხოება, წარმოების ტექნოლოგია და ა.შ.** ყველა დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ **საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანებით „იმუნო-ჰერბი“** დამტკიცდა როგორც **ჰომეოპათიური, ბუნებრივი ანტივირუსული, ანთების საწინააღმდეგო და იმუნომოდულატორული სამკურნალო და პროფილაქტიკური** საშუალება სამედიცინო ჩვენებებით: **„გრიპის ეპიდემიის დროს. ყველა სახის გრიპი. მწვავე რესპირატორული დაავადება და მათი გართულებები; იმუნიტეტის გაძლიერება“.** ამავე ბრძანებით, მისი მიღება ნებადართულია ექიმის დანიშნულების გარეშეც გვერდითი, მოქმედებების არარსებობის გამო. **ბრძ. №02-1592/ო.1 აგვისტო, 2017 წ.**

— რა არის ის ძირითადი პრეპარატები, რომლებიც „ისპანკის“ ცნობილი პანდემიის დროს შვეიცარიაში ჰომეოპათიურ წამლებში ჩართეს და ამით მილიონების სიცოცხლე გადაარჩინეს?

— საერთოდ ვირუსული ინფექციების დროს პირველ 12 საათს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. სწორედ ამ დროს მრავლდება ვირუსი... პირველი პრეპარატია ჰომეოპათიური **აკონიტი,** რომელიც ორგანიზმს ვირუსებისაგან იცავს და ორგანიზმში გამრავლებას **ბლოკავს.** თუ ეს ბარიერი მაინც გადაილახა და კორონავირუსმა უჯრედებს შეუტია, მას იქ დახვდება მეორე კომპონენტი **ბრიონია,** რომელიც ყველაფერს აკეთებს, რათა **ფილტვის პნევმონია არ განვითარდეს.** ხოლო, თუ ვირუსმა ეს ზღუდეც გადალახა და ფილტვებში ანთება განვითარდა, მესამე პრეპარატი **ბელადონა** ყველაფერს გააკეთებს, რომ ფილტვის ანთებამ ყოველგვარი **გართულების გარეშე** ჩაიაროს. **„იმუნო-ჰერბში“** შედის სხვა კომპონენტებიც, რომლებიც ამ პროცესს აძლიერებენ. ასე რომ, პრეპარატები, რომლებითაც **„ისპანკის“ დროს შვეიცარიაში მილიონები გადაარჩინეს,** ყველა **„იმუნო-ჰერბშია“ გაერთიანებული.** ხაზგასმით ვაცხადებ — **კორონავირუსი „ისპანკასთან“ შედარებით ბავშვური სათამაშოა!**

ნიშანდობლივია ერთი ფაქტიც: თითქმის 100 წლის წინათ შვეიცარიაში ჰომეოპათიური საშუალებებით „ესპანური გრიპი“ დამარცხდა. 100 წლის შემდეგ კი **შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციამ** შვეიცარიული გამოცდილების საფუძველზე შექმნილ, **„იმუნო-ჰერბის“ შემქმნელი კომპანია „ლაზიკა-ფარმა“,** რომლის ხელმძღვანელიც მე გახლავართ, **2019 წლის ლიდერ კომპანიად დაასახელა და შესაბამისი „ოქროს რეიტინგის“ სერტიფიკატიც გადასცა.**

ჩემი რჩევაა: ახალი ჩინური კორონავირუსის პანდემიის გამო ნუ ავყვებით პანიკას. გავიძლიეროთ იმუნიტეტი თუნდაც **„იმუნო-ჰერბის“ პროფილაქტიკურად დღეში 3-4-ჯერ მიღებით** და ისევე როგორც „ესპანური გრიპის“ პანდემიის, „ღორის გრიპის“ ეპიდემიის დროს მოხდა, **„ისპანკასთან“ ბრძოლის გამოცდილების საფუძველზე შექმნილი „იმუნო-ჰერბი“** საიმედოდ დაგიცავთ შესაძლო საფრთხისაგან! მჯერა, საქართველო მინიმალური დანაკარგებით თავს დააღწევს ამ საშიშროებას. მით უფრო, რომ საქართველოში კორონავირუსთან ბრძოლას **სამი მსოფლიო მასშტაბის მეცნიერი თენგიზ ცერცვაძე, ამირან გამყრელიძე და პაატა იმნაძე** უდგას სათავეში!

კომპანია „ლაზიკა ფარმა“ მზადაა, სახელმწიფოს შესაბამის უწყებას **უსასყიდლოდ** გადასცეს **„იმუნო-ჰერბის“** ის რაოდენობა, რომელიც დააკმაყოფილებს ყველა იმ პაციენტს, რომელიც, როგორც თვითიზოლაციაში, ასევე სამკურნალო დაწესებულებებში იმყოფება. მით უფრო, რომ

„იმუნო-ჰერბი“ არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ყველა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად დარეგისტრირებული ანტივირუსული სამკურნალო წამალი, რომლის მიღება ნებადართულია პროფილაქტიკური მიზნითაც!

კახა საბახტარიშვილს 2019 წელს „ოქროს რეიტინგის“ სერტიფიკატი გადაეცა

კახა საბახტარიშვილი:

საქართველოში კორონავირუსი აუცილებლად დამარცხდება!

რამდენიმე წლის წინათ მსოფლიო საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს **სენსაციური ინფორმაცია: ქართველმა აკადემიკოსმა კახა საბახტარიშვილმა** „ღორის გრიპის“ საწინააღმდეგო პრეპარატი შექმნა!“ შეიძლება თუ არა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული **ანტივირუსული** და **იმუნიტეტის გამაძლიერებელი** ბუნებრივი პრეპარატი **„იმუნო-ჰერბი“** ეფექტური აღმოჩნდეს ახალი **ჩინური კორონავირუსისაგან თავდასაცავად? „იმუნო-ჰერბს“** გააჩნია ფართო სპექტრის **ანტივირუსული** მოქმედება. ის არ ასხვავებს, რა სახის გრიპის და ფილტვის პნევმონიის გამომწვევ რომელ ვირუსებთან გვაქვს საქმე. **„იმუნო-ჰერბი“** მაღლა წევს ორგანიზმის **იმუნიტეტს** და აძლიერებს ორგანიზმის უნარს, შეებრძოლოს ნებისმიერი სახის ვირუსს. **ჩინური კორონავირუსი** კი ძალზე სახიფათოა მათთვის, ვისაც იმუნური სისტემა დაქვეითებული აქვთ. **„იმუნო-ჰერბი“** რეგისტრირებულია როგორც III ჯგუფის სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატი, ანუ ყოველგვარი გვერდითი მოვლენების გარეშე! შეიძლება, გამოიყენონ ორსულებმა და მეძუძურმა დედებმაც.

„იმუნო-ჰერბი“ და „გულის ელექსირი“ უკვე ყველა სააფთიაქო ქსელშია. მისამართი: ბახტრიონის ქ. №10ბ, „ლაზიკა-ფარმა“. დირექტორი: კახა საბახტარიშვილი
593-31-70-34

საეკლესიო კალენდარი

16 მარტი - ხსენება იოანე მეოთხე ოქროპირისა, ქართლის კათალიკოსისა

✝ 16 მარტი. ორშაბათი. იოანე მე-4 ოქროპირისა, ქართლის კათალიკოსისა; მოწამეთა: ევტროპისი, კლეონიკესი და ბასილისკოსი; ღირსისა პიამუნ ქალწულისა; წმიდათა ზენონისა და ზოილესი; მღვდელმოწამისა თეოდორიტესი, ანტიოქიელი ხუცისა.

✝ 17 მარტი. სამშაბათი. ღირსისა გერასიმე იორდანიელისა; მოწამეთა პავლესი და დისა მისისა ივლიანასი; გრიგოლისა, კვიპროსის კოსტანცელი ეპისკოპოსისა; კეთილმსახურისა მთავრისა დანიელ მოსკოველისა; ღირსისა გრიგოლისა, ასელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა: აკაკისა, კოდრატესი და სტრატონიკესი, ეგვიპტის პტოლემაიდაში წამებულთა.

✝ 18 მარტი. ოთხშაბათი. მოწამისა კონონ ისავრიელისა; მოწამისა ონისესი; მოწამისა კონონ მებაღისა, გალილეის ნაზარეთელისა; მოწამისა ევლოგი პალესტინელისა; მოწამისა ევლამპისა; ღირსისა მარკოზისა; პოვნა წმიდათა ნაწილთა კეთილმსახურთა მთავართა: თეოდორე სმოლენსკელისა და ძეთა მისთა დავითისა და კონსტანტინესი, იაროსლაველ სასწაულმოქმედთა; ღირსისა მარკოზ ათენელისა; მოწამეთა არქელაოსისა, კირილესი, ფოტისა და მათთანა 150-თა; წმიდისა დიადოხისი, ეპისკოპოსისა ფოტიკელისა ილირიკეს შინა, რომელმან დაწერა ასი თავი სწავლა სამონაზვნო; მღვდელმოწამისა თეოფილესი, კესარიის ეპისკოპოსისა; მოწამისა ევლამპი პალესტინელისა; მოწამისა ევლოგი პალესტინელისა; ღირსისა კანონი კვიპრელისა; მოწამისა იოანე ბულგარელისა, ათონელისა; ახალმოწამისა გიორგისა, რაფსანელისა; ნიკოლოზისა, ოქრიდისა და ზიჩის ეპისკოპოსისა.

✝ 19 მარტი. ხუთშაბათი. მღვდელმოწამისა დოსითეოზისა, ქუთათელი მიტროპოლიტისა; 42-თა ამორეველ მოწამეთა: კონსტანტინესი, აეტიასა, თეოფილესი, თეოდორესი, კალისტესი, ბასოსი, პატრიკისა, თეოდორე კრატერისა, მელისენესი და სხვათა მათთანა; პოვნა პატიოსნისა ჯვარისა და პატიოსანთა სამსჭვალთა წმიდისა ელენე დედოფლის მიერ იერუსალიმში; ღირსმოწამეთა: კონონისა და ძისა მისისა კონონისა; ღირსისა ევსუქი სასწაულმოქმედისა, გალატიელისა; მოწამისა ევფროსინესი; ღირსმოწამისა მაქსიმესი.

16 მარტი - ხსენება მონამე ევტროპისი

✝ 20 მარტი. პარასკევი. მღვდელმოწამეთა, ქერსოვნეთელ ეპისკოპოსთა: ბასილისა, ეფრემისა, ევგენისა, აღათოდორესი, ელპიდისა, ესთერისა, კაპიტონისი; ღირსისა პავლე წრფელისა; მოწამეთა ემილიანესი, იაკობისა და მარიანოსისა, რომში წამებულთა; ეფრემისა, ანტიოქიის პატრიარქისა; იოანე იორკის ეპისკოპოსისა; ღირსისა ლავრენტი მეგარეოსელისა; არკადისი და ნესტორისი, კვიპროსის ტრიმითვინტელ ეპისკოპოსთა; მოწამეთა: ევბულესი და ივლიანე მკურნალისა.

✝ 21 მარტი. შაბათი. მიცვალებულთა ხსენება. ღირსისა თეოფილაქტე აღმსარებელისა, ნიკომიდიელი მთავარეპისკოპოსისა; მოციქულისა ერმესი, 70-თაგანისა; ღირსისა დომენტისა; პავლე აღმსარებელისა, პრუსიადელი ეპისკოპოსისა; მოწამისა დიონოსისი; მღვდელმოწამისა კირილესი; მოწამეთა ფელიკიტესი, ერენიასი, როგატოსისა, ფელიქსისა, მეორე როგატოსისა, ბეატოსისა, ურბანოსისა, სილვანოსისა და მამილოსისა, აფრიკაში წამებულთა.

✝ 22 მარტი. კვირა. დიდმარხვის მე-3 კვირა. ჯვრის თაყვანისცემა. ორმოცთა მოწამეთა, სებასტიას ტბასა შინა წამებულთა: კირიონისა, კანდიდესი, დომნესი, ისიხისა, ირაკლისა, სმარაგდესი, ევნოიკესი, უალტენტისა, ვივიანესი, კლავდისა, პრისკესი, თეოდულესი, ევტიქისა, იოანესი, ქსანთისა, ილიანესი, სისინისა, ანგიასი, აეტისა, ფლაბისა, აკაკისა, ეკდიკისა, ლისიმაქესი, ალექსანდრესი, ელიანესი, გორგონისა, თეოფილესი, დომეტიანესი, გაიოზისა, ლეონტისა, ათანესესი, კირილესი, საკერდონისა, ნიკოლოზისა, უალერისა, ფილოქტიმონესი, სევერიანესი, ქუდიონისა, მელიტონისა და აგლაისა; მოწამისა ურპასიანესი; წმიდისა კესარი მკურნალისა, გრიგოლ ღმრთისმეტყველის ძმისა; წმიდათა მოწამეთა: ბაბუასი, ბებიასი, მამისა და დედისა, და ორთა შვილთა მათთან.

17 მარტი - ხსენება ღირსისა გერასიმე იორდანიელისა



ელის კრემი და სამკურნალო მალამო იქმნება თქვენი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის!

ქალბატონი ელი ამაშუკელის საგვარეულო მალამო 14 წელია, უამრავ ადამიანს კურნავს. ჩვენმა უამრავმა პაციენტმა დაამარცხა ძალზედ ვერაგი სახსროვანი დაავადებები. შეიმსუბუქეთ მტანჯველი ტკივილები და უარი თქვით ნემსებზე, მედიკამენტებზე, ჰორმონებზე და უშედეგო მკურნალობაზე გადაყრილ ფულზე.

აჩერებს ართრიტის, ართროზის, კოქსართროზისა და ოსტეოპოროზის (და სხვა) **პროცესს ძალიან ეფექტურად; აქრობს ანთებას თიაქარის დროს და უბრუნებს სახსარს ქმედითუნარიანობას; კურნავს მუხლის სახსრთან პათოლოგიებს და ხსნის ტკივილს; კვებავს სახსარსა და ძვალს; აფერხებს სითხის განლევას; ხსნის შეშუპებასა და დასიებას; აცხრობს ვენების ანთებით პროცესს; აჩქარებს გაბზარული ძვლის აღდგენას; ამაგრებს ძსოვილებს და მყესებს; აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და მასაჟის ფონზე ერევა ცელულიტს; ხდის კანს ელასტიკურს; შეიცავს უამრავ ვიტამინსა და მინერალს.**

მალამო არის ქართული საგვარეულო რეცეპტი ბუნებრივი კომპონენტებით.

ფალიაშვილის 81, ვაკის პარკთან 599-22-59-09

* ორსულ ქალთა კონსულტაცია
* სამშობიარო სახლი
* პედიატრიული კლინიკა
* გინეკოლოგიური დეპარტამენტი

იმედის კლინიკა

სამშობიარო სახლი და პედიატრიული საავადმყოფო

თბილისი, დიდი დიღომი, მირიან მეფის 10ა

imediclinic.com

სამშობიარო: 032 229-56-50

პედიატრიული კლინიკა: 032 223-85-80

პროფესიონალიზმი, უახლესი აპარატურა, ოჯახური გარემო

საერთაშორისო პროექტი

OPEN-PROSPECT

პროსტატექტომიის შემდგომ შარდის შეუკავებლობის შემთხვევაში

პირველად საქართველოში!

ჩაიდგით ახალი, ფრანგული წარმოების ხელოვნური სფინქტერი და დაიწყეთ ახალი ცხოვრება

ოპერაცია ტარდება ექსპერტი უროლოგი-ქირურგის მიერ

მოწყობილობისა და ოპერაციის ხარჯები სრულიად იფარება

577 780 126 www.ustrap.ge

ძვალ-სახსართა პათოლოგიების ცენტრი:

კოქსართროზის, ოსტეოქონდროზის, ოსტეოპოროზის, რევმატოიდული ართროზის, ანკილოზირებული სპონდილიტის, პოდაგრული ართრიტისა და პოლიართრიტისგან გათავისუფლება. დაზიანებული ხრტილისა და გაცვეთილი ძვლის სტრუქტურის აღდგენა, სითხის დაბალანსება სახსარში, ტკივილის, დაბუჟების და დაჭიმულობის მოხსნა. გაჯანსაღება საოპერაციო და უშედეგოდ ნაოპერაციები სახსრების, წონის დაკლებით თვეში 5-დან 20 კილოგრამამდე — დიეტის აკრძალვისა და მარჯიშის გარეშე, მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკით, დიაგნოსტიკით, საუკეთესო შედეგებით.

წერეთლის 142, I სართ, კაბ. 6. ტელ.: 234-02-38, 577-29-37-41

მამაკაცების გაჯანსაღების ცენტრი:

პოტენციის დაქვეითება, პროსტატიტი, ადენომა (ავთვისებიანი), ხშირი და უნებლიე შარდვა, შეკავება-შეუკავებლობა, წვა, ქავილი, ტკივილი შარდვისას, ორად გაყოფილი შარდის ნაკადი. სოკოვან-ვენერიული ინფექციებისაგან სისხლის სრულად გაწმენდა. ასევე ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან სამუდამოდ გათავისუფლება, დამოკიდებულების სწრაფი მოხსნა, ნერვული სისტემის მოწესრიგება (ნევროზი, უძილობა, შიშები, აკვიატებები, დეპრესია, აგრესია), ტვინში სისხლმომარაგების, ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა

22-წლიანი გამოცდილებით და საჭირო კვლევებით.

წერეთლის 142, I სართ, კაბ. 6. ტელ.: 234-02-38, 577-29-37-41

საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა

GIDMEDI GEORGIA - ISRAEL JOINT CLINIC

გიდმედი

გქონდეთ ჩვენი იმედი!

ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

პროფესიონალი მრბოლელისა და საავტომობილო ექსპერტის **მევლუდ მელაძის** საავტომობილო ცენტრ **„პრე-ტესტში“** მის მიერვე შერჩეული მექანიკოსები გამართავენ თქვენს ავტომობილს და ჩაუტარებენ ტექნიკურ ინსპექტირებას.

«პრე-ტესტში» ჩვენ ვაგვარებთ გამონაბოლქვის (CO) პრობლემას ყველა ტიპის ავტომობილზე

გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში, მექანიკოსები ადგილზე მოაგვარებენ გამონაბოლქვთან დაკავშირებულ ყველა ხარვეზს. შეგვიძლია, თავად წავიყვანოთ ავტომობილი და აღმოვფხვრათ როგორც გამონაბოლქვის, ისე სხვა ნებისმიერი პრობლემა, იქნება ეს მუხრუჭები, არეული ფარები, სავალი ნაწილი თუ სხვა.

სურვილის შემთხვევაში, სრულად გამართულ ავტომობილს თავადვე გავატარებთ ტექნიკურ ინსპექტირებას და ჩაგაბარებთ სრულყოფილს.

ჩვენი ტელეფონია: 568 680 840

ავჭალა, თბილისის შემოვლითი გზა №13, ზაჰესის ხიდიდან 2 კილომეტრში, „ავტოკლინიკის“ ტერიტორიაზე.

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.



მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

მიხეილ ცაგარელი: ჩვენი მფარველი ანგელოზები და მაცდური დემონები

— ვინ ზრუნავს ტყუპზე, რათა არ მოიწყინოს, არ დასუსტდეს, დეპრესიამ არ შეიპყროს და ყველაფრის ინტერესი არ დაკარგოს ანდა ვინ უწყობს ხელს, რათა საქმე ნაჩქარევად, უხარისხოდ აკეთოს? კირჩხიბს ვინ უბიძგებს წყენის დამალვისა და ნეიტრალიტეტის დაკავებისკენ და ვინ ეხმარება ნიჭის, ძალისა და უნარის უფრო შედეგიანად გამოყენებაში? ლომმა როგორ უნდა შეიმციროს ბოროტ ძალთა ზეგავლენა, რათა განვითარებისა და შეცდომების გამოსწორების საშუალება მიეცეს? ქალწულმა ვის უნდა მიმართოს საკუთარი ჰარმონიულობისა და ბედნიერებისათვის? სასწორს ვინ უძლიერებს შინაგან ძალებს და ასწავლის აქტიურობასა და ჰარმონიულობის შექმნას ანდა ვინ უბიძგებს მუდმივი ყოყმანისა და გაუბედაობისკენ? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენელთათვის სასიკეთო, ანუ მფარველი ანგელოზის მიერ და მავნებელი, ანუ მაცდუნებელი დემონის მიერ ნაკარნახევი თვისებების განხილვა. ამგვარად ვის უნდა მიმართოს ტყუპის ნიშნით დაბადებულმა რთულ მომენტში, ანდა პირიქით ვის ზემოქმედებას არ უნდა დაემორჩილოს?

3. **ტყუპის ნიშნით დაბადებულს ანგრევს მერყეობის, ცვალებადობისა და ზედაპირულობის დემონი, მაგრამ იცავს და აძლიერებს აქტიურობისა და ოპტიმიზმის ანგელოზი, სახელად ბაჰრამი.** იგი ზრუნავს, რათა ტყუპს მუდამ გვერდს უმშვენებდეს დიდი რაოდენობით ნაცნობი, რომელთა გარეშე მოიწყენს, დასუსტდება და ცხოვრების ინტერესს დაკარგავს. **მფარველი ანგელოზის** წყალობით, ის ადვილად ამყარებს თუნდაც ზედაპირულ, მაგრამ ახალ ურთიერთობებს. ამგვარად ოპტიმიზმის **ანგელოზი** ზრუნავს იმაზეც, რომ მისი გავლენის ქვეშ მყოფ ადამიანს პესიმიზმი და დეპრესია არ მოერიოს, თუმცა, **დემონიც** თავისას ცდილობს და სწორედ მისი წაქეზებით **ტყუპი** ადვილად ცრუობს, პირფერობს, საქმეს ნაჩქარევად, უხარისხოდ ასრულებს. მისივე ხელშეწყობით ხშირად ეცვლება განწყობა და შეხედულებები; მყარ და ხანგრძლივი კავშირების დამყარება უჭირს, ხშირად იცვლის პარტნიორებს და მხოლოდ ზედაპირული კავშირით კმაყოფილდება. ტყუპი თუ გრძნობს **დემონის** გაძლიერებას, უნდა მიმართოს თავისივე ანგელოზს მისთვის წარმატებისა და გამარჯვების მიმნიჭებელ **ბაჰრამს,** რომლის დახმარებით ნებისმიერი სირთულის გადალახვაა შესაძლებელი.

4. **კირჩხიბის ნიშნით დაბადებული კი ფეთქებადი ხასიათისა და ძალაუფლების მოყვარე დემონის ყურადღების ობიექტია, რომელსაც შრომისმოყვარეობის, თანაგრძნობისა და მზრუნველობის ანგელოზი ებრძვის.** სწორედ ეს გახლავთ **კირჩხიბთა** სუსტი მხარეების, ზედმეტი მგრძნობელობის, ემოციურობის, წყენის დამალვის, ყველაფრის გაკონტროლების სურვილის მიზეზი. ამ ნიშნის წარმომადგენელს პერიოდულად ერთდროულად რამდენიმე საქმის შესრულება უნდება, მაგრამ შინაგანი **დემონის** ზემოქმედებით ყველაფერს უმიზნოდ მიედ-მოედება და საბოლოოდ ვერაფერს ასწრებს. შედეგად ბრაზდება, საშინლად ღიზიანდება და მთელ აგრესიას ახლობლებზე და ძვირფას ადამიანებზე გადმოაფრქვევს ხოლმე. გარდა ამისა, იმისათვის, რომ გული არავის ატკინოს, ნეიტრალურ პოზიციას იკავებს, რის გამოც ქლესა და მშიშარა ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ასეთ შემთხვევაში, დასახმარებლად მოდის მისი **მფარველი ანგელოზი — დინა,** რომელიც დამატებითი ცოდნის მიღებაში, აქტიურ განვითარებაში, საკუთარი ძალის, უნარისა და ნიჭის უფრო შედეგიანად გამოყენებაში დაეხმარება.

5. **ლომის ნიშნით დაბადებულს დემონი აიძულებს, ზედმეტად ამაყი, ქედმაღალი და ამპარტავანი იყოს.** ხშირ შემთხვევაში, გარშემომყოფნი მის კატეგორიულობას, დიქტატს და ზედმეტ თავდაჯერებას ვერ უძლებენ, რადგან არავის აზრს არ ისმენს და არც რჩევებს ითვალისწინებს. ამავდროულად, **ლომი მშვენიერი მსახიობია, რომლისთვისაც თავად ცხოვრება ერთგვარი თამაშია.** იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შეამციროს ბოროტ ძალთა ზეგავლენა, **მან, რაც შეიძლება ხშირად უნდა მიმართოს თავის მფარველ ანგელოზს — თავმდაბლობისა და შეგუების ღულთბილ აქვარიონს,** რომელიც მას სულიერი განვითარების გზას დაანახვებს და შეცდომების გამოსწორების საშუალებას მისცემს. მხოლოდ ამგვარად იქნება შესაძლებელი ეგოისტი, ნარცისი და ბაქია გარდაიქმნას ყურადღებიან, კეთილ და პატივცემულ ადამიანად.

6. **ქალწულის ნიშნით დაბადებულს ცხოვრებით სრულფასოვნად ტკბობაში ზედაპირულობისა და შურის დემონი უშლის ხელს.** მისი ზემოქმედებით იგი ყველგან და ყველაფერში ცდილობს, პირველ რიგებში აღმოჩნდეს. კონკურენტებს ვერ ეგუება და ყველა ღონეს ხმარობს, თავისი უპირატესობა დაამტკიცოს. მისი გავლენით **ქალწულისთვის** მხოლოდ საკუთარი აზრია მისაღები, ყველა დანარჩენი კი არასწორია. კამათს აზრი არა აქვს, რამეთუ აზრს მაინც არ შეიცვლის. **მან ჰარმონიისა და ბედნიერებისათვის უნდა დაიწყოს მომხდარი ფაქტების უკეთ გაანალიზება, მოვლენების სიღრმისეულად შესწავლა, მიზეზშედეგობრივი კავშირების ძიება. ქალწულის ნიშნით დაბადებულთა და ბედ-იღბლის მფარველი ანგელოზი კადმიელი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია ზოდიაქოს ნიშნების მფარველ ანგელოზთა შორის** და სწორედ **კადმიელი** აიძულებს **ქალწულს,** მუხლჩაუხრელად იშრომოს და მოთმინებით აკეთოს თავისი საქმე, რათა მიზანს მიაღწიოს.

7. **სასწორის ნიშნით დაბადებულს კი მარჯვენა მხართან ზომიერების, სამართლიანობისა და წონასწორობის ანგელოზი უდგას, ხოლო მარცხნივ — ჭირვეულობის, ეგოიზმის, მერყეობის და თავდაუჯერებლობის დემონი.** სწორედ ამ უკანასკნელის სინდისზეა მისი ქედმაღლობა, უხასიათობა, სიცივე და შეუთავსებლობა ურთიერთობებში, მუდმივი ყოყმანი, გაუბედაობა და დაქვეითებული აქტიურობა. ამის გამო ცდილობს, პასუხისმგებლობა სხვებს გადააბაროს, რათა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება არ მოუწიოს. შავ ძალთა ზემოქმედებით ხშირად დეპრესია იპყრობს, პესიმისტურ განწყობაზეა, რაც მის ნერვულ სისტემაზე უარყოფითად აისახება. ასეთ შემთხვევაში ამ ნიშნით დაბადებულმა თავის **მფარველ ანგელოზს ბარჩიელს** უნდა მიმართოს, რომელიც გამბედაობას გაუძლიერებს, შინაგან ძალასა და ოპტიმიზმს შემატებს, პრობლემებთან გამკლავებასა და მისი მშვიდი არსებობისათვის აუცილებელ ჰარმონიის შექმნას ასწავლის.

რუბრიკას უძღვება
მარინე მერკვილაძე

16–22 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
შესაძლოა, სადმე გაემგზავროთ, მაგრამ ჯანმრთელობას ყურადღება მიაქციეთ, არ გაცივდეთ. წარმატების მისაღწევად შეუპოვარი შრომა და გეგმაზომიერი მოქმედება გმართებთ. ფინანსურ საკითხთა მოგვარებაში კოლეგები და მეგობრები დაგეხმარებიან. პირად ცხოვრებაში თქვენი ქმედებების გამო შესაძლოა, მითქმა-მოთქმის საგანი გახდეთ, ამიტომ ნაჩქარევ გადაწყვეტილებას ნუ მიიღებთ.

კურო (21.04-20.05)
მთელ დროს ახალ საქმეს დაუთმობთ და ზედმეტად ხელმომჭირნედ დახარჯავთ ფულს. საქმეებისადმი შემოქმედებითად მიდგომა ავტორიტეტს აგიმაღლებთ. მეგობრებთან ერთად გართობა არაჩვეულებრივ შთაბეჭდილებებს შეგიქმნით. ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში, ძლიერ მედიკამენტებსა და ალკოჰოლის მიღებას მოერიდეთ. შეყვარებულთან ურთიერთობა ბევრ სიხარულს გიქადით. მოგზაურობა კი თვალსაწიერს გაგიფართოვებთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
საქმეს შემოქმედებითი მიდგომითა და არატრადიციული მეთოდებით უფრო სწრაფად შეასრულებთ და შექებასაც დაიმსახურებთ. ხელმძღვანელი პირები კი თქვენი მატერიალური კეთილდღეობის გარანტები გახდებიან. ოჯახის წევრებთან ურთიერთობები და კავშირები გაგიადვილდებათ, უცხოელებთან კონტაქტები სასიკეთო ცვლილებებს გიქადით. შესაძლოა, ახალი შემოთავაზებაც მიიღოთ.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
კარგი პერიოდია ახალი საქმიანობის დასაწყებად, იდეების განსახორციელებლად და სამსახურში მდგომარეობის გასამყარებლად. გაზრდილი ხიბლი საწინააღმდეგო სქესის ბევრ ახალ თაყვანისმცემელს შეგძენთ. მეგობრული საქმიანი კავშირების დამყარება გაგიადვილდებათ. ახალი კავშირები და საზოგადოებრივი საქმე პოპულარობას მოგიტანთ. საქმიანი მოგზაურობაც კარგად ჩაივლის.

ლომი (23.07-23.08)
ფიზიკური და შემოქმედებითი აქტიურობის პერიოდია. გირჩევთ, პარტნიორული ურთიერთობები დაამყაროთ და ჩანაფიქრი განახორციელოთ. მაგრამ კამათს მოერიდეთ. ფულს წვრილმანებზე ნუ გაფლანგავთ. შეყვარებულთან სიფიცხეს და მოუთმენლობას ნუ გამოავლენთ. ახლობელთა რჩევები გაითვალისწინეთ. სახლში პირობების გაუმჯობესება კმაყოფილებას მოგგვრით. ახლო მანძილზე მოგზაურობები და მოლაპარაკებები დადებით შედეგს მოიტანს.

ქალწული (24.08-23.09)
ეს კვირა აღსავსე იქნება საინტერესო მოვლენებით. თუ ყურადღებას არ მოადუნებთ მთავარი პრობლემის მიმართ, წარმატებას მიაღწევთ. პარტნიორთა ფულადი სახსრების დახმარებით მოგებას მიიღებთ. ოჯახური ურთიერთობა არასტაბილური იქნება. ახალი რომანის წამოწყებამ, შესაძლოა, გულისტკივილი გამოიწვიოს. კარგი იქნება, თუ დასვენების მიზნით სადმე ახლომახლო გაემგზავრებით.

სასწორი (24.09-22.10)
ახალი საქმეები და ჩანაფიქრი მომავალში დიდ პერსპექტივას გპირდებათ. თქვენი ინტუიცია იმატებს. მომავალი ცვლილებების წინასწარ დაგეგმვას იოლად შეძლებთ. პოზიტიური პერიოდია იურიდიული საბუთების მოსაგვარებლად, საბუთების მოსაწესრიგებლად და შორეული მოგზაურობისთვის. შეყვარებულზე ზრუნვა ჰარმონიულ სასიყვარულო ატმოსფეროს შექმნის. ეს კარგი პერიოდია კომპლექსური მკურნალობის დასაწყებად ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევისთვის.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
კარგი პერიოდია მომგებიანი ხელშეკრულებებისა და საქმეებისთვის. სამსახურში დაწინაურების ან პრესტიჟის მომატების ალბათობა არსებობს. თუმცა, ფინანსებზე ეს არ აისახება. ოჯახში კრიტიკის ატანა გაგიჭირდებათ და საჭირო გახდება კომპრომისის მიღწევა. თქვენი ენერგეტიკა დაქვეითებას იწყებს, ამიტომ მძიმე საკვებს მოერიდეთ და პროდუქტების ვარგისიანობაც მუდმივად შეამოწმეთ. კარგი იქნება, თუ ხშირად დაისვენებთ და სუფთა ჰაერზე ისეირნებთ.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
საქმეში წარმატებანი დროდადრო ჩაენაცვლება გართობასა და მეგობრულ კონტაქტებს. შეხვედრა-გადაადგილებები, ორიგინალური და არაორდინარული ადამიანები გაგიხალისებთ ყოფასა და პირად ცხოვრებას. ეცადეთ, მსოფლმხედველობა არ შეიცვალოთ, რათა ამან საქმეებთან მიმართებით პრობლემები არ შეგიქმნათ. ასევე მეუღლესთან ან შვილებთან ურთიერთობას ნუ გაამწვავებთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
თქვენი ენერგიულობა და ქმედითუნარიანობა მოიმატებს, რისი მეშვეობითაც პრობლემების ძირფესვიან აღმოფხვრას შეუდგებით. მიღებული ფულადი გასამრჯელო, შესაძლოა, მაშინვე სხვადასხვა შენაძენზე დაიხარჯოს. ახალი ნივთები, ოჯახში ხალისსა და ჰარმონიას მოიტანს. გადაადგილება-შეხვედრები ახალ ადამიანებთან დაგაკავშირებთ. უცხოეთში მოგზაურობა და უცხოელ პარტნიორებთან ახალი საქმის წამოწყება სასიკეთოდ განვითარდება.

მერწყული (20.01-18.02)
ახალი კავშირები და ინფორმაციები სასიკეთო იქნება მომავლისთვის, სოციალური და ეკონომიკური წინსვლისთვის, მეტი აქტიურობა გმართებთ. რთულ სიტუაციაში ეცადეთ, სწრაფად იმოქმედოთ და თანამოაზრეებს დაუკავშირდეთ. სამსახურშიც და შეყვარებულთანაც უფრო გულგახსნილი იყავით, რათა ცვლილებებმა დადებითი შედეგი მოიტანოს. კარგი პერიოდია ხანმოკლე მოგზაურობისთვის და ახალი კავშირების დასამყარებლად.

თევზები (19.02-20.03)
კარგი პერიოდია ახალი სამსახურის დასაწყებად ან თანამდებობის მისაღებად. შესაძლოა, ფინანსური და სოციალური მდგომარეობა გაიუმჯობესოთ. გაზრდილი შრომისუნარიანობა და ამტანობა შემოქმედებაში დაგეხმარებათ. ქორწინებაში მყოფებს კი საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლებთან ურთიერთობისას თავშეკავება გმართებთ. ხშირ გადაადგილებებსა და დიდ ფიზიკურ დატვირთვებს მოერიდეთ, რათა ჯანმრთელობას ზიანი არ მიაყენოთ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 16,17 და 21 მარტი

9 მარტი- სავსემთვარეობა; 24 მარტი - ახალმთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

16 მარტი, ორშაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.11 საათზე, ჩადის 18.09 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (20.26) თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 01.16 საათზე, ჩადის 10.35 საათზე (მთვარის 22-ე დღე იწყება 03.38 საათზე. მე-4 ფაზა იწყება 13.35 საათზე). **მიმართულება-დაკარგული მთვარის** პერიოდია 13.35 საათიდან 19.26 საათამდე. **ტენდენციები:** პოზიტიურია მუშაობისთვის საინფორმაციო სფეროში, მათ შორის, საარქივო მასალებთან სწავლა და გამოცდილების მიღება. იზრდება კამათისა და ურთიერთობის რკვევის ალბათობა. კარგი დღეა სასამართლოში საჩივრის შესატანად, მოგზაურობისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, სამეცნიერო კვლევებისთვის, იურიდიული საქმეებისთვის. არ არის სასურველი მშენებლობა, სისხლის გადასხმა, მარილიანი საკვების, ხორცის, ტკბილეულის მიღება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ფირუზი, სერდოლიკი, საფირონი, ლაზურიტი, იაგუნდი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

17 მარტი, სამშაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.09 საათზე, ჩადის 18.10 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 02.08 საათზე, ჩადის 11.25 საათზე (მთვარის 23-ე დღე იწყება 04.46 საათზე. მე-4 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს გონებასა და ინტელექტის მმართველი პლანეტა **მერკური** დირექტიული ხდება, რაც გაამჯობესებს კომუნიკაციას, საინფორმაციო საშუალებების მუშაობას, მოგზაურობასა და გადაადგილებას, იდეის რეალიზაციას, საჭირო ინფორმაციის მოძიებას მოლაპარაკებებისთვის. დღეს არ არის სასურველი ურთიერთობების გარკვევა, ფინანსური ოპერაციები, ვაჭრობა, ქორწინება, სტომატოლოგიური პროცედურები, ფეხსაცმლის შეძენა (უხეში აღმოჩნდება). კარგი დღეა მავნე ჩვევისგან განთავისუფლებისთვის, საოფისე ნივთების, საათის შესაძენად, სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ხერხემალი, ძვლოვანი სისტემა. **ქვები:** ონიქსი, აქატი, მალაქიტი, ოპალი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

18 მარტი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.07 საათზე, ჩადის 18.11 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 03.03 საათზე, ჩადის 12.20 საათზე (მთვარის 24-ე დღე იწყება 05.41 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ეცადეთ, გაარკვიოთ, კონკრეტულად რას ითხოვენ პარტნიორები თუ ოპონენტები თქვენგან. თავდაჭერა გმართებთ. პრობლემის მიზეზისა და სწორი გზის მოძიების დღეა. კარგი დღეა რემონტისთვის, სამშენებლო სამუშაოებისთვის, მავნე ჩვევისაგან გათავისუფლებისთვის, საოფისე ავეჯის, უძრავი ქონების, მანქანის შესაძენად, სამეცნიერო კვლევებისთვის, ექიმთან კონსულტაციისთვის, ნადირობა-თევზაობისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, მუხლები. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, მარგალიტი, ოპალი, აქატი, ყვითელი იასპი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის.

19 მარტი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.06 საათზე, ჩადის 18.12 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (05.17)მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 03.49 საათზე, ჩადის13.18 საათზე (მთვარის 25-ე დღე იწყება 06.21 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 04.49 საათიდან 05.17 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს სინდისის კარნახით იმოქმედეთ. დღეს და ხვალ სასიკეთოა მოლაპარაკებები, საოჯახო ნივთების შეძენა. იმატებს ქედმაღლობა და სიამაყის გამოვლენა. კარგია დღეა რეფორმული საქმეებისთვის, ელექტრო და აირხელსაწყოების შესაძენად. არ არის სასურველი ნერვული სისტემისა და მხედველობის გადაღლა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია თვალები, ნერვული სისტემა, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ძოწი, ციტრინი, ცირკონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის. ქალწულისთვის.

20 მარტი, პარასკევი

მზე გადაინაცვლებს (07.51) ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 16.04 საათზე, ჩადის 18.13 საათზე. **მთვარე** მერწყულის ზოდიაქოშია. ამოდის 04.28 საათზე, ჩადის 14.18 საათზე (მთვარის 26-ე დღე იწყება 06.51 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 13.01 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს გაზაფხულის ბუნიობისა და დღეღამტოლობის დღეს **მზე** გადაინაცვლებს **ვერძის** ზოდიაქოში. საკრალური დღეა, ილოცეთ, სურვილები ჩაუთქვით, იოცნებეთ, ოპტიმისტურად განეწყვეთ. უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში ადამიანებში გაძლიერდება ენერგიულობა, ლიდერული, ორგანიზატორული თვისებები, კომუნიკაბელურობა და ასევე კამათისკენ, აგრესიულობისკენ, ეგოიზმისკენ, სულსწრაფობისკენ, უყაირათობისკენ, სიჯიუტისკენ, დიქტატისკენ მიდრეკილებაც. დღეს ყურადღებით მოუსმინეთ რჩევებს და რასაც გაიგებთ, იმის კომენტარს ნუ გააკეთებთ. კარგი დღეა მეგობრული კონტაქტებისთვის, სარემონტო სამუშაოებისთვის, რეფორმატულ-ნოვატორული საქმიანობისთვის, სამეცნიერო კვლევებისთვის, აირ და ელექტროაპარატურის, კომპიუტერის შესაძენად, სახლის მშენებლობისთვის, ბინის შეცვლისთვის, სესხის ასაღებად. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, მხედველობა, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ძოწი, ცირკონი, ციტრონი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

21 მარტი, შაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 06.02 საათზე, ჩადის 18.15 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.34) თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 05.02 საათზე, ჩადის 15.20 საათზე (მთვარის 27-ე დღე იწყება 07.14 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 01.00 საათიდან 16.34 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს საქმე ზედმეტი ლაპარაკის გარეშე გააკეთეთ, დაპირებებს ნუ გასცემთ, ნუ გარისკავთ. დღეს და ხვალ არ არის რეკომენდებული მშენებლობა. კარგი დღეა საოჯახო ურთიერთობებისთვის, აირ და ელექტროაპარატურის, კომპიუტერული ტექნიკის, უძრავი ქონების შესაძენად (საღამომდე). საღამოს მოერიდეთ საიდუმლო საქმეებს, ალკოჰოლსა და ნარკოტიკული საშუალებების მიღებას. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, თვალები, ტერფები. **ქვები:** საფირონი აკვამარინი, ცირკონი, მარგალიტი, ამეთვისტო. **პოზიტიური დღეა** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, თევზებისთვის.

22 მარტი, კვირა

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 06.01 საათზე, ჩადის 18.16 საათზე. **მთვარე** თევზების ზოდიაქოშია. ამოდის 05.31 საათზე, ჩადის 16.20 საათზე (მთვარის 28-ე დღე იწყება 07.31 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** ხელი შეეწყობა აქტიურ დასვენებას, შოპინგს. შესაძლებელია ქვეცნობიერად დაფარულ ძალთა შერწყმა. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, ქორწინებისთვის, მგზავრობასა და მოგზაურობისთვის, ქველმოქმედებისთვის, ნადირობა-თევზაობისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვა და მორწყვისთვის, კაპიტალდაბანდებისთვის მოსამზადებელი სამუშაობის ჩასატარებლად. შესაძლებელია ძველი უსარგებლო ნივთების მოშორება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, ტერფები. **ქვები:** მარგალიტი, ალექსანდრიტი, ამეთვისტო, გიშერი, მარჯანი. **პოზიტიური დღეა** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, ლომისთვის, მერწყულისთვის.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 3. ფრეგატი; 9. ანფასი; 10. დიუმა; 11. გურმანი; 12. კეხურა; 13. შარმი; 14. რაზდანი; 16. ჩიკაგო; 19. მადა; 21. პალიტრა; 23. ქარხანა; 24. რონა; 25. პანაცეა; 26. ავიცენა; 30. ოდეს; 33. მაკაო; 36. ბალატონი; 37. ლაკმე; 38. წალდი; 39. ჩინეჩიტა; 43. ვალუა; 44. ბიტი; 45. ხალიფატი; 46. ნაგაი; 47. ჩინი.

შვეულად: 1. ანდები; 2. მარულა; 3. ფიგარო; 4. ევრაზია; 5. აბაკა; 6. იდიში; 7. ნუტრია; 8. მამიდა; 15. ნოტაცია; 16. ჩექმა; 17. კორტი; 18. გლასე; 19. მარაო; 20. დანტე; 21. პაპა; 22. ლანკა; 27. ვუალი; 28. ცხარე; 29. ნიორი; 31. დეკალოგი; 32. სტეფანია; 33. მიწა; 34. კულბიტი; 35. ოლივინი; 39. ჩიხი; 40. ნული; 41. ჩაფი; 42. ტოტო.

როცა ლეკვი ლომისა სწორი არ უნდა იყოს!

სხვისი არ ვიცი, მაგრამ მე პირადად, გული მიგრძნობდა, რომ 8 მარტი — ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღე — ჩვენში ლგბტ სოროსული ხროვის მორიგი „ფუჩუ-ლიბერაციონობით“ აღინიშნებოდა! ჰოდა, ბაბუცა პატარაიამ, როგორც იტყვიან, შეასრულა!

8 მარტს ფილარმონიის წინ ბაბუცამ ოციოდე მასსავით მგზნებარე ფემინისტ-ლესბოსელი გამოაჭენა და ისეთი ფლეშ-მობი გამართა, ფრედი მერკური საფლავში ამოტრიალდებოდა!

დიახ, ბაბუცა და მისი რაზმი სწორედ ჯგუფი „ქვინის“ ლეგენდარული სოლისტის სტილში აბაკუნებდნენ ფეხებს და ლოზუნგებს ისროდნენ:

„პატრიარქატი დამნაშავეა!
დაუსჯელია დამნაშავე!
მოძალადე ქუჩაში დადის!
ფემიციდი შენ გაამართლე!
მოძალადეს შეატოვე ქალი!
დამნაშავე ხარ შენ!
რომლის დანახვაც არ გინდათ!“

უმნიშვნელო დეტალია, მაგრამ მაინც საგულისხმოა, რომ ამ მარაზმში ბაბუცას დირიჟორობით მონაწილეობდნენ ისეთი „ცნობადი სახეები“, როგორიცაა, მაგალითად, ლგბტ ნარკობარ „ბასიანის“ პრიმადონა და ნაცმოძრაობა „სირცხვილიას“ ერთ-ერთი ლიდერი **ანა სუბელიანი (აი, ის, 9 აპრილის მემორიალზე რომ ცეკვავდა ნარკობარიგების საპროტესტო მიტინგებზე)** და ბოკერიას ჩერგოლეიშვილის პროტეჟე და შარშანდელი ჩაფლავებული ლგბტ პრაიდის ერთ-ერთი ორგანიზატორი **სალომე ბარკერი...**

მოკლედ, ბაბუცას ასეთი 8 მარტისათვის შეიძლება, მადლობაც კი ვუთხრათ! მერე რა, რომ ამ უნიჭო ყუნცულში კარგა გვარიან მსუყე გრანტს შეჭამდა, მთავარი მაინც ის არის, რომ ამჯერად მაინც არ გაგვიშალეს პლაკატები: **„ფუჩუს თავისუფლება!“, „ორგაზმი კაცების გარეშე!“, „გაეთრიე ჩემი საძინებლიდან!“ „ქალი არ არის კაცის სპერმის ჭურჭელი!“**

ახლა, რაც შეხება ამ მარაზმის უფრო ღრმა გააზრებასა და მის უბილწეს შიგთავსს!

რუსთაველის მარადიული **„ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია“** ამათი შემხედვარე აშკარად შეუსაბამოა!

დიახ, ამათი მთავარი მიზანი ქალთა მიმართ მართლაც მოუთმენელი ძალადობის დაგმობა კი არა, ქალისა და კაცის ჰარმონიული ერთობის — ტრადიციული ოჯახის რღვევა და გაცამტვერებაა!

ესენი კაცთმოძულეები არიან – როგორც პირდაპირი, ისე გადატანითი მნიშვნელობითაც! ამათ კაცი, მამრი, ოჯახის უფროსი, როგორც ასეთი, ეზიზღებათ! სამაგიეროდ, თავს ევლებიან და აღმერთებენ არაკაცებს, ანუ კოლგოტიან პედერასტებს!

ამიტომაც ღიად და დაუფარავად სძულთ საპატრიარქოც, პატრიარქატიც და პირადად პატრიარქიც! და შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ 8 მარტს გამოდიან ვალპურგელი ალქაჯებივით!

8 მარტი არის „ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის“ აბსოლუტურად არაქართული სოციალისტურ-ფემინისტური დღესასწაული, რომელიც როზა ლუქსემბურგისა და კლარა ცეტკინის სახელებს უკავშირდება! აი, ამიტომაც დააწესა ზვიად გამსახურდიამ 1991 წელს ოფიციალურ დღესასწაულად 3 მარტი — „დედის დღე!“

დიახ, **„დედის დღე“ საქართველოში 1991 წლის 3 მარტს, ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ინიციატივით დაარსდა.** ახალმა დღესასწაულმა ჩაანაცვლა საბჭოური „ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღე“ — 8 მარტი, რომელიც ლესბოსელი სოციალისტი კლარა ცეტკინისა და როზა ლუქსემბურგის სახელებს უკავშირდება!

თუმცა, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ 8 მარტი შევარდნაძის დროს პარლამენტის თავმჯდომარე რაიკომის მდივნოვნა **ნინო ბურჯანაძემ** ოფიციალურ დღესასწაულად ისევ აღადგინა...

და თუ დააკვირდებით, ჩვენში ლგბტ სოროსული ბანდა „დედის დღეს“ კატეგორიულად არ აღნიშნავს, სამაგიეროდ, 8 მარტს, ქალთა ლესბო-ფემინისტურ საერთაშორისო სოლიდარობაზე ასე ხმამაღლა კრიახობენ!

ამდენად, ეს 8 მარტი — არა სილამაზისა და მშვენიერების, არამედ ქალთა ემანსიპაციისა და ფემინიზაცია-ლესბოსელობის, ანუ ლგბტ ლომჯარიებისა და ლესბო-ბაბუცა პატარაიების დღეა!

ისევე, როგორც არაქართულია 23 თებერვალი — საბჭოთა არმიის დღე თუ 14 თებერვლის „ვალენტინობა!“

ჰოდა, ამიტომაც ვამბობ, რომ რუსთაველის მარადიული „ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია“, ამათი შემხედვარე, აშკარად შეუსაბამოა!

ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როცა **ლეკვი ლომისა სწორი არ უნდა იყოს!**

და, საერთოდ, რომელ „ლომის ლეკვობაზეა“ ლაპარაკი, როდესაც საქმე ტიპურ გიენას ნასხლეტებთან გვაქვს! აბა, ამათ გვერდით ან შემქმნელებად ნორმალური კაცი რომ ჰყავდეთ, ასე ქუჩა-ქუჩა ვინ აწანწალებდა!

გიორგი გიგაური

ჭან-ჭანის და ტია-ტიას სკაფანდრული

ინსტრუმენტი გადავაგდე,
გამოვეწყვე სკაფანდრაში,
ქოცი ნაცსა შემოვტყორცნე,
გავაჭენე სწრაფად რაში!

ყველაზე ცუდი პანდემია
ნაცის და ქოცის ტანდემია!

შაირები უნდა გითხრათ
ახლა უკვე კოსმოსურად...
არჩევნებზე გავაფორმებთ
ნაცს წასულად, ქოცს მოსულად!

ყველაზე ცუდი პანდემია
ნაცის და ქოცის ტანდემია!

ვალენტინა ტერეშკოვას
ფრენა ჰქონდა საოცარი,
დღეს კი პუტინს ეუბნება —
სამუდამო ხარო „ცარი“!

ყველაზე ცუდი პანდემია
ნაცის და ქოცის ტანდემია!

საკამ თქვა — ივანიშვილს
ფულები აქვს „პადვალშიო“...
ვინ ქოცია, ვინ ნაცია,
ამდენ მთხლეში სად ვარჩიო?!

ყველაზე ცუდი პანდემია
ნაცის და ქოცის ტანდემია!

მიშისტები ძველებურად
ყარან სულით, ყარან ტვინით...
ბოკერიას მოუხდება
სამუდამო კარანტინი!

ყველაზე ცუდი პანდემია
ნაცის და ქოცის ტანდემია!

ევრონაცი ჭიაბერა
ბოლმისაგან ასტრალშია,
იმსახურებს, „ქართლის დედამ“
მართლაც უქნას კასტრაცია!

ყველაზე ცუდი პანდემია
ნაცის და ქოცის ტანდემია!

ამ ვირუსის გადამკიდე
აიკრძალა ქორწილები,
გამყრელიძის მითითებებს
მეც ვასრულებ მორჩილებით!

ყველაზე ცუდი პანდემია
ნაცის და ქოცის ტანდემია!

კიდევ ბევრი გაზაფხული
მოგვიყვანონ მერცხალებმა...
პრეზიდენტო, არ გაბედო
უგულავას შეწყალება!

ყველაზე ცუდი პანდემია
ნაცის და ქოცის ტანდემია!

კორონა რომ გადაივლის,
თავს გამოვყოფ სკაფანდრიდან...
ნაცთა ჭირხვნა საკვირველი,
ბიძო, უფრო სწრაფად გვინდა!

ყველაზე ცუდი
პანდემია
ნაცის და ქოცის
ტანდემია,
ეგ ხალხი
ყველაფრის ჩამდენია,
ვაი, რომ
ყვარყვარე რამდენია!

თარაზულად: 3. ზღვის დიდი ტროპიკული ფრინველი; 9. პირისახე წინიდან; 10. ფრანგი მწერალი („სამი მუშკეტერი“); 11. კარგი საჭმელების მცოდნე და მოყვარული; 12. ვაშლის ჯიში; 13. ხიბლი; 14. სტადიონი ერევანში; 16. ქალაქი აშშ-ში; 19. იშტა, რომელიც ჭამაში მოდის; 21. მხატვრების საღებავების შესაზავებელი თხელი ფიცარი; 23. სამრეწველო საწარმო; 24. მდინარე საფრანგეთში; 25. ყველა სენის სარგო წამალი; 26. აბუ ალი იბნ სინა — იგივე...; 30. როდესაც (ძვ. წიგნ.); 33. ერთგვარი აზარტული ბანქოს თამაში; 36. ტბა უნგრეთში; 37. დელიბის ოპერა; 38. საკაფი იარაღი; 39. იტალიის ცენტრალური კინოსტუდია; 43. ფრანგ მეფეთა დინასტია; 44. ინფორმაციის რაოდენობის საზომი ერთეული; 45. სახალიფო; 46. იაპონელი მწერალი; 47. წოდებულება, ტიტული რევოლუციამდელ რუსეთში.

შვეულად: 1. მთათა სისტემა სამხრეთ ამერიკაში; 2. დოლი; 3. ბომარშეს სევილიელი დალაქი; 4. ყველაზე დიდი მატერიკი; 5. „საფეიქრო“ ბანანი; 6. ევროპელ ებრაელთა ენა; 7. პატარა მტაცებელი ძვირფასბეწვიანი ცხოველი; 8. მამის და; 15. ჭკუის სწავლება, დარიგება; 16. მაღალყელიანი ფეხსამოსი; 17. ჩოგბურთის სათამაშო მოედანი; 18. ნაყინშერეული რძიანი ყავა; 19. ხელთ სანიავებელი; 20. იტალიელი პოეტი („ღვთაებრივი კომედია“); 21. დედის, მამის მამა; 22. სამხრეთ აზიის სახელმწიფოში — შრი...; 27. პირბადე; 28. მწვავე, მშუშხავი გემოსი; 29. საჭმლის შესაკმაზი ბოსტნეული მცენარე; 31. ბიბლიის ათი მცნება; 32. ქართველი ექსკალათბურთელი; 33. დედამიწის ქერქის ზედა ფენა; 34. აკრობატული ხტომა გადაყირავებით. 35. მოყვითალო მწვანე მინერალი; 39. პატარა ქუჩა, რომელიც ბოლოში ჩაკეტილია; 40. ციფრობრივი ნიშანი, ლათინურად ნიშნავს არავითარს; 41. თიხის ცალყურა ჭურჭელი; 42. იტალიელი კომიკოსი მსახიობი.

კროსვორდის პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე



ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ასავალ დასავალი
2020 წლის 16 – 22 მარტი №12 (1320)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800

მეღიაჰოლჰინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი
აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**


THE FLAG OF THE UNITED STATES OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol